

TSHEKATSHEKO YA SEBILWANE BJALO KA THETOKANEGELO

KA

MAWATLE JEREMIAH MOJALEFA

E NEELANWA GO YA KA DINYAKWA TŠA TIKRII

YA

MAGISTER ARTIUM

KA

LEFAPHENG LA POLELO LE DINGWALO LE FILOSOFI

YUNIBESITHING YA PRETORIA

PRETORIA

OKTOBERE 1993

DITENG

Tšhupane

1.	Kgaolo ya pele	1
1.1	Matseno	1
1.1.1	Tša mabapi le dithetokanegelo tša Sesotho sa Leboa	1-2
1.1.2	Tša Bophelo bja Matome (Tommy) Nathaniel Ramokgopa [Fela]	2-5
1.2	Maikemišetšo a lengwalonyakišo le	6-12
1.2.1	Kakaretšo	12-13
1.3	Tlhalošo ya Dikgopololo	13-14
1.3.1	"Ode"	14
1.3.2	Thetokanegelo (Narrative poetry)	14-16
1.3.1.1	Balade (Ballad)	16-17
1.3.1.2	Phapantšhokakaretšo ya Thetokanegelo le balade	17-19
1.3.2	Thetotumišo (Praise poetry)	17-24
1.3.3	Thetogale (Epic poetry)	24-27
1.3.4	Kakaretšo	27-30
1.4	Mokgwa wa Dinyakišo	30-32
1.4.1	Tlhalošo ya Dikgopololo	32
1.4.1.1	Diteng tša sengwalo (Thetokanegelo)	32-34
1.4.1.2	Thulaganyo ya sengwalo (Thetokanegelo)	34-35
1.4.1.3	Mongwalelo/setaele sa sengwalo (Thetokanegelo)	35-37
1.4.2	Kakaretšo	37
1.5	Tshepedišo ya Ditaba	38
2.	Kgaolo ya bobedi	39
2.1	Kakaretšo ya <u>Sebilwane</u>	39-41
2.2	Diteng/histori	41-42
2.2.1	Ditiragalo	42-49
2.2.2	Baanegwa	49-50
2.2.3	Kamano ya baanegwa	50-63
2.2.4	Tikologo	63-64
2.2.4.1	Nako	64-68
2.2.4.2	Felo	68-70

2.2.5	Kakaretšo	70-71
3.	Kgaolo ya boraro	72
3.1	Thulaganyo	72-73
3.2.1	Moko wa ditaba	73
3.2.2	Matseno	73-75
3.2.2	Moko wa ditaba wa <u>Sebilwane</u>	75-86
3.3	Kalotaba	86-90
3.3.1	Dielemente tša kalotaba	90-108
3.4	Tšwetšopele	108-129
3.5	Sehloa le tlemollahuto	129-134
4.	Kgaolo ya bone	135
4.1	Mongwalelo	135
4.1.1	Matseno	135-139
4.1.2	Tsopolو ya methalotheto	139-141
4.1.3	Kakaretšo ya temana	141-144
4.1.4	Papetšo ya tsopolو le kakaretšo ya tsopolو	144-145
4.1.5	Diphapantšho tša mongwalelo	145-147
4.1.5.1	Mošito le tempo	147-153
4.1.5.2	Diphapantšho tše dingwe (tša popafoko)	154-180
5.	Kgaolo ya bohlano	181
5.1	Thumo	181
5.2	Diteng	181-183
5.3	Thulaganyo	183-186
5.4	Mongwalelo	187-188
5.5	Lehu le bophelo diretong tša Sesotho sa Leboa	188-189
5.6	Papetšo ya <u>Sebilwane</u> le ditheto- kanegelo tša Sesotho sa Leboa	189-190
6.	Bibliokrafi	191-199
7.	Summary/Opsomming	200-203

SEGOPOTŠO

Ke rata go lebiša ditebogo tše di sa kakwego selo go mohlahli wa ka lengwalothutong le, Prof. P.S. Groenewald ka tlhahlo ya gagwe ye e tseneletšego le go se fele pelo ga gagwe. Mokone!

Mna Makopo, S.A. wa RAU, ke a go leboga mogolle ka boithaopo le phišegelo ya gago. O ntlhahleletše, lehono ke se ke lego sona ka maitapišo a gago. Kolobe!

Se sebaka ke sa malebo go Mna J.R. Maibelo, wa Yunibesithi ya Leboa. O ntopile sethobolong wa nkuketša manamelong a ke iponago ke le go ona, Ngwato! Ke hloka mantšu a tebogo!

Go lena: Mna C.P. Senyatsi le Mor. E.M. Ramokgopa ke sa realo ke re malebo. Ka lena ke tseba le tše Fela a sego a di ngwala.

Ke rata go lebiša ditebogo tše ka go badiredi ba bokgobapuku bja Yunibesithi ya Pretoria ka tirišano ya bona go nna.

Go: D.D. Mojalefa le M.J. Mohlala ke re le se lahle le ka moso. Le bontšhitše bodirišanimmakgonthe ge re le mmogo thutong ye. Motho o dira bjalo.

Mtšana Magdaline Mokone, o ntlanyeditše mošomo wo ka bokgoni le bokgwari. Ke leboga bopelotelele bja gago. Mahlako'a Ngwato!

Mosadiaka Mirriam le bana ba ka le gotteditše bonyana le, le ge le be le rato tima; la ntlhohleletša le ge ke rato nyefiša. Boledi, lerato leo la gago le go bana ba rena! Gape nka se lebale batswadi ba ka: Mokone le Thabitha, ka sekolofisi sa lena le nna ke mothwana.

Ditebogo tše kgolo go feta tšohle ke di iša go Modimo.

1. KGAOLO YA PELE

1.1 Matseno

Moreromogolo wa go tšweletša lengwalothuto le, ke go fatiša le go nyankurela ka leihlo le bogale la dinyakišo tša theto (thetokanegelo) ya go bitšwa Sebilwane ya go ngwalwa ke Matome N.Fela, le ka fao e ka hlaolegago ka gona mehuteng ye mengwe ya direto tša Sesotho sa Leboa. Fela, pele ga go swaraswarwa tšeou ka botlalo, a go thongweng ka go tsopolelwa dithetokanegelo tša Sesotho sa Leboa, tša tše dingwe tšeou re nago natšo gammogo le tša bophelo bja mongwadi/moreti wa theto ye: Sebilwane.

1.1.1 Tša mabapi le dithetokanegelo tša Sesotho sa Leboa

Bjalo ka dipolelo tše dingwe le go polelo ya Sesotho sa Leboa go bjalo ka gore le yona ga e tshotshome wo kaalo, ka mohuta wo wa theto, fela mo le mola go tšame go rotoga tša mohuta wo. Go na le mehlalana yeo e ka fogo rothetšwa ka mo seatleng malebana le ntlha ye. Thetokanegelo ya mathomothomo dingwalong tša mohuta wo tša Sesotho sa Leboa, ke ya go ngwalwa ke Mamogobo, e lego ya go bitšwa Leduleputswa (1953); go napile ka sekgothing sa yona, ya hlatlangwa ke yona ye go momilwego molomo wa ka fase le godimo ka kahlaahlo, ya go ngwalwa ke Fela, ya go bitšwa Sebilwane (1961); yona e latetšwe ke ya go ngwalwa ke Lentsoane, ya go bitšwa Ga se ya lešaka le (1973); ya go thalathalwa ke Moganedi, Maletsoge (1985) ke ya go hlatlama yeo ya Lentsoane; gomme ge, ye nngwe ya go di latela ke ya go ngwalwa ke (B.N.) Tseke, Maremegokgo seatleng se (1986); le tše pedi tšeou Moganedi a di kgobokantšego: Dimakatšo (1991) go akaretšwa le yona ye ya Maletsoge. Maletsoge e lebane le balade. Serudu (1989:61) o re Maletsoge ke sereto seo se ka swantšhwago le balade ka

ge go Maletsogę go balwa ka dimakatšo. Moremoqokgo seatleng se, Dimakatšo le Ga se ya lešaka le tšona di lebane le thetogale. Go sekaseka diretokanegelo tše go ya ka magoro a tšona, le ge re ka se di hlopholle ka moka, go tla tsomega gore di hlopollwe go ya ka fao Groenewald (1981:1) a di hlophago ka gona:

Mamogobo's Leduleputswa (1986), Fela's Sebilwane (1961) and Lentsoane's Ga se ya lešaka le (1973) are three epic poems in Northern Sotho. The first two poems have to be interpreted as symbolic poems, Lentsoane's on the other hand, is a psychological poem. Leduleputswa has structurally much in common with the praise poem; Sebilwane is, at the same time, a lyrical poem; Ga se ya lešaka le has a dramatic inclination.

Taba ye re tšwago go yona e bohlokwahllokwa gobane ka yona re napile re fiwa temošo ya gore dithetokanegelo tša Sesotho sa Leboa di šišitše ka: mahlologelwa, dithetokanegelo, diretosaekholotši, tša terama, bjalogjalo.

1.1.2 Tša Bophelo bja Matome (Tommy) Nathaniel Ramokgopa (Fela)

Fela, lona leina la mongwadi/moreti wa Sebilwane, ke leina la sephiri/širelaina (pen-name) la Matome N. Ramokgopa. Tommy o itheeletše leina leo ge a ngwala pukutheto ya Sebilwane ka ge a be a le ngwanamošemane a nnoši ka lapeng labo - ke Matome fela. Ngwaga wa 1918 ke woo go ba bantši mono lefaseng la Afrika Borwa o ka se lebalwego, ka ge e le wona ngwaga wa letadi le legolo (influenza) leo le ilego la swielela šabana le la otopedi la MorwaModiši Bokgalaka. Ke wona ngwaga

wola o tsebjago ka leuba le le bego le tumile la go bitšwa ka leina la "drie-dag". Koša ya Senguni ya go bitšwa Influenza e hlamilwe ka bjona bolwetsi bjo. Ke ka wona ngwaga woo Tommy a belegwego ka wona. Ee, kalana ya gagwe e wetše motseng wa Ramoroko, Botlokwa bja Ramokgopa ka tikologong ya Polokwane (Pietersburg) ka leboaboa la Transfala ka la 11 Nofemere 1918. Matome o belegwe ke Mna Nathaniel le Mdi Rebecca (Ngwana'Mapara) Ramokgopa, bobedi ba Botlokwa. Tommy e be e le morwa wa bobedi lapeng labo la bana ba bahlano. O reetšwe tatagwe.

Tatagwe, Nathaniel, e be e le yo mongwe wa dirutegi tša mathomothomo tša Bathobaso ba Transfala. E bile hlogo ya sekolo, morago a ba yo mongwe wa bahlahlobi ba dikolo tša Bathobaso tša Kgoro ya Thuto ya Transfala ba mathomo ka ngwaga wa 1926. Mošomong woo wa bona wa bohlahlobi, ba be ba le babedi fela Kgorong yeo ya Thuto - yena le Mna T.P. Mathabatha bao ba ilego ba fiwa mošomo woo ka letšatši le tee. Mna T.P. Mathabatha o be a le sedikongthuto sa Tshwane (Pretoria) mola yo Mna Ramokgopa (Nathaniel) a be a le sedikongthuto sa Polokwane (Pietersburg) .

Matome (Tommy) o tswalwa ka kgorong ya mošate; ka ge rakgolwagwe Kgoši Sefoloko Ramokgopa e bile kgoši ya mathomo magareng a magoši ka moka a Botlokwa, a go tšweletša Sekriste magareng a Batlokwa - yona taba yeo e ilego ya tliša kgohlano ye kgolo magareng a Batlokwa ba ga Ramokgopa GaRamokgopa. Kgaetšedi'a Matome, Mmatlala, yena bjalo ka dikgadi tša mošate, o nyetswe ka difokeng tša Kgoši Lehana wa setšhaba sa Batlokwa ba Mt Fletcher ka Transkei. Ka fao go tla lemogwa bokgauswi bja Matome ka mošate; taba yeo le yona e ka bago khuetšo go ngwaleng ga gagwe ga Sebilwane.

Tommy o tsene sekolo gona moo gae, mme a re go fetša thuto ya praemari (mphato wa boselela) mo sekolong sa Ramoroko, a leba Khaiso fao a go phetha lengwalo la J.C. ka 1936. Go tloga Khaiso a leba Botšabelo go ya go thopa bona bja thuto - lengwalo la borutiši (N.T.L. course) ka 1938. Ka baka la go hlaelela ka gae, ka ge tatagwe a ile a ya bohunatolo Matome e sa le motekatekane, o ile a gapeletšega go ya mmerekong bjalo ka masoganyana a mangwe a motse, gomme a šoma femeng ya dithuthupi (dynamite) ya Modderfontein; moo a ilego a phela le rangwane'agwe Justinus Ramokgopa. O ile a re go phetha dithuto tšeо tša borutiši, a thoma ka go ruta sekolong sa Salvation Army, motseng wa Eastern Native Township (George Goch), Gauteng. Morago a ba hlogo ya sekolo seo.

Matome o belegelwa ka lapeng la mmimo. Mmino ga se a ithuta wona ka gae fela eupša bjalo ka gore go thwe ngwana' mošemane molao o topa tseleng; o rutilwe seletšo sa piano ke mofetakatsela, David Rachekhu. Matome o thomile go hlama dikoša ge a le ka mphatong gona Botšabelo. O ngwadile le dikoša tša diletšo (light music) tša go fapafapana go akaretšwa le tša sedumedi (gospel). Ge a le mo, e be e le mmeakanyi le mohlami wa dikoša tša dikhwaere (choral works) gammogo le mohlahli (conductor) wa dikhwaere. Fa go napile go gopolwa ka ga tlhamo ya gagwe ya go tuma: **Tumišang Bagale**, koša ya go opelwa diphadišanong tša mmimo tša TUATA. Ditlhamo tša gagwe di na le go hlabegwa ka komelo ya diema le dika tša segagabo. Tommy e be e le seopedi, ebile o opeletše dipaeskopo, fao a bilego a hlamile le dikoša tša tšona. Dikoša tša difilimi tšeо a opetšego go tšona ke: **Johnny's getting married** le **Magic gardens**.

Matome o nyetše Matsela (NgwanaManaka) ka 1955 gomme bona ba šegofatšwa ka bana ba babedi: Tselahale

(1960) le Kgotso (1963). Gape ba bile ba godišitše ngwana wa monnagoMatsela, Khosi, ka ge ba be ba tšere nako ye telele ba se ne ngwana.

Dikolong tše dingwe gape tšeо Tommy a rutilego go tšona ke: Garankuwa Top School, Sekolopraemari sa Modiri fao a rotšego modiro gona. Matome o bapetše diterama tša thelebišene, go swana le: **Kgwebo ye ke Ya ka.**

Matome o bileditšwe gae Bokgalaka ka la 22 Aprele 1987. Mmele wa gagwe o ile wa tšhungwa ka mollo (cremation) ka la 28 Mei 1987; taba yeo e sego ya tlwelega kudu magareng ga Batlokwa goba Bathobaso ka kakaretšo.

Bjalo ka ge koša e sepedišana tsela le theto, ga go makatše go le begela gore Matome ke sereti, sereti sa phukutheto ye ya go bitšwa **Sebilwane**, yona yeo lehono e dirilego gore re rate go tsebana le yena.

Bjalo ka ge re šetše re hlamutše peleng, Matome o tseba diphiri tša ka mošate, ka ge kudu e le ngwana wa kgoro ya mošate. Ee, mathata a rakgolwagwe Kgoši Ramokgopa le sona setšhaba sa gagwe, o a tseba gabotsebotse - ke kgodu ye e tšwago lerotseng go yena. Na ga se ona mathata ale a rakgolwagwe le Sekriste? Aga, ke ona mathata ao a tšweleditšego **Sebilwane**. Go kwagala go thwe Sebilwane ke leina la mosadi yoo a bego a eja bogobe, wa madi, marapo le nama; mosadi wa sethakga košeng ya dikhuru.

Go ya ka fao re boditšwego ka gona ke rangwane'a mohu, Moruti Ramokgopa, Fela o ngwadile puku e tee fela ka monwana, **Sebilwane** ya go gatišwa ka 1961.

1.2

Maikemišetšo a lengwalonyakišišo le

Tshekatsheko ye go tsenwego fase ka yona ya Sebilwane, ga se yona yeo go ka thwego ke yona thakangwaga dinyakišišong tša thetokanegelo ye. Aowaowaa, ba gona basekaseki bao ba šetšego ba itekile malebana le go swayaswaya thetokanegelo ye ya Fela ya go bitšwa Sebilwane.

Pele re ka thoma go bolela maikemišetšo a lengwalonyakišišo le, re yo lekola dikgopololo tša banyakišiši ba bangwe:

Mathebula, R.K.: Imagery in Matome Fela's Sebilwane (1987).

Maikemišetšo a monyakišiši yo ga se a tsenelela kudu ge a sekaseka ka gore o ile a dio kgetha tirišo ya polelotheto le dikapolelo gore maikemišetšo a nyakišišo ye ya gagwe a lebe tirišo ya tshwantšhokgopololo thetokanegelong ye ya Sebilwane. Yena o ile a fo sekamela kudu tirišong ya dikapolelo kudu go feta polelotheto. Le ge go le bjalo ga se a nape a epolla le go akaretša dikapolelo ka bophara le bopepetla eupša o ile a no ikgethela tshwantšho. Ge a hlaloša tshwantšho yeo, o re ke ya go bapišwa le dikwi ("senses") tša mmele: tsebe/go kwa ("auditory"); a re tshwantšho ya mohuta wo mo thetong ye, e tšweleditšwe ka maekiši go utolla maikutlo a moreti; mahlo/go bona ("visual"); a re go šomišitšwe seswantšho se, go hlatholla dilo ("objects") le mehuta ya diswantšho ("forms of pictures") ka bokgwari; nko/go nkga ("olfactory"); a re Fela o dirišitše mantšu a go hlaloša go dupelela ga lesea; ge le dupelela letswele la mmalo; letlalo/go kgwatha ("tactile"); a re moreti o dirišitše tirišo ya mantšu

ka go swantšha mohuta wo wa go kgwatha ka katlego, bjalo ka ge MmaMorati a be a kgwatha pheta ya gagwe gammogo le dibajna tša Tithikwaneng; le leleme/go latswa ("gustatory") ka go nwa meetse pele MmaMorati a rapela badimo le ka go hloma lesea letswele. Fela o tšweletša seswantšho se ka katlego. Monyakišiši ga se a eme fao; o lekodišiša tirišo ya polelo ka go swantšha; le ditlabelo tša setaele tše sereti se di šomišitšego go hlaloša tshwantšhokgopololo. Go phethagatša seo o kgethile fela diswantšho tše: tshwantšhišo, tshwantšhanyo, pheteletšo le mothofatšo. O phethile ka go re lemoša gore moreti o na le bokgoni bja tirišo ya go hlakwa ka diswantšhokgopololo tša go nontšha polelotheto ya gagwe.

Ka go akaretša monyakišiši o nyakišišitše tše: diswantšho ("images") ka go fapafapano ga tšona le dikapolelo (tshwantšhišo, tshwantšhanyo, pheteletšo le mothofatšo). Dikgopololo tše di tlo hlathollwa ka botlalo mo kgaolong ya bone. Ka baka la gore monyakišiši o be a lebantšhitše nyakišišo le taodišwana, ke ka fao a kgethilego dikarolwana tše ka ge di nepiša maikemišetšo a gagwe. Ga se a akaretše dinyakwa ka moka; ke ka fao go tlogo tsomega gore go sekasekwe **Sebilwane** ka botlalo go hlagolela fao go ka bago go šetše, bokatirišo ya polelo ge e lebanywa le moko wa ditaba gore, go ya ka Groenewald (1991:6):

... boemo/maikutlo a mongwadi a bonale
mabapi le taba yeo mongwadi a e kgethetšego
moko wa ditaba.

Le kamano ya dipharologantšho tša setaele bokamedumo, segalo, fonimi ya botelele, mantšu, dikutu tša mantšu, dikafoko, mafoko, popopolelo, bjalobjalo. Tšona tše ka moka di kwagala gabotse ge di lebanywa le moko wa ditaba.

Groenewald, P.S.: Die epiese gedig (1981):

Monyakišiši yo mongwe yo le yena a šetšego a ntšhitše bokgoni bja gagwe malebana le tshekatsheko ya Sebilwane, le sona senatla se. Ka go ye nngwe ya ditaodišwana tša gagwe a go di ngwalela Studies in Bantoetale (1981), o hlaloša ka fao Sebilwane, go swana le Leduleputswa le Ga se ya lešaka le, boraro bja tšona e lego mohuta wa thetokanegelo. Fa o be a bapetša popopolelo ya theto magareng a dithetokanegelo tše tharo tše. O ile a be a swaraswara le metara wa direto tše ka boripana fela. Ga se a fetša fao ka gore o gatagatile le ntlha ya moko wa ditaba borarong bja direto tše. Maikemišetšo a gagwe e be e le go ntšha papetšo yeo e lego gona magareng a diterokanegelo tše gore le ge ka moka e le dithetokanegelo eupša ka sebopego di a fapano.

Mafelelong a phapantšho yeo ya direto tše, o rumile ka go fo re fahloša ka la gore Sebilwane ke theto yeo e welago diretong tša mahlologelwa (lyrical poems). Ka baka la go bapiša Sebilwane le direto tše dingwe, mosekaseki ga se a tšweletša ditaba ka moka tša go ama popopolelo, metara le morero wa Sebilwane ka botlalo ka gore e be e se maikemišetšo a gagwe go dira bjalo. Kgwekgwe ya seo a bego a rata gore se lemogwe ka botlalo e be e le papetšo ya direto tše go lebeletšwe popopolelo le metara e lego tšonatšona dikarolwana tša setaele le moko wa ditaba.

Groenewald, P.S.: Sebilwane : 'n Gedeelte van die vlugtoneel (1981)

Ye ke taodišwana ye nngwe gape ye mofatišiši a go e ngwalela Studies in Bantoetale. Taodišwaneng yeo monyakišiši o gogile mahlo a diphedi tšohle a a tsepeletša temeng ya tšhabo ya batho ba gaMokutu.

Thuto yeo e lebane le go šomiša polelo ge e le setlabakelo se bohlokwahlokwa. Ka lebaka leo ke thuto ya setaele. Groenewald o nyaka go re lemoša bokgoni bja Fela ge a nontšha polelo gore mongwalelo o kgone go hlatholla ditaba le ge di se tša bolelwa thwii. O ka re polelo e na le maatla a go hlaloša ditaba tše pedi ka nako e tee. O hlaloša taba yeo (1981:26) ka go dio re:

Aansluitend hierby verwys ons vervolgens ook na Fela se weergawe van di 'kopstamp' - toneel waar hy om stilistiese oorweginge, die 'kopstampery', byvoorbeeld, as twee afsonderlike losstaande gebeurtenisse voorstel prosesse wat not in volle swang is - terwyl hy di afloop of resultaat hiervan in 'n virtuose spel met die gramatiese kategorie van tyd, in die laaste vers egter as reeds voltooi oproep.

Tsopolo yeo e hlaloša:

- Tiragalo ya go thulana ga dihlogo (tlhalošo ya mantšu).
- Pheletšo ya tiragalo yeo (ya pheletšo yeo e bolelwago ke popopolelo - ge go šomišwa lephethi).

Gona ka go realo go lemošwa gore monyakišiši o swereswere mongwalelo ge a hlaloša tiragalo ya go tšhaba ga batho ba gaMokutu ka gore maikemišetšo a gagwe ke go gatelela tlhalošo ya tiragalo yeo ka go tšweletša mongwalelo goba sebopego sa thetokanegelo ye ka tshwanelo. Ke yona ntlha yeo a ratago go re lemoša yona yeo. Ge e le go sekaseka mongwalelo wa Fela, o ile a nepiša diphapantšho tše tša mongwalelo: tlhaodi, nyenyefatšo, tirwa le lekgokasediri la go.

Gona fa ka go akaretša, le gona monyakišiši ga se a naba kudu ntlheng ye ya setaele, ka gore o ile a no kgemakgema e le gona go dio konketša motho ka baka la gore, gona mo gape e be e se nepo ya gagwe go fo sola makako ka moka a mongwalelo wa Fela ka botlalo.

Kruger, Lizette: Sebilwane by N.Matome Fela: A Structural Analysis (1988).

Yena ge a ngwala lengwalo la MA la go bitšwa: Sebilwane by N. Matome Fela: A structural analysis (1988) Kruger o nyakišišitše sebolepego sa Sebilwane. Maikemišetšo a gagwe e bile go lekodišiša ka fao sebolepego sa kanegelotheto ye ya Fela se lego ka gona. Ka sona sebolepego seo o utolotše dielemente tša sengwalo: baanegwa, ditiragalo, nako le felo. Go baanegwa o gateletše bolwantšhwa le bolwantšhi, mola mo go ditiragalo gona a di hlophile go ya ka bogolo bja tšona le ka fao di latelanago ka gona. O ntšhitše ditiragalo ka moka tša Sebilwane. Tikologo ya Sebilwane le yona o ile a e šalašala morago, gomme nako o e hlaloša ka dikarolo tše tharo; nako, sebaka le ponego ("time, space and perspective"). O hlaloša felo la Sebilwane go ba la magaeng. O rulagantše thulaganyo ya modumo le popafoko (syntax) moo a gateletšego maekiši go feta dikarolo tše dingwe tša popafoko, ka ge a re Sebilwane e theilwe godimo ga maekiši ao a tšweletšago maikutlo a moreti kanegelong-theto ye.

Sepheto sa gagwe se bontšha gore Sebilwane ke theto ya go hlakwa ka bokgoni, ya go opelega, yeo e bolelagoo ka tša bogale - thetogale, go ya ka ditiragalo tša yona, gomme go feta fao e bopilwe ka mošito wo o kgotsofatšago. Thetokanegelo ye ke thakangwaga dingwalweng tša mohuta wo tša Sesotho sa Leboa, yeo e

welago legorong la dingwalo tša pele ga tša Matsepe ("pre-Matsepe literature").

Ka go akaretša go ka thwe Kruger yena o gatelela kudu mongwalelo, diteng le thulaganyo, matlalo a sengwalo mo tshekatshekong ya gagwe ya Sebilwane. O utolotše dintlha tše bohlokwa tša setaele le ge e le gore go sa nyakega šedi gape go foforela mafofora ka moka a setaele, go swana le diphaphantšho tša setaele go swana le khutšo le kholofetšo, khutšo le khomotšo, pharologantšho ya seswantšho sa khomolo, bjaloobjalo. Sa gagwe e ile ya fo ba go kgetha diswantšokgopoloo mo le mola go tšweletša morero wa gagwe woo o nepišwago thutong yeo ya gagwe. Bjalo ka ge go šetše go hlamutšwe, tshekatsheko ya diteng le thulaganyo o ile a dio e bea dipataka ka baka la gore dintlha tša go swana le morero, tšweletšo le tšwelopele ga di tšweletšwe ka fao go kgotsofatšago. Tše ka moka ke tšhupo ya gore go fiwa tokafatšo ya go ka naba ka tshekatsheko kudu malebana le diteng le thulaganyo go utolla fao tema e ka bago e šaletše molemi go lema le go hlagolela; mohlomongwe dipanka tše di ka bego di tlogetšwe, di ile tša šielwa mohlagodi bokakara, mohlomongwe e le ka baka la ge tema e nabile goba e be e lengwa bošego goba gona go šiela bangwe lekobela; ka ge go tšhaba mediti gona e le ga tšona direti tša borare.

Ge a ngwala taodišwana ya B.A. (Hons): A critical Assessment of Sebilwane, Lentsoane o akareditše kanegelotheto ye ka bophara. Ga a na tebanyo ye e itšego. O fo lekola dinyakwa tša thetogale, e lego lefelo la Sebilwane bokaepiki dingwalong tša Sesotho sa Leboa; le tša kanegelotheto tše di hwetšagalago mo go Sebilwane. Thulaganyo ya gagwe le yona ke ya kakaretšo yeo e ithekigilego ka kgodišo ya baanegwa. Gapegape ka go akaretša o sekaseka dišupo/dikae le

diswantšho go akaretšwa le polelo ya moreti.

Sephetho sa monyakišiši ke kgatelelo ya dinyakwa tša thetokanegelo tše di hwetšagalago thetong ye; go dio feta dinyakwa tša epiki, thetong ye, ka go utolla go re:

- Go anegwa tiragalo ye kgolo.
- Thetokanegelo ye e na le mathomo, bogare le mafelelo.
- Go anegwa ka thulaganyo ya mehleng ya magaeng.
- Morerorero o ama mathata a go aparela motho.
- Thetong ye go hema bomodimo baanegweng le gore badimo ba laola merero yohle ya bona.

Go akaretša nyakišišo ye, go ka thwe monyakišiši:

- O utolotše gore moreti o atlegile kgethong ya kgwekgwe ya theto ye.
- O ngwadile ka ga thetokanegelo go feta ka ga epiki, eupša ditiragalo tša **Sebilwane** ge di bapetšwa le tša kanegelotheto, ka botelele, ke tše kopana.
- O ngwala ka ga tirišo ya baanegwa (ka ntle ga Mothei), dišupo, diswantšho le thumo di a kgotsofatša.

Ka baka la gore nyakišišo ke ya go atlalala gona go tlo tsomega gore **Sebilwane** e nyakišišwe ka botlalo le gona ka go nepiša.

1.2.1 **Kakaretšo**

Banyakišiši ba re lekilego go ba tsupolla ntsweng la botšha 'a borare, bao ba lekilego ka maitapišo a bona, mabapa le go sekaseka **Sebilwane**, thetokanegelo ya Fela, ke ba bane: Mathebula, R.K., Groenewald, P.S.

(taodišwana tše pedi), Kruger, L. le Lentsoane, H.M. Go ya ka fao re lekilego go fatišiša tše le bona ba di fatišitšego malebana le Sebilwane, re bona e le maswanedi gore rena re tsene fase, re be bona bomoepathuse'a thaba, re tsitsinkele le go nyankurela mehuta yohle ya theto gore re tle re kgone go tlo lemoga mohuta woo Sebilwane e welago go wona. Mo thetokanegelong ya Sebilwane go ka se be bohlokwa wo kaalo go ala leleme phate mabapi le metara, ka gore le wona ge o ka tsena mo, gona thuto ye e tla naba kudu, mo e lego gore maikemišetšo a rena a ka tla a se nepišwe ka botlalo, mme ka go realo ra tla ra šitwa go fihlelela seo re se lebantšitšego. Le ge re sa yo hlokomela metara, diphapantšho tše dingwe tša metara di tlo lebanywa le mongwalelo; fao tšona diphapantšho tše tša metara, di fetogago diphapantšho tša setaele/ mongwalelo.

Bjale re boletše maikemišetšo a rena, fela go sa na le mešomo ye mengwe yeo re swanetšego go bolela ka yona pele. Mošomo wa mathomo ke wa tlhalošo ya dikgopololo. Ge e le dikgopololo tše dingwe di tlo hlalošwa ge go sekasekwa balade le "ode."

Mošomo wa bobedi ke wa mokgwa wa dinyakišišo, mola morago ga fao re rumka tshepedišo ya ditaba.

1.3

Tlhalošo ya Dikgopololo

Gore go tle go kwešišwe thuto ye gabotse, ye e swanetšego go nyakišišwa ka botlalo, go tlo tlamega go hlaloša dikgopololo tše di latelago ka botlalo, gore re tle re kgone go di pharologantšha ka dipharologantšho tša go kwagala. Dikgopololo tše di lebanwego ke go hlalošwa ke: thetotumišo, thetokanegelo, "epiki", balade le "ode". Mathata a a lebanego le lereo le a tla hlalošwa ka morago. Fela a re thomeng ka go

hlaloša kgopololo ya "ode" pele:

1.3.1 "Ode"

"Ode" ke sereto go ya ka The New Encyclopaedia Britannica (1989, vol.8:872:1b), seo ka go sona go nago le mohlodi wa kopelo ka tsela ya mogobo ("chorus") mo menyanyeng ya phatlalatšo ya setšhaba goba e ka ba karolo ya tiragatšo ka lehlakoreng le lengwe. Sereto se ke se setelele sa mošito wa koša, gantši se retelwa go tumiša mogaleadi (selo goba motho wa go tšwelelela go ba bangwe ka magetla). Msimang (1989:51) o re thetotumišo e tswakilwe ka dinyakwa tša "ode" le thetogale. Ge a tšwela pele o re:

As an ode it apostrophises the king,
referring to his personality and physique,
pointing out both good and bad qualities.

Go tla ba bohlokwa fa go fapantšha "ode" le thetokanegelo: Bobedi "Ode" le thetokanegelo ke direto tše telele. Phapano ke gore "ode" e na le molodi wa go opela ka mogobo ("chorus") mo menyanyeng ya phatlalatša ya setšhaba goba gape e ka ba karolo ya tiragatšo, mola thetokanegelo e le sereto sa go anega. Go tlo lemogwa gore go "ode" go gatelelwa mošito wa koša nepo e le go retela go tumiša mogaleadi, mola thetokanegelo, kgatelelo ke kanego; ka mantšu a mangwe "ode" e a tumiša mola thetokanegelo yona e anega. "Ode" e fapane gape le thetotumišo ka gore go thetotumišo go tumišwa motho goba selo seo se retwago. Gantši go fele go dirišwa matseno a fomula ya setlwaedi ya direto tša lebollo.

1.3.2 Thetokanegelo (Narrative poetry)

Go tsena ka gare ga mohuta wo wa theto, re swanela go tseba seo thetokanegelo e lego sona. Pretorius (1989:109) o fo re:

A narrative poem tells a story ...

ge yena a šetše a e hlaloša. Mo go thetokanegelo go bolelwa ka theto yeo go yona go anegwago ditiragalo le/goba mediro ya batho.

Ka fao ge, motho a ka itemogela gore elemente ye bohlokwa ya yona ke kanegegelo - go anegwa thetong ye. Ee, le ge go le bjalo, motho ga se a swanela go dio hlakahlakanya kanegelo le sereto; ka gore therešo gona ke dilo tše pedi tša go fapana.

Mo diretong tša go tumiša go no fela go tsupologa lefetlana la thetokanegelo; ka gore le gona go a anegwa. Kunene (1971:54) o bitša theto ya go ba le fomula ya thetokanegelo gore ke:

The eulogue-to-narrative formula.

Gomme ge, go tšwela pele o re karolwana ya temana ya go bopša ke thetotumišo (eulogue) le ya go bopša ke thetokanegelo (narrative), e a fetogafetoga. Sona se se ra gore e nape e bitšwe gore ke "eulogue-to-narrative".

Bjale go latela dipharologantšho tša thetogale ka go akaretšwa:

- Ke seretokanegelo se setelele
- Ka ge e le sereto gantši ga go kgonege gore ditiragalo tša sona di raragane.
- Thulaganyo e swana le ya padi goba kanegelokopana.
- E bolela ka se sengwe le se sengwe (e sego bagale

le dintwa fela) ke ka lebaka leo go nago le mehuta ye e fapanego (Groenewald (1981:1) o re go na le mohuta wa sekai, saekholotši, mahlologelwa le mohuta wa go sekamela tiragatšong.)

1.3.2.1 **Balade (Ballad)**

Balade e wela legorong le la thetokanegelo, ka fao ge, go a tlamega go swayaswaya gannyane fela ka ga balade bjalo ka thetokanegelo. Serudu (1989:60) yena o e hlatholla ka go se e fapantšhe le thetogale le thetotumišo.

Thetogale, balade le thetotumišo di ka bitšwa mehutatheto ya kanego mo thetong, ka gobane mo borarong bja tšona go na le elemente ya go anega.

Gape go tla no fela go lemogwa gore thetokanegelo, bjalo ka balade, e na le moyo wa kopelo le mošito/moretheto.

Go tšwela pele ge a hlatsela ntlha ya mohuta wo wa theto theto ya go anega, o bogela thetokanegelo, balade, ka leihlo le; mme a bona ditiragalo e le tšona di fago phapano:

Ditiragalo tšeо di laodišwago go yona ga di bohlokwa go swana le tšeо di laodišwago mo go thetogale. (1989:60).

Ee, sona seo se napile se lemoša motho gore tšona ditiragalo tšeо Serudu a bolelago ka tšona tša balade, ga di napile di le bohlokwahllokwa wo kaalo bjalo ka ge go šetše go laodišitšwe ka godimo. Seo go thwego se bohlokwa go tšona, ke dintlha tšeо di tšweletšago bonatla goba bjona bogolo bja mogale wa mmakgonthe a

kgodi'a kgokgo, goba kgoši, goba yona ngaka, bjalogjalo, yoo a ka bago a retwa thetong ye e itšego ya mohuta wo. Ge motho a ka ela hloko tatelano ya ditaba thetokanegelong, gona o tlo fo itemogela gore ditiragalo tša gona di latelana ka potlako go phala tša mehuta ye mengwe ya theto. Taba ye nngwe gape yeo e swanetšego go se lebalwe, ke ya gore ditiragalo tša gona ga di na kamano ya go kwešišega go no swana le tše dingwe. Ke ka fao go tlogo bonwa gore thetokanegelo e fela e eba le leswao la dimakatšo.

Baanegwa ba thetokanegelo bona go thwe 'ba tširoga ka bjako'; fa go lebišwa se, go ra gore bona ga se batho ba mehleng go no swana le ba; a go tšeweng mohlala wa thetogale. Fela gantši baanegwa ba, ke batho ba go itokela, ga ba tshwenyane le motho; ke batho ba kgobe. Fela ka lehlakoreng le lengwe go fela go kopanwa le bona e le batho ba go tshwenya kudu, 'magwaragwara a batho', ee, mafeelana a go lahlwa. Gona letlakaleng la bomasometshela la The toletswalo 3, Serudu o re:

- Ke seretokanegelo se setelele. Go swana le mo pading goba kanegelokopana, go sona go bolelwa ka batho/baanegwa bao ba dirago se sengwe goba bao ba diregelwago ke se sengwe.
- Ka ge e le sereto ga go kgonagale gore ditiragalo tša sona di logwe ka molomo wo o raraganego. Go dira bjalo go ka lelefatša sereto kudu.
- Baanegwa ba sereto se, ba ipheditše ka mešogofela ke batho ba diriti tše di lego nyanyeng. Therešong ke gore ke dikemedi. Gantši re hwetša e le dikai.

1.3.2.2 Phapantšhokakaretšo ya thetokanegelo le balade

Mo go dithetokanegelo tša Sesotho sa Leboa, **Maletsogę** ke yona re ka rego e na le dipharologantšo tše di e lebantšago le balade, le ge e le gore ka mo

dingwalong tša Sesotho sa Leboa ga go na dibalade tša mmakgonthe.

- Mo go balade go na le taba ye e anegwago eupša moreti ga a hlalošetše mmadi tlholego ya ditiragalo. Yona taba ye e ama **Maletsogę** thwii ka gore go bjalo le go yona.
- Bobedi balade le **Maletsogę** go tšweletšwa dipharologano tša pepeneneng tša go swana le lehloyo, lerato, mona le tefeletšo.
- Ditiragalo tša balade le **Maletsogę** di hlatlamana ka potlako.
- Moreti wa balade le **Maletsogę** ba re laodišetša ka ga dimakatšo le dikgakantšano.
- Bobedi balade le **Maletsogę**, mabakeng a mangwe mongwadi o diriša poledišano go phagamiša bopapadi bja tšona.

Phapantšhokakaretšo ya thetokanegelo (**Sebilwane**) le balade e ka bonwa ka tsela ye:

- Go hlatloša moywa go opelega le molodintšu tša balade, go ya ka Serudu (1989:61):

... moreti o šomiša dipoeletšo tša medumo, mantšu, mafoko, ditematheto, ditlhabeletšo le tše dingwe ka boati.
- Bobedi (thetokanegelo le balade) di a anega.
- Ditiragalo tše di laodišwago mo baladeng, ga di bohlokwa ka botšona, fela di bohlokwa bokadintla tše di utollago bagale.
- Ditiragalo tša thetokanegelo tše di laodišwago

- di bopa tokologano ya dintlha tša go latelana ka nepagalo, eupša morumong go rotoga tlhalošo ye e kwagalago, ya go kwešišega gomme e napile e fa leswao la seswantšho; mola ka lehlakoreng le lengwe ditiragalo tša balade di sa latelane ka lebelo gomme kamano ya tšona gantši ga e hlalošege; ke kafao theto ya mohuta wo e na le leswao la dimakatšo.
- Baanegwa ba thetokanegelo ke batho ba mehleng, ka nako ke ba maemo; go no swana le ba Sebilwane - MmaMorati ke wa maemo; o swanetše go tswala kgoši; mola ba balade e le batho ba go tširoga ka pela - e ka ba ba go loka goba ba go se loke.

1.3.3 Thetotumišo (Praise poetry)

Mutswairo (1980:186) o bona thetotumišo bjalo ka "Penegyric poetry":

Zezuru panegyric or praise-poetry through much less known in the past than, for example, Zulu praise - poetry, nevertheless, plays a very important role in the oral traditional literature of the people of Zimbabwe.

Ka segagabosetho sa Leboa thetotumišo ke sereto, gantši se setelele, sa go godiša le go tumiša mediro ya motho goba yena motho ka boyena. Ke wo mongwe wa mekgwa ya go tšweletša maikutlo a motho ka go mo tumiša goba go mo leboga, ka tsela ya polelo ya go hlakwa ka diswantšokgopoloo tša manoni. Ee, thetotumišo ke mohuta wo mongwe wa theto ya segagešo, wa go anegela batho ditiragalo ka tsela ya go reta.

Thetotumišo e na le matseno a a tlwaelegilego a setšo, a go ba le khuetšo ya matseno a direto tša dikoma.

Gantši direto tše, ga di arolwe ka ditematheto tša methaladi ya go lekana, go fo swana le ka fao direto tša sebjalebjale, tša khuetšo ya Bodikela, di hlangwago ka gona. Ka nako di fela di sa be le ditematheto. Se se tsebjago ka ga tšona ke gore tematheto goba ditematheto di laolwa ke go elela ga dikgopololo tša sereto seo se retwago ke sereti. Gona fao kgopololo ya sereti e felelagoo gona, goba e boago gona, ke gona mafelelo a sereto goba tematheto. Ke ka fao ge, ka nako ye nngwe, ge sereti se ka re se reta sa gakwa tseleng, batheeletši ba gagwe ba tla mo hlatlola/akgola ka la:

Tšhaba mediti goba
Tšhaba baditi;

go era gore sereto se gomelwa fao le ge se se se fetšwe. Ntlha ye bohlokwa ya thuto ya thetotumišo e bewa gabotse ke Cope ge a tsopolwa ke Mutswairo (1981:188) ge a re:

Praises are an important instrument in the educational system. Not only do they act as incentive to, and reward for, socially approached actions but their recital is a reminder to all present what qualities and conduct are considered praiseworthy.

Go sa na le dikakanyo tše dingwe tša go hlaloša se thetotumišo e lego sona. Mojalefa (1989:10) ka taodišwana ya gagwe o fo re:

Praise poems of chiefs and heroes are usually recited during gatherings. The praises declaim his praises and if he has finished, he fades into the background, proudly holding his spear and shield.

Cope (1946:25) yena o dio tlaleletša kgopololo yeo ya Mojalefa ka go re:

... the praises of the meanest man, which could comprise something in the nature of 'long-legged one who ran to Zungu's without stopping' and the praises of the kings, which occur as stanzas of several verses in

strings extending up to twenty minutes time in recital, are likewise known as izibongo.

Gona morerong ya mohuta wo goba gona dikopanong tšeо di bolelwago ke Mojalefa, e ka ba kgoši goba mogale yoo a ithetago goba a retwago. Kunene (1971:1) o re:

It was, for him, a test of strength, of manliness of daring; it was done in the pursuit of honour.

Ka go dira bjalo kgoši/mogale o tla bewa dipataka ka bokgwari bjo bogolo bjo bo makatšago, ka tsela ya go laodiša ka mošito wa kelelo ya polelotheto. Taba yona yeo ya botaodišo seretong, e bewa gabotsana ke Lestrade (1946:295) :

They are type of compositions intermediate between the pure, mainly narrative, epic and the pure mainly apostrophic, ode, being a composition of explanatory narrative and laudatory apostrophizing.

Re sa rato gatelela gape gore thetotumišo e lebane thwii le magoši, bagale, baetapele, bakgoma, bakgomana, dingaka le diphofolo; taba yeo e lego yona motheo wa setšhaba. Ee, ke ka fao ge, le nankhono di sa tuka bogale magareng a ditšhaba, merafe le

mebotwana ya Basotho ba Leboa gammogo le ditšhaba tše dingwe tša lefase kudu tša badudi le baagi ba Afrika. Sona seo se lemoša bohlokwa le tšholo ya thetotumišo. Direto tše di retwa meketeng ya mehutahuta, go akaretšwa le ya ditumelo; le ditumedišong tša batho bjalo ka: Tama Hlabirwa, Ngwaketse, Tau, Mohlalerwa, Kgomo, Kolobe, Mokone, Mohlaloga, bjalogjalo. Ge kgoši e bewa setulong sa rrayo, e bewa dipataka tša sešate ka sereto sa kgoro le mphato wa gabon, goba ge motho a dirile gabotse, a kgahlile ba bangwe; le ge e se babo, goba gape a phadile ba bangwe; o a retwa: Agee Boledi'a Mogale, Mahlako'a Seboladi, Mohweledi, NgwanaPhaahla, bjalogjalo. Go ba bjalo le go motsomi ge a swere phooftolo; goroe ka moso a galefišwe go feta le fao, a be a be le mafolofolo a go feta ao; o hlabja ka direto tše. Diphooftolo bjalo ka ge go šetše go hlabahabilwe taba yeo ka godimo ka diloka, bjalo ka bogale , le tšona di a tumišwa. Ge poo ya bomodiši e fentše ya gabomodiši yo mongwe, o e reteletša bogale:

Ke sebaretlane sa mabiloko ...

Ke setenkola se seso mabiloko, bjalogjalo.

Go ile gwa no re swaraswari matseono a thetotumišo go se nene; bjale go tla tsomega gore go akaretšwe taba yeo gannyanne. Matseno a a na le fomula ya tlwaelo ya:

"Kgomo a tsha/tshwa! Kgomo e a swa/tsha!"

"E gama ke mang?"

"E gama ke nna ..." "

Itemogele gore tirišo ya lediri "gama" ga e šomišwe ka tirwa bjalo ka ge go swanetše go ba bjalo tirišong ya sebjalebjale ya polelo. Directong tša mohuta wo, ka fao di ngwalwago ka gona lehono, lediri leo "gama" le dirišwa ka tirwa:

"E gangwa ke mang?"
"E gangwa ke nna ..."

Bontši bja direto tše di diriša poledišano: moreti o boledišana le batheeletši ba gagwe. Ge sereti se re: Kgomo e a swa! Ka go realo se napile se thomile go fediša (challenge) batheeletši ba sona; gomme bona ba tlo se fetola ka go se hlohla ka: Egama ke mang? Ge gona ba ka mo araba ka go mo fediša, ka go realo, gona o tlo napa a ntšha ka ga monnathaba, gomme o tlo peteketša sereto sa gagwe gore go ye mo go yago. Gapa

ka godimo go šetše go tlametlilwe ka ga mafelelo a thetho ya mohuta wo:

Ke tšhaba mediti/baditi

Morumo wa mohuta wo o bolela gore sereto sela se bego se retwa se felela gona fa, goba se gomelwa fa. Goba ge sereti se ka re se reta sa gakanega goba sa šaetša tseleng, gona batheeletši ba gagwe ba tla pipa magole/mabošaedi ao a gagwe ka gona go fo re:

Tšhaba mediti/baditi

Gomme ge e le ka baka la bošaedi gona ba tlo re:

Tšhaba mediti/baditi sekgabutla sa ga rare!

Bjalo ka gore maikemišetšo a lengwalothuto le ga se go sekaseka thetotumišo, re tlo dio re go lena bathobešo:

Kgomo ga e sole ka moka.
Le rena re tšhaba bona baditi!

Re ruma ka go akaretša ka go fapantšha ditiragalo tša

thetokane gelo le thetotumišo:

- Ge go bolelwa ka ditiragalo mo go thetotumišo gona nepo ke go gatelela go tuma ga motho yoo a retwago. Ka tsela yeo ditiragalo tše ga di bohlokwa ka botšona, empa di bohlokwa bjalo ka dintlha tše di utollago bogale goba bogolo bja mogale yoo a retwago.
- Go thetogale ditiragalo tše di laodišwago di bopa tokologano ya dintlha tše di latelago ka nepagalo, gomme kua mafelelong go napile go rotoga tlhathollo ye e kwešišegago yeo e fago sereto leswao la sekai.

1.3.4 Thetogale (Epic Poetry)

Das sprachliche Kunstwerk (1948:356), mabapi le epose e re:

Das Epos an sich scheint vielmehr die Erzählungen von der totalen Welt iiberhaupt zu meinen, wobei in den Begriff noch der gehobene Ton der Erzählweise und sogar die änsgere Form des Verses eingegangen ist.

Mo go gatelelwa bophelo ka moka goba lefase ka moka ga lona, moo mongwalelo wa gona e lego wo o phagamilego. Go tlaleletša fao Die Dichtung (1959:524) e hlatholla epose go ba:

Das Weltbild des Epos entfaltet, eine Gesamtheit, einen kosmos, der eine volle Sinneinheit darstellt. Die Antriebe für eine solche umfassende Weltbildgestaltung erwachsen dem Epos aus der jeweiligen Weltanschauung der Gemeinschaft. Das ist

zunächst der Mythos für die ältesten Zeiten. Er liegt dem Dichterischen schon sehr nahe, denn er formt das Weltbild in menschlichen und übermenschlichen Gestalten, ihren Schicksalaten und Handlungen aus.

Go thwe epiki e gatelela tebelelo ya go lebana le bophelo ka moka gomme yona e tšwa go batho bao ba retago. Gape ditaba tšeо tša epiki di lebane gape le dinonwane tša kakanyotlhaloganyo. Ke ka fao o ka rego baanegwa ba gona ke batho le badimo. Gomme ditiragalo tša gona le tšona di lebane le batho le bona badimo.

Merchant (1979:1) o hlaloša thetogale go ba sereto sa go tswalwa ka histori: "An epic is a poem including

history." Abrams (1981:50) o hlaloša kgopolole ye ka go se šupe histori thwii:

... it is a long narrative poem on a great and serious subject, related in an elevated style, and centred on a heroic or quasi-divine figure on whose action depends the fate of a tribe, a nation, or the human race.

The New Encyclopaedia Britanica (1969, vol.23:105:106) yona e šitlela kgopolole yeo ya thetogale go ba:

... a long narrative poem recounting heroic deeds ...

Pretorius (1989:109) le yena o fo gatelela taba yeo ya thetogale ka gore ke sereto se setelele.

Ge e sa rato hlabiwa ka lerumo le tee, The New

Encyclopaedia Britannica (1989:vol.23:105-106) e bea kgopoloka go re

An epic may deal with such various subjects as myths, heroic legends, histories, edifying religious tales, animal stories or moral theories.

Dithetogale di be di le bohlokwa kudu dingwalong tša ditšhaba tša Bodikela. Ke ka fao go tsopolwago Finnegan ge a hlaloša kgopoloko yeo ya thetogale ka go e bapiša le tumo ya ditšhaba:

In the case of 'epic' this Eurocentric vision was further reinforced by evolutionist assumptions that any nation worthy of the name had to pass through a heroic stage with an epic to match.

Mabapi le yona ntlha ye, Finnegan gona letlakaleng leo, o tsopola Hatto (1980:18) a mo tlaleletša go seo a se lemogilego le yena:

There was a feeling abroad that every European nation should have its epic, a feeling so strong that where there was none an epic was, if not invented, nevertheless somehow got together and produced.

Tše ka moka di bontšha bohlokwa bja thetogale merafeng le ditšhabeng tša mafase a Bodikela. Nnete ke gore go sa na le dithetogale tša kgale tše di ka hlaolwago go tša sebjale, ka ge nnete di sa swane go ya ka The New Encyclopaedia Britannica mo letlakaleng la go latela leo la ka godimo (1992,12(2):44):

Oral heroic poetry, at its origin, usually

deals with outstanding deeds of kings and warriors who lived in the heroic age of the nation.

Mo le gona re rumka go fa dipharologantšo tša thetogale le thetokanegelo:

- Bobedi thetogale le thetokanegelo ke direto tše telele tša go anega.
- Baanegwa ba thetogale ke ba mehleng ba go iphetša. Ke dikemedi mola ba thetokanegelo e le ba go tširoga ka bjako - ba babe goba ba bolo.
- Ditiragalo tša thetogalo di a latelana ebile di a swantšha, mola tša thetokanegelo di latelana ka lebelo gomme kamano ya tšona ga e hlalošege. Di na le dimakatšo.

1.3.5 Kakaretšo

Go feta fao go ya ka tlhalošo go phapano ya go se iponatše botse thetokanegelo, thetotumišo le thetogale tša Sesotho sa Leboa, Pretorius (1989:109) go thwe thetogale le thetokanegelo eke ke selo se tee. Ntlha yeo ga e bonwe ke yena fela gobane Serudu (1989:60) yena o dio bona borara bja tšona bo anega:

Thetogale, balade le thetotumišo di ka bitšwa mehutatheto ya kanego mo thetong, ka gobane mo borarong bja tšona go na le elemente ya go anega.

Gomme ge, botelele ke yona elemente ya thetokanegelo gobane gantsi go anegwa ka botelele. Thetogale ye e hlalošwago ke maleme a Bodikela, e gona ka gare ga thetotumišo ya segagešo, gobane bobedi di gata ka mošito o tee, ka gore di fa kgopolo le tlhalošo ya seswantšho se tee. Se se tiišwa ke tlhalošo ya

Msimang (1981:51) :

Praise-poetry combines the qualities of an ode, eulogue and epic. As an ode it apostrophises the king, referring to his personality and physique, pointing out both good and bad qualities. As an eulogue it lauds the king for his diplomatic and military achievements. As an epic it alludes to his history.

Serudu (le ba bangwe) ba bona thetogale ge e le sereto se setelele sa go retwa mererong ya setšo ya setšhaba fao kgoši, mogale ga ešita le modingwana ba anegwago ka tsela ya go retwa. Ge ba hlalosa thetokanegelo ba re le sona ke sereto se setelele seo go sona moreti a laodišago ditiragalo tša kgale tša bagale le ditšhaba tša mehleng yela ya dintwa. Gape ba re thetotumišo ke sereto sa setšhaba sa go tumiša magoši, bakgomana, bakgoma, dingaka, diphoofolo, bjalo-bjalo. Fa kudu go tumišwa bogale, bohlale, bobotse, bonatla, bjalogjalo. Go ya ka tlhalošo, mo diretong tša Sesotho sa Leboa mehuta ye e nyalelane kudu mo e lego gore ge e hlalošwa ke borateori ba, mo gongwe ba fela ba re direto tša mohuta wo (tša bagale) di bitšwa thetotumišo, mola ka lehlakoreng le lengwe ba re ke thetogale goba thetokanegelo. Mo nyakišišong ye ga re nyake go gakantšha mmadi. Ke ka lebaka leo re yago go bitša tša mohuta wo, thetokanegelo.

Seo se swanetšego go lemogwa ke gore go na le phapano magareng ga thetogale le thetokanego. Go tlaleletša seo Bowra (1961:5) o thekga kgopolو yeo ka go re:

Thus, although it bears many resemblances to other primitive narrative poetry, it is not

the same and may well be a development from it ... The differences are of quality and degree, but they are none the less fundamental.

Go tlaleletša seo Finnegan (1992, (12(2)44) o fo re:

Epic poetry does not seem to be a typical African form ... and the priori assumption that epic is the natural form for many non-literate peoples turns out here to have little support.

Go ya ka ditlhalošo tše, go bonala eke go rotoga thulano ya dikgopololo (tša Bodikela le tša segagešo) malebana le dikgopololo tše, tše di ahlaahlwago fa. Ka fao ge, go leka go fediša moyo woo wa kgohlano, mo thutong ye go swaraganego ka yona; ge go bolelwa ka thetokanegelo go bolelwa go lebišitšwe direto tša go swana le: Sebilwane, Leduleputswa, Maremegokgo seatleng se, Ga se ya lešaka le, Maletsoge, bjalo ka thetokanegelo eupša e sego thetogale.

Re fetša ka go bapetša ka go akaretša diphapano tša: thetokanegelo, thetotumišo, ode, balade le thetogale.

- Ode ke sereto se setelele sa go tumiša sa go ba le mohlodi wa kopelo ka mokgwa wa mogobo; sa go retwa phatlalatša menyanyeng ya setšhaba.
- Thetotumišo go yona go tumišwa motho goba selo seo se retwago.
- Balade ke sereto se sekopana sa setšhaba sa go anega, se bile se a opelega.
- Thetokanegelo yona ge, ke sereto se setelele sa go anega.

- Thetogale, ke thetokanegelo ye telele ya go anega ka go se rarane; e anega tša mogale goba kgoši wa go phela dinakong tša gagwe.

1.4

Mokgwa wa Dinyakišišo

Mokgwa wa dinyakišišo lengwalothutong le ke wa go sekaseka le go nyakišiša le go hlaloša sengwalo ka go nyakišiša:

- Diteng
- Thulaganyo le
- Mongwalelo/setaele
e lego sona sebopego sa sengwalo.

Mokgwa wa rena wa dinyakišišo o nyakile go swana le woo o dirišwago ke Strachan: (1988:2). Wo wona le wona, o theilwe godimo ga se go thwego sengwalwa-kanegelo ("verhalende teks") se bopilwe ka matlalo mararo: sengwalo ("teks"), kanegelo ("verhaal") le diteng ("geschiedenis". Gomme Bal (1980:13) yena a re fapani gannyane le ka fao rena, go ya fao re boletšego ka godimo, re beago mokgwa wa rena ka gona. Yena o diriša:

verhalende teks: 'n teks waarin 'n instansie 'n verhaal vertel.

teks: 'n eindige, gestructureerde geheel van taaltekens;

verhaal: 'n op 'n bepaalde wyse aangebode geschiedenis;

geschiedenis: 'n reeks logies en chronologies aan mekaar verbonde gebeurtenisse.

Mokgwa wa rena wa dinyakišišo o nyakile go swana le woo o dirišwago ke Strachan: (1988:2). Wo wona le wona, o theilwe godimo ga se go thwego

sengwalwakanegelo ("verhalende teks") se bopilwe ka matlalo a mararo: sengwalo ("teks"), kanegelo ("verhaal") le diteng ("geskiedenis"). Gomme Bal (1980:13) yena a re fapani gannyane le ka fao rena, go ya ka fao re boletšego ka godimo, re beago mokgwa wa rena ka gona. Yena o diriša:

verhalende teks: 'n teks waarin 'n instansie 'n verhaal vertel.

teks: 'n eindige, gestruktureerde geheel van taaltekens;

verhaal: 'n op 'n bepaalde wyse aangebode geskiedenis;

geskiedenis: 'n reeks logies en chronologies aan mekaar verbonde gebeurtenisse.

Go tla lemogwa gore yena (Bal) o šomiša matlalo a mane a sengwalo ge a se sekaseka.

Seo se swanetšego go hlokomedišišwa kudu fa ke gore boStrachan, Bal, Genette le Rimmon-Kenan, letlalo la boraro go mongwalelo. Ge ba le sekaseka ba se ke ge motho a thoma go ngwala. Ka fao go ka thwe bona ba tsitsinkela tebelelo ya mongwadi.

Strachan (1988:49-59) o re letlalo la boraro le lebane le polelo (go bolela). Go badišiša tlhalošo yeo re bona gore polelo e šomišwa ge e le thekniki ka gobane go gatelelwa mmoledi, nako ya go anega mabapi le nako ya ge ditaba di direga, tebelelo ya mmoledi, bjalogjalo.

Rena re ya go bolela ka letlalo la boraro ge e le polelo (go bolela) ge e tšwetša maikutlo goba khiduego pele ka lebaka la gore mmoledi o lemoga ka maikutlo goba khiduego (e sego tše a di bolelago). Ge re bolela ka ga khiduego re swanetše go šetša tše ba bangwe ba

bolelago ka ga yona, gagolo polelo yeo ya Ingarden yo a re lemošago bohlokwa bja "die metaphysische Qualitäten" tša sengwalo. Yona mabapi le taba yeo Ingarden (1960:314) o re:

'Das literarische Kunstwerk erreicht seinen Höhepunkt in der Offenbarung der metaphysischen Qualitäten.

O tšwela pele a re "die metaphysische Qualitäten" ke "das Erhabene, das Tragische, der Furchtbare, das Erschütternde, das unbegreifbare, das Dammische, das Heilige, das Sundhafte, das Reizende, das Leichte, die Ruhe," e lego khuduego.

1.4.1 **Tlhalošo·ya Dikgopolو**

Dikgopolо tše bohlokwahlokwa tšeо di swanetšego go hlalošwa ka botlalo mo kgaolong ye ke: Diteng; thulaganyo; le mongwalelo.

1.4.1.1 **Diteng tša sengwalo (Thetokanegelo)**

Diteng ke letlalo leo mo thutong ye le tlogo swantšwa le la "segwere". Groenewald (1991:12) o re ke:

Letlalo la mathomo la ka gare.

Ge a itlaleletša godimo ga seo, Groenewald (1992:1) o dio re:

Letlalo la diteng ke ditaba ge di lemogwa ka botšona, pele ga ge mongwadi a bolela/ngwala ka ga tšona, pele ga ge a di hlaloša.

Lona letlalo le la diteng goba leo bjale le tlogo

bitšwa diteng thutong ye, le swaraganywa ke taba e tee, yeo go ka dungwago gore go tloga bjale e tlo bitšwa sererwa (topic). Sona sererwa se, se logagantšwe go ba selo se tee gomme se lebane thwii le histori/diteng. Go tšwela pele gona letlakaleng leo la lesomepedi, Groenewald o šitlela kgopololo yeo ya diteng go re:

... ke tše di sego tša rulaganywa ke mongwadi/mmoledi. Di a latelana gomme tatelano yeo e laolwa ke melao ye motho a e tlwaetšego; ke tatelano ye e kwagalago.

Yona tlemagano yeo ka tatelano ya mabaka, e napile e lemoša selo se bohlokwa - nako. Ge a fahlela taba yeo ya nako, Groenewald gona letlakaleng leo o re:

Ka lebaka leo nako e bohlokwa, ka gobane diteng di kgokagane; ke botee bja ditabataba.

Strachan (1988:14) ge a tlaleletša taba ya nako o fo re:

Die tyd van die geskiedenis hou alleenlik verband met die tyd wat deur die gebeurtenisse in beslag geneem word (ook die narratologiese tyde genoem) en die tydvlak waarbinne die gebeurtenisse hulle afspeel (die historiese tyd.)

Mošomophariri wa moreti/mongwadi wa theto (thetokanegelo) malevana le diteng, ke go di diriša gore di hlatholle tiragalo/ditiragalo goba taba/ditaba tše di itšego. Go no tšeа mohlajana wo monyenyanе fela thetokanegelong ye e tlogo sekasekwa mmogo, ditiragalo/ditaba ke tša tlhokofatšo ya batho ba

gaMokutu ka baka la makgopo a bona. Ka nako go ke go direge gore sereti/mongwadi wa theto a fo anegela/retela batho ditaba tše di sego tša lebana le histori/diteng; ke gore sereti se dio bolela ka tše dingwe tša ka ntla ga histori ya theto, tše di fago tlaleletšo ya sereto.

1.4.1.2 Thulaganyo ya sengwalo (thetokanegelo)

Go hlaloša kgopolو ye ya thulaganyo Serudu (1990:46) o re:

Ke tlhamego ya ditiragalo mo pading, papading goba kanegelongkopana goba mo go thetokanegelo. Ka boripana re ka re thulaganyo ke freime goba motheo woo go wona mongwadi a hlamaga taba ya gagwe godimo ga yona. Go yona ditiragalo di latelana go ya ka moo di hlolanago ka gona.

Abrams (1981:137) yena o bona kgopolو ye ka leihlo le, ge a oketša ka kgopolو ye nngwe ye bohlokwa:

The plot in a dramatic or narrative word is the structure of its actions, as these are ordered and rendered.

Ge a efa kgopolو ya gagwe malebana le thulaganyo, Groenewald (1991:22) yena la gagwe la bušuana o hlaba la go fo re:

Mongwadi o ikgethela ditabataba le ditiragalo tše a ratago go di šomiša ge a ngwala sengwalo. Ge a rata a ka oketša ka ditlhalošišo tše di sa kwanego le diteng ...

Ge a tšwela pele go no hlaloša ntlha yeo ka botlalo

(1991:13) o dio ala taba ya gagwe ka molomo wa go re:

Mongwadi o rulaganya ditaba tša histori gore di tšwetše molaetša wa gagwe pele. Letlalo leo ke lona le le thomago go hlaologanya sengwalo le se e sego sengwalo (bj. k. kuranta). Mongwadi o rulaganya ditaba gore sengwalo se hlaloše maemo/kgopololo/tebelelo ya gagwe mabapi le sererwa.

Tabakgolo fa go tlo lemogwa gore, gona ka thulaganyo yeo ya gagwe ya ditaba tša histori, molaetša wa gagwe woo a o tšweletšago, ke wa go tšwetše morero pele; wona morero woo mo thetokanegelang ya Sebilwane, o nago le mahlakore a mabadi, e lego: Moko wa ditabatlaleletšo (bophelo le lehu) le moko wa ditabapharephare (polelo ya Letlakaduma e lego ya gore MmaMorati a lotole ngwana; o tlo mo fihliša gae ga mahlako). Ge a tšwela pele letlakaleng la bomasomeoedipedi Groenewald o fo tlaleletša seo ka go bega go re:

Ditaba tše ka moka di rulaganywa gore di lebane le maikešetšo/tebanyo ya gagwe; ditaba di fiwa modiro ka go di lebantšha le moko wa ditaba k.g.r., baanegwa, ditiragalo, nako le felo (dielemente tša kanegelo) di ba le modiro.

Dikgopololo tše: Moko wa ditaba/kgwekgwe, baanegwa, ditiragalo, nako le felo di sa tlo hlalošwa le go bolelwa ka bophara le bopapetla mo dikgaolong tše di latelago: Diteng le Thulaganyo.

1.4.1.3 Mongwalelo/setaele wa sengwalo (Thetokanegelo)

Ge a hlatholla kgopololo ye ya setaele, Serudu (1989:3)

o bea taba ya gagwe ka tsela ye:

Ke mokgwa wo mongwadi a tšweletšago dikgopololo tša gagwe ka gona. O dira bjalo ka go kgetha mantšu le go a beakanya ka mafoko a a tanyago mmadi a nago le mošito.

Abrams (1981:190-1) yena kgopololo ye yona o e bea ka mantšu a, ge a šetše a e hlaloša ka botlalo go feta Serudu ge a re:

Style is the manner of linguistic expression in prose or verse - it is how a speaker or writer says whatever it is that he says. The characteristic style of a work or a writer may be analysed in terms of its diction or a choice of words; its sentence structure and syntax; the density and types of its figurative language; the patterns of its rhythm, component and other formal features; and its rhetorical aims and devices.

Kerkhoff yena o hlalosa mongwalelo ka leihlo le:

'... ein Zusammenspiel von Strukturen und Formqualitäten, die sich an einzelnen Bestandteilen des Textes erweisen' (1962:16).

Se banyakišiši bao ba sa se hlalošego ke gore: mohola, bohlokwa goba modiro wa mongwalelo ke eng? Ke eng se se laolago setaele? Ke eng se se gapeletšago mongwadi gore a šomiše mongwalelo woo (wo o itšego)? Groenewald (1992:2) ya gagwe yona taba ge a retollaretolla kgopololo ye o re:

Letlalo la mongwalelo le bonagatša sengwalo gore mmadi a se lemoge; gore a kgone go se

bala. Letlalo leo le lebane le polelo ya mongwadi. Ka polelo yeo mongwadi o kwešiša tebanyo ya mongwadi e lego moko wa ditaba.

Mathomong ge go šogašogwa tlhalošo ya dikgopoloo mabapi le diteng le thulaganyo, bo boletšwe ka letlalo la mathomo le la bobedi la sengwalo. Agenkekee, bjale go tla nape gwa tliwa letlaloo la boraro la sengwalo, e lego letlalo la mongwalelo/setaelo. Go bolela ka go gatelela letlalo, le ka fao basekaseki ba šetšego ba file dikgopoloo tša bona ka gona malebana le setaele, go tlo fo napa gwa elelwa gore polelo ke yona setlabelo se bohlokwahlokwa mongwalelong. Groenewald (1991:6) o hlaloša taba ya gagwe ya polelo mabapa le mongwalelo ka go hlabo mantšu a:

Ge polelo e šomišwa ka mokgwa wo wa gore mongwadi a itlhaloše, re bolela ka ga setaele sa gagwe.

Therešo ke gore go tla no itemogela dika tša setaele ka tsela ya tšhomiso ya polelo: mantšu (mošito, dika le lebelo), mafoko (dithabe le dithabekutu) le ditemana ka mehutahuta ya tšona thetong.

1.4.2 Kakaretšo

Diteng/histori ke ditaba ka botšona; thulaganyo yona ke ditaba tše di bolelwago mo go diteng/histori ge di rulaganywa, mola mongwalelo/setaele wona e le go ngwala ditaba tše mongwadi a di rulagantšego mo go thulaganyo. Gape go tlo lemogwa gore mongwalelo/setaele o na le mediro ye bohlokwa ye mebedi:

- Go bona/bala sengwalo
- Go lemoga maikutlo a mongwadi le tše a di bolelago/ngwalago.

1.5

Tshepedišo ya Ditaba

Mo kgaolong ya mathomo go ahlaahlilwe dithetokanegelo tše di lego gona polelong ya Sesotho sa Leboa. Godimo ga fao go ile gwa be gwa hlatlegelwa ka go laodiša ka boripana fela ka ga tša bophelo bja moreti/mongwadi wa thetokanegelo ye ya Sebilwane, ya N.Matome Fela. Mo maikemišetšong tlhalošo ya dikgopololo (thetokanegelo, thetotumišo le thetogale) e filwe šedi godimo ga phapantšho ya dikgopololo tše, ka gore ge motho a ka se di hlokomediše gabotse, a ka fetša le pelo gore di a hlabana; ka fao gwa tsoga kgakanego mohuteng wo wa dingwalo. Re bile re ikgethetše thetokanegelo mohuteng wo wa theto go ba yona kgopololo yeo re yago go e lebantšha le Sebilwane. Gape go hlalošitšwe mokgwa wa dinyakišišo woo go ya ka Best le Kahn (1989:39) ba o hlalošago go ba:

That part of the research proposal usually consists of three parts: subjects, procedures and data analysis.

ka go hlatholla dikgopololo tše: diteng, thulaganyo le mongwalelo. Go tloga fao kgaolong ya pele, thuto ya rena e ya go arolwa ka dikgopololo tše dingwe tše nne e lego:

- Kgaolo ya bobedi:
Mo go ya go sekasekwa diteng
- Kgaolo ya boraro:
Mo gona go ya go fetlekwa thulaganyo
- Kgaolo ya bone:
Fa gona, go ya go fatišišwa tša mongwalelo/ setaele
- Kgaolo ya bohlano:
Pheletšo/morumo wa lengwalonyakišišo le.

2.

KGAOLO YA BOBEDI

Mo kgaolong ye, tshepedišo e ya go latela lenaneo le:
Mo kgatong ya pele re ya go akaretša diteng tša
thetokanegelo ye ya Sebilwane gore go tle go lemogwe
tebanyo ya nyankurelo le tsinkelo ya rena ka botlalo.
Kgatong ya bobedi go yo ahlaahlwa diteng/histori tše
di theilwego godimo ga dielemente tše nne: ditiragalo,
baanegwa, nako le felo tše di tlogo senolwa ge di
sekasekwa.

2.1

Kakaretšo ya Sebilwane

Batho ba gaMokutu ba hlaselwa ke manaba a bona bošego
ba sa ile le thokwane; ba sa itebetše, go hlokega le
tshebi ya dira, ka baka la makgopo le mašiišapelo a
bona: basadi boitshebong ba fapantšha masea; la
MmaMorati le la Mothei ka ge yoo wa Mothei e le
'modišana', mola wa ga MmaMorati e le 'segameetse'.
MmaKgoši o laetše basadi gore ba tšee 'phuthana' sa
MmaMorati se išwe ga Mothei, mola 'phuthana' sa Mothei
se swanetše go tlišwa ga MmaMorati. MmaKgoši o ba
laetše bjalo gomme a ba a fetša ka go re:

Lena basadi, se ke sephiri sa
lena.
Le se sebele banna ba lena ...
Mahlo a se sebele maleme a lena.
Mosadi o dula a swiela ntlo yagwe.
Monna ntlong o tliša boroko; (letl.8)

O be a nyaka gore batho ba gaMokutu ba tle ba bušwe ke
lesea leo la ga Mothei ka ge e le mošemane. Ditaba
tše ka moka (sephiri), go akaretša le tša tlhaselo,
Mokgalabje o di bone, ebile o a di tseba, eupša ga a
re selo ka tšona. Ngwedi le wona, manaba ao o a bone:

Ngwedi o a ba bona ba gaMokutu
Ngwedi o a ba bona bahlasedi ba motse. (letl.11)

Eupša wa se re selo go tšeо ka moka:

Bohole o ba bonegela tsela, batho le manaba
a bona. (letl.11)

Manaba ao a ba feditše molokwana rite; motse
wa šala o le marope le matopa, "... merako
e phušutšwe." (letl.11)

Gomme go ile gwa fo phologa MmaMorati le lesea. Fela
MmaMorati ka baka la bolwetši bja go tsena ntlong, o
be a se a tielela letheka, o be a dio ipalela motho wa
batho. Lesea le lona, ka bonanana le go hloka
tšhireletšo, le kgatleletšwe ka maswika ao a bilego a
šitilego le mmalo, MmaMorati, go kgatlolla marakorako
ao. Ka thapelo ya sello sa maikutlo, o kgopetše
badimo ba gabو, ba Kgoši Mokutu, go mo thuša, gomme
bona ka tsebentlha, ba mo fa "... Letlakaduma, moswari
wa marumo," (letl.23) yoo a ilego a phološa lesea.
Letlaka a botša motlogolwagwe a re:

"Tšeа lepe sa ka, tšeа thebele ya mošate,
Tšeа thebele o ye le naga,
Lotola ngwana yoo wa badimo, mosadi
Ke wa badimo ba tšhaba sa ga Mokutu,
Mo lotole o tlo go fihliša gae." (letl.30)

MmaMorati o latetše ditaelo ka moka tša malome'agwe:

"A rwala seroto, a rwala selepe;
A rwala le thebele ya mošate...
A rwele le mphago a poputše ngwana;" (letl.32)

A welawela, a wela tsela ka pelo ya senna. "Dimpšatau tša mošate Tili le Mphaka," (letl.36) di mo farafarile, gomme le bona ba sobelela le leswiswi, ka ge letšatši le lona le ile marobalo.

"Tilu pele, mosadi le ngwana ka mohlana,
Mphaka morago ... Ba metšwa ke bošego ...
Ba ile ... le bona ba ile ...!" (letl.37)

2.2 DITENG/HISTORI

Kgopolole ye e hlatholotšwe kgaolong ya pele, le ge go le bjalo Groenewald (1992:1) go tšwela pele o šitlela ka go fo re:

Diteng di tlo nyakišišwa ka go di lebantšha le sererwa.

Yona taba ye e bohlokwa kudu tshekatshekong ya diteng/histori. Fa go tla ba bohlokwa ge go ka hlalošwa kgopolole ya sererwa. Sererwa ke taba e tee yeo e kgokaganyago diteng. Groenewald (1991;12) yena ge a rarolla kgopolole yeo o fo re, ge a lebantšha diteng/histori le sererwa:

... di amanywa/ kgokaganywa ke taba e tee goba sererwa se tee ...

Modiro wa sererwa ke go logaganya taba gore e be e tee gomme e lebane le diteng/histori. Sererwa se go bolelwago ka sona mo go Sebilwane ke: Go phologa ga MmaMorati le lesea la gagwe. Ye ke yona tabataba/ tabakgolo yeo go rerwago ka yona thetokanegelong ye.

Go tlo lemogwa gore go na le dielemente tše nne tša diteng bjalo ka ge re kamakile ka godimo:

- * Ditiragalo
- * Baanegwa
- * Nako
- * Felo

Go tla ba bohlokwa go hlatholla dikgopololo tše; eupša di tlo hlalošwa ka e tee ka e tee go lebantšhitšwe le thetokanegelo ye ya Fela: Sebilwane.

2.2.1 **Ditiragalo**

Go ya ka Grobler le ba bangwe (1987:246) ba hlaloša kgopololo yeo ka la go re:

... ke tšohle tše di diragalago
go baanegwa le maemong
(mabakeng), ao ba ikhwetšago go
ona.

Ge a beakanya kgopololo ye ya ditiragalo, Groenewald (1991:19), yena o e ala ka mantšu a:

Mokgwa wa rena o lebane le teori yeo e
lebanego le ditaba tše:

* Mongwadi o phetha mo diteng di thomago gona le mo di felago gona. Sephetho seo se laolwa ke sererwa. Modiro wa bobedi wa sererwa ke go le lemoša ditiragalokgolo. Gona moo sererwa se lebantšhwa le ditiragalo le moanegwamogolo. Ke gona ge re lemoga ditiragalokgolo.

* Ditiragalo (tša diteng) di lemogwa ge di latelana. Ditiragalo di kgethologanywa ka lebaka la gore di a fetoga. Phetogo yeo e lebane le ditiragalo le moanegwagolo. Ke ditiragalokgolo.

Mongwadi (le mmadi) o (ba) bona ditaba tše a re go na le se se latelantšhago ditiragalo tše. Ke ka lebaka leo ge diphapantšho tša tiragalo e le **lebaka** le **pheletšo** e lego ditiragalotlaleletšo.

Groenewald, ka godimo, o bolela ka ga tatelano ya ditiragalo. Go thekgana le taba yeo Strachan (1988:7) ka thesese ya gagwe ya bongaka o fo re:

Die gebeurtenisse in die geskiedenis volg uiteraard chronologies op mekaar.

Le ge go le bjalo ditiragalo tše, di na le go hlakahlakana ge sengwalo (prosa) se ngwalwa, ka fao go tla nyakega gore go utollwe tlhakahlakano ye, ka tsela ya dikelo (criteria). Kelo ya mathomo ke ya phetogo (change). Ge a hlaloša kgopolo yeo ya phetogo, Strachan (1988:7) o no re:

Verandering is wanneer een toestand onderbreek word deur 'n volgende toestand.

Mohlala: 1. O kgethetšwe go ba mmakgoši.
2. O belega segameetse.

MmaMoruti o gorošitšwe ka ditseka tša setšhaba. Ee, ke timamollo ya gaMokutu. Ge a etla gaMokutu o kgethetšwe mošomo woo. Ge a tsena madibeng a dikwena, o goroga le segameetse. Yona taba ye e dira gore boMmakgoši ba hlobaele. Ke ka fao mafelelong ba lekago go fapantšha masea ka ge bona ba be ba letetše modišana.

BoStrachan ba sa bolela ka ga dikelo tše pedi tše dingwe, tše e lego: **kgetho** le **kgakgano**.

Kelo ya bobedi ke ya kgetho (keuse/choice). Mo gona ditiragalo di arolwa ka tirokgolo (kernfunksie/main function) le tirotlaleletšo (aanvullende funksie/surbordinate function). Go ya ka Strachan (1988:8):

Kernfunksies open keuse tussen twee moontlikhede en het 'n beslissende invloed op die verloop van die geskiedenis.

Go tšwela pele o hlatholla tirotlaleletšo gona moo letlakaleng leo go dio re:

... dien om die belangrikste gebeurtenisse (kernfunksies) met mekaar te verbind.

Se bohllokwa sa go ka lemogwa fa, ke gore tiragalokgolo e swaraganywa ke ditiragalotlaleletšo gore e be tiro e tee mo historing ya sengwalo.

Kelo ya boraro, ebile e le ya mafelelo, ke ya kgakgano (confrontation). Mo diteng/histori ka mehla di thewa godimo ga thulano/kgakgano ye - ka mantšu a mangwe ke yona (kgakgano) e di logagantšego go ba modi o tee wa go kgwahla - selo tsoko sa go tia se tee. Ke gona fa moanegwa goba sehlopha sa baanegwa se thulanywago. Strachan o tsopola Jooste (1983:14) a hlaloša yona thulano yeo ka go dio re:

Hy beskou konfrontasie as die kort oomblik wanneer 'n akteur die moontlike alternatiewe besit voordat hy kies.

Mo nyakišišong ye, rena re ya go aroga le tsela yeo. Dikelo tše (kgetho le kgakgano) ga di bolelwé mo nyakišišong go gatelela sererwa. Sererwa se laola

mathomo le bofelo bja (a) ditaba/diteng ka moka; (b) ditiragalo. Tiragalo e fapana le tiragalotlaleletšo ka go ba le diphapantšho tše pedi: lebaka le pheletšo. Lebaka le pheletšo ke tšona ditiragalotlaleletšo. Mohlala:

Tiragalo : MmaMorati o šala a nnoši a ekwa bohloko.

Lebaka : Tlhaselelo ya batho ba gaMokutu.

Pheletšo : Tshenyo le polao: Ga a tsebe mo a lego gona.

Bjale go tlo hlokomelwā taba ya go gatelelwā ga sererwa. Yona taba yeo ga se e ahlaahlwē ka tlhokomelwē ye kgolo, ye e lebanego goba ye e swanetšego, ge e bolelwā ke boStrachan. Ka lona lebaka leo, rena ga re tlo šomiša dikelo tšeō tša kgetho le kgakgano, fela rena re tlo oketša ka dikelo tše pedi tše dingwe, tšeō di lebanego le tiragalokgolo. Tšona dikelo tšeō ke ditiragalotlaleletšo tše e tlogo ba **lebaka** la tiragalo(kgolo) le **pheletšo** ya tiragalo(kgolo) yeo.

Taba ya bobedi ye bohlokwa: Ditiragalokgolo di lemogwa ge ditiragalo ka moka di lebantšhwā le sererwa. Sererwa (a) se kgetha ditiragalo, (b) se a di latelantšha, (c) se phuthaphutha ditiragalo gore go be dikgoro tša tiragalokgolo le tiragalotlaleletšo ya lebaka le tiragalotlaleletšo ya pheletšo. Mohlala:

Tiragalo : Mmamorati o belega segameetse.

Lebaka : O kgethetšwe go ba mmakgoši.

Pheletšo : Go fapantšhwā masea.

BoStrachan bona mabapi le kgetho go ka thwe:

BoMmakgoši ba kgetha go fapantšha masea gore setšhaba sa gaMokutu se be le kgoši ya modišana. Mabapi le

kgakgano, manaba a senya maano a boMmakgoši, gomme go šala tshenyo le polao gaMokutu.

Ditiragalo di tlo ngwalwa go ya ka yona (tiragalokgolo) le lebaka (tiragalotlaleletšo) le pheletšo (tiragalotlaleletšo).

Tiragalo I : MmaMorati o belega segameetse.

Lebaka : O kgethetšwe go ba mmakgoši.

Pheletšo : Go fapantšhwa masea.

Naga ka moka ya gaMokutu e ile ya ipshina ka khomolo ya bošego bja khutšo (boroko). Bjona bošegong bjoo MmaMorati o be a tsene madibamasomatala, boitshebong. Ka fao khomolo yeo e ile ya pataganywa le go belegwa ga kgoši ya ba gaMokutu. Go se go letelwe seo boitshebong, basadi ba amogetše 'segameetse'. Yona taba yeo e ile ya ferehla basadi dipelo, ka gore kgoši go be go letetšwe ya monna.

Tiragalo II : MmaMorati o šala a nnoši a ekwa bohloka.

Lebaka : Tlhaseloa batho ba gaMokutu.

Pheletšo : Tshenyo le polao: Ga a tsebe mo a lego gona.

BoMmaKgoši (basadi ba gaMokutu) ka gona go se amogele lesea leo la mosetsana la badimo ba gaMokutu, ba ile ba loga maanomabe a go se amogele 'segameetse' seo sa gaMokutu. Ka ge bjona bošegong bjoo ka ga Mothei le gona ba be ba le boitshebong, Mothei o ile a belega ngwanamošemane. Sona seo se ile sa hlohleletša basadi go fapantšha maseana ao ka sephiring gore go tle go amogelwe lesea leo e sego kgoši go ba kgoši. Yona tiragalo ye mpe yeo ya mašiišapelo, badimo ba gaMokutu ba ile ba romela manaba go senyakanya le go phušulanya

kgopolompe yeo gomme gwa fo šala tshenyego le polao motseng wa gaMokutu (lehu).

Tiragalo III : MmaMorati o a rapela.

Lebaka : O kwa lesea le lla.

Pheletšo : Ka badimo o thušwa ke Letlaka go phološa lesea.

Morago ga go tsoga kidibalong, MmaMorati, o ile a lemoga gore o a palelwā; ga a kgone selo; mešifa le letheka di a gana, ka baka la bofokodi bja pelego. O bone thušo e tla tšwa go badimo ba gabō fela:

A ba gopola badimo ba gabō; (letl.19)

Ee, o ba gopotše ka dithapelo tša go mo phološa mathateng ao:

"Mpontšeng sešupo badimo bešo,
Sešupo sa gore le a mpona, le a nkwa" (letl.20)

Moragonyana ga thapelwana yeo ya gagwe, o ile a fiwa maatla:

Gatee fela mmele wagwe wa re tšidi!
(letl.20)

O ile a be a fiwa le tsebe ya go kwa sellwana sa ngwana wa badimo:

Bjale a ya ... a ya ... a ya ... a ... ngwee
(letl.20)

Bothata bjo a go kopana le bjona bja go phološa lesea ka gare ga maswika, e bile bjo bogolo kudu. O be a tlo reng ka mošomo wa nngalaba mosadiabatho! Fela le

ge go le bjalo, badimo ba mo romela Letlaka yoo a ilego a phološa ngwanadithokgolo.

Tiragalo IV : MmaMorati o tseleng.

Lebaka : Letlakaduma o mo laetša tsela.

Pheletšo : Gae ga mahlaku (badimong).

Morago ga gore MmaMorati a fihlelele ngwana wa badimo, a mo phološa ka lerato, go ya ka taelo ya malome'agwe Letlakaduma; ka baka la gore ge a ka se dire bjalo, gona a ka se kgone go fihla gae - Bokgalaka - ka polokego:

"Lotola ngwana yoo wa badimo, mosadi,
Ke wa badimo ba tšhaba sa gaMokutu,
Mo lotole o tlo go fihliša gae." (let1.30)

Tše ka moka MmaMorati a di bea pelong ya gagwe, a se ke a tshela le ge e ka ba taelwana ya lešidi. Ke ka fao:

... le bona ba ile ...! (let1.37)

bjalo ka batho ba gaMokutu, boLetlakaduma le boMma-Kgoši. Ditiragalo tše di a lemogwa, ka gobane **phetogo** e lebane le sererwa. Tatelano ya ditaba: MmaMoruti o tseleng. Lebaka: Lesea le a phološwa. Pheletšo : Badimong.

BoStrachan le boBarthes, bona ge, mabapi le ditiragalo ba fapantšha ditiragalo ("kernfunksies/cardinal functions") le ditiragalonyane goba ditiragalo-tlaleletšo ("aanvullende funksies/ catalyses"). Go thwe ditiragalokgolo di bula kgetho ya magareng a dikgonagalo tše pedi gomme di bile di na le khuetšo ye kgolo godimo ga ditabataba/histori ge di dutše di

kgatlampana bjalo. Mola ka lehlakoreng le lengwe ditiragalonyane tšona di šoma modiro wo mogolo wa go tlemaganya ditiragalo tše bohlokwa.

Bjalo ge, rena mo lengwalothutong le re ya go fapano le borateori ba ge re ahlaahla ka gore:

- (a) Rena re gatelela maatla a sererwa (e lego mediro ya sona). Mohlala:

MmaMorati o belega segameetse ka baka la gore o kgethetšwe go ba mmakgoši, ke ka fao mafelelong boMmakgoši ba lekago go fapantšha masea.

- (b) Diphapantšho tša tiragalo. Mohlala:

Tiragalo : MmaMorati o šala a nnoši.

Lebaka : Tlhaseloa batho ba gaMokutu.

Pheletšo : Tshenyo le polao.

Fa go tla lemogwa gore tiragalo e lebane le phetogo, e na le lebaka le pheletšo. Le rena re bolela ka ga ditiragalo ("kernfunksies") le ditiragalotlaleletšo ("aanvullende funksies") (mabaka le dipheletšo).

2.2.2

Baanegwa

Ye le yona ke kgopoloye nngwe yeo e tsomago tlhalošišo ka botlalo pele ga ge re ka e swayaswaya ka go e šogašoga. Bontši bja boramahlale (teoretici) go fo swana le bobal, ba re ge ba hlaloša kgopoloye ya baanegwa, ba dio bona e le "batho" (personasies). Fela Strachan (1988:11) yena o bona kgopoloye go re:

... akteur word beskou as instansies wat handelinge verrig. Hulle is nie noodwendig

menslik nie, want 'n hond, of 'n masjien kan voorbeeld as akteur optree.

Bal (1980:14-15) le yena bjalo ka Strachan o re baanegwa ke "akteurs" (baraloki) go phala gore ke 'batho' ("personasies"); gobane ge go bolelwa ka "akteurs" go akaretšwa batho le dilo ("instansies") eupša "personasies" e šupa batho fela.

Baanegwa ba go bolelwago ka bona mo, go tšwela pele ba napile ba arolwa ka magoro ("klasse") a go fapafapano gore go tle go kgone go lemogwa kamano ya bona ge ba dutše ba phedišwa lefasaneng leo la bona. Ga go na baanegwa ba bantši. Ka lebaka leo ka moka (goba bontši bja bona) ke baanegwa ba bohlokwa - yo mongwe le yo mongwe wa bona o na le tebanyo.

Fa le gona re fapano le borateori ba, ba go swana le boStrachan le BoGreimas ka gore bona ba diriša lenaneo le:

- Tebanyo
- Mokgontšhi le mokgontšhwa ("begünstiger en begünstigde")
- Mothuši le moganetši ("helper en teenstander")

Rena ge, mo, re yo lebelela ge moanegwa a na le tebanyo ye e lebanego le sererwa. Ka tsela yeo rena re aroganya baanegwathwadi le baanegwa ba bangwe - bao ba bannyane ba hlokegago mo thetong ye ya Sebilwane.

2.2.3 Kamano ya baanegwa

Lereo le le šupa ka fao baanegwa ba phelago goba ba phedišwago ka gona; le laetša setswalle sa bona ge ba lebantšhwa. Go tšwela pele Groenewald (1991:39) o no re:

... ka mo ditaba/batho di tswalanego ka gona

...

Baanegwa ba bohlokwahlokwa ke bao ba lebantšhitšwego le ditiragalo. Mo go **Sebilwane** bona ke: MmaMorati, Lesea, MmaKgoši, Letlakaduma le manaba. Re lemoga gore **lerato**/MmaMorati le lerato di lebane le kgoro ya mokgontšhi ge re bolela ka ga MmaMorati le lesea. Letlakaduma ke mothuši wa MmaMorati le lesea. MmaMorati le lesea ke bathušegi. Ditaba tšeо di swanetšego go ahlaahlwa mabapi le baanegwa bao ke:

(a) Maikemišetšo goba tebanyo ya moanegwa yo mongwe le yo mongwe;

(b) Ge go le:

- * mohloholeletši goba mokgontšhi
- * mothuši
- * moganetši
- * mothušegi

(a) **MmaMorati**

- **Tebanyo**

MmaMorati o lebantšwa le lesea la gagwe ka lerato. Lerato le la gagwe la botswadi, ke lona le dirago gore a fišegele go nyaka lesea la badimo. Ba re mmagongwana o swara thipa ka bogaleng; ke ka fao a hlobaetšwago ke go phološa lesea la gagwe ... Lerato le a mo kgontšha. Tebanyo ye ka lerato e dira gore a ikhwetše a šetše a kgopela thušo go badimo ba gaMokutu. A bea thapelo ka go re:

"Badimo bešo le se ntlogele hle,

Anke le se ntlogele; ke gakanegile ..." (letl.21).

MmaMorati o lebanywa gape le Letlaka ka gore morago ga thapelo yeo badimo ba gaMokutu ba romela Letlaka go mo thuša tlalelong yeo ya gagwe. Na a ke re ke Letlaka yola a go tsenya selepe makgatheng a maswika gomme MmaMorati a kgona go fihlelela lesea la badimo. MmaMorati o sa lebantšwe le tshenyo ya batho ba gaMokutu. Tshenyo yeo e mo paledišago go phološa lesea leo le bego le kgakgetšwe ka matopeng ka gore gohole:

Dintlo di sekame,
Maboto a wele,
Malapa a phušutšwe,
Merako e sekame ... (letl.19)

Ka thušo ya badimo ka Letlakaduma, MmaMorati mafelelong o a thušega gomme a boela a kopanywa le lesea la gagwe.

- **Mokgontšhi**

Lerato la MmaMorati la botswadi le mo kgontšha tlalelong. Ke lerato le, leo le dirago gore a be le maatla a go gopola badimo ba gaMokutu ka thapelo; bao le bona ba kwago dithapelo tša gagwe, ba mo akgola dithapelang tšeong ka go mo romela Letlakaduma. Le ge a be a se na maatla, ka ge a be a fokola phokolo ya pelego, lerato le mo file maatla a go kgona go emaemela malomeagwe Letlaka gore a be a tsoge gore a mo phološetše lesea la gaMokutu. Ka fao re ka bona maatla a lerato la botswadi ka fao le fapanego ka gona le maratwana a mangwe ao a ka bago gona bophelong bja motho. Ke lona lerato leo le tlogo re ge lesea le lla mmalo a hlakana bjaša ka go re:

Sellwana sa ngwana se sepediša madi agwe,
Pelo e llela go mo khuparetša sehubeng sagwe.

(letl.21)

le

Sellwana sa lesea la thari ya otopedi,
Ke sekaleru tšatši le tšhubile gohle (letl.27)

- **Mothuši**

MmaMorati, ka ge a be a botegetše badimo ba gaMokutu fela, ke ka lebaka leo ba ilego ba mo romela malomeagwe Letlaka go phološa lesea la badimo ba gaMokutu. O rile go roma MmaMorati go tla le selepe,

A tsenya bogale bja sona gar'a maswika,
A laela mosadi gore ba goge ka bobedi.
Gatee leswika la boela morago! (letl.26)

Ke ka fao MmaMorati a kgontšitšwego go fihlelela lesea la gagwe ka gona. Mafelelong e bile yena Letlaka gape a go laela MmaMorati go lotola ngwana yoo wa badimo ka tlhokomelo le lerato gore le yena a tsebe go tlo fihla Bokgalaka ka polokego.

- **Moganeši**

Manaba a gaMokutu a rile go šwahlela motse le batho ba gaMokutu, a šala a bjetše tshenyo gohlegohle.

Mokgoši wa kgeiga bošego ...
Ke kgu!! keu!!! phohlo!!!! ...
Rumo le bekenya ngwedding,
Thoka e rothotha motho ... (letl.9)

le

Dintlo di sekame,

Maboto a wele, (letl.19)

Tshenyo ye go bolelwago ka yona mo ke yona e šitišago MmaMorati go hwetša lesea la gagwe gabonolo. Na a ke re ebile le ona matlapa a be a kgatleletše lesea leo la gagwe ka matopeng. Ke yona tshenyo yeo e sentšego le dithokgolo tša boLetlakadima. Ba tsetla ba le bjalo ba paletšwe ke go diša motse wa gaMokutu ka baka la go palelwa go efoša tshenyo yeo godimo ga Mokutu.

- Mothušegi

Badimo ba gaMokutu ba rile go kwa dithapelo tša MmaMorati ba romela Letlakaduma yoo le yena a bego a llwe ke tshenyo go phološa lesea. MmaMorati o rile go 'epolla' Letlakaduma ya ba gona a (Letlaka) kgonago go phološa lesea la badimo. Letlaka o rile go kgora go fenya maswika ao,

MmaMorati a itahlela ka gare!

A topa lesea le ntše le ragaraga

A le topa sehubeng sa mosadi yo mongwe. (letl.26)

Mafelelong a tirompe ya boMmakgoši le manaba MmaMorati o kgora go phološwa mmogo le lesea la gagwe.

(b) Lesea

- Tebanyo

Lesea le na le tebanyo ya mmalo, MmaMorati, ka bogoši goba bjona bophelo. MmaMorati o le belegetše gore e be kgoši ya setšhaba sa gaMokutu. Le lebane le MmaMorati ka bophelo ka gobane o (MmaMorati) swanetše go le hlokomela ka tlhompho le lerato gore a tle a kgone go fihla gae Bokgalaka ka polokego. Lesea le sa na le tebanyo go Letlakaduma ka gore ke yena a le phološago

tlalelong le bobeng (matopeng a gaMokutu). Gape le sa lebane le boMmaKgoši ka phapantšho ya masea.

- **Mokgontšhi**

Lesea le kgona go phologa ka baka la lerato la MmaMorati go lona. Ka lona lerato lela la botswadi la MmaMorati leo le sa robatšego MmaMorati go fihlela a hwetša lesea la gagwe. Le kgonne go fihla Bokgalaka ka polokego le tshireletšo ka baka la go emaema ga mmalo. Ee, ke nneta o le emaemeletše go fihlela a le hloma letswele molomong MmaMorati mosadiabatho.

- **Mothuši**

MmaMorati o rile go palelwa go phološa lesea la gagwe ka matopeng, le bile le kgatileletšwe ke matlapa, a llela go badimo ba gaMokutu ka thapelo go fiwa thušo. Bona ba mo file Letlakaduma yoo a ilego a phološa lesea;

A tsenya bogale bja sona gar'a maswika,
A laela mosadi gore ba goge ka bobedi.
Gatee leswika la boela morago! (letl.26)

Ka fao ge, ntle le go kamaka, Letlakaduma ke yena mothuši wa lesea ge go lebeletšwe mošomo wa gagwe thetokanegelong ye.

- **Moganetši**

Basadi ba gaMokutu, ketapeleng ya MmaKgoši, ka baka la go nyaka modišana eupša e sego segameetse, ba ile ba leka go gakantšha tshepedišo ya bogoši bja gaMokutu ka go fapantšha masea: la Mothei le la MmaMorati. Ba rato bona lesea la MmaMothei e le kgoši ya gaMokutu ka ge e le mošemane, le ge e le gore ka madi ga se kgoši.

Ba rato gafela thoko MmaMorati bolateng, mola ka madi e le kgoši ya gaMokutu. Go thwe taba yeo e be sephiri sa basadi. Ka go realo basadi ke bona baganetši ba lesea la badimo ba gaMokutu.

- **Mothušegi**

Manaba a senya maano a boMmaKgoši a go fapantšha masea. Badimo le bona ba šireletša lesea tlhaselong yeo ye šorošoro ya gaMokutu. Letlakaduma o no tšwa botšo:

A ba a epolla motho,
A mo hlohlora, a mo phumola,
A mo gogela thokwana;
A mo fahlolla mahlo ka leleme, (letl.21)

MmaMorati le yena o fihla ka nako go phološa lesea tlaleng:

A topa lesea le ntše le ragaraga
A le topa sehubeng sa mosadi yo mongwe. (letl.26)

Lesea le napile le holega tiragalong ya go phološwa; ke ka fao go thwego (lesea) ke mothušegi tiragalong ye.

(c) **Mmakgoši**

- **Tebanyo**

MmaKgoši o lebantšwa le go nyaka 'modišana' ka ge a be a sa amogele 'segameetse'. Ke yena a go rulaganya tiragalo ya go fapantšha masea. Ka gona go nyaka 'modišana' fao ga gagwe o ile a be a laela basadi (bathuši ba gagwe tiragalong yeo) go utela banna ba bona taba yeo. Ke therešo ka gore ba rwele

'sephuthana' sa MmaMorati ka sephiri ba se iša ka ga Mothei gomme ba rwala sa ga Mothei gomme sona ba šitwa go se goroša ka ga MmaMorati, ka ge ba ile ba hlaselwa le sona. Batho ba ba nyaka kgoši, ka ge go bona go swanetše go buša kgoši e sego kgošigadi.

- **Mohlohlleletši**

Ke therešo ya go se kakwe selo gore MmaKgoši o hlohlleletšwa ke bogoši gore a hlolle tlhaselo yeo e fetago ka maphelo a batho ba gaMokutu. O fapantšha masea ka ge a fišegelwa ke go bušwa ke 'modišana' empa e sego 'segameetse'. Ge e ka ba MmaMorati a se belege 'sekgameetse' empa 'modišana', nka be Mmakgoši a ile a se tshwenyege ka bogoši bja gaMokutu ka go fapantšha masea.

- **Bathuši**

Banna ka moka ba be ba bolela le badimo ba gabobona. Ka fao ba ile ba šitwa go bona maano a Mmakgoši a go fapantšha masea. Ka go realo ba thuša MmaKgoši morerong woo wa gagwe. Ge a tšwela pele a laya basadi a re:

Monna ntlong o tliša boroko;
Tša ntlo, monna ga di mo tshwenye ka selo.
(letl.8)

Taba ye e laetša ka fao go se šetše ga banna go dirago gore a holege morerong wa go fapantšha masea. Gape tiragalo ye ya go fapantšha masea e phethagatšwa bošego. Ka go realo ba tlo bonwa ke mang? Ka fao ge, banna le bošego, tiragatšong ya go fapantšha masea ke bathuši ba MmaKgoši.

- **Baganetši**

Modiro wa boMmakgoši wa go fapanya masea o senyeletšwa ke tlhaselo ya manaba. Ke ona a phatlalatšago maanomabe ao a bona. Ba šitwa go hloma 'modišana' kgoši ya gaMokutu ka gore o bolawa mmogo le bona gomme go šala go sa phela 'segameetse' seo se bego se rata go dirwa molata e etšwa e le kgošigadi ya gaMokutu.

- **Mothušegi**

MmaKgoši le basadi ba gaMakutu, morero wola wa bona o paletšwe. Go fapantšha masea mola ga bona go foloditše ka baka la tšhwahlelo le polao ya manaba a gaMokutu. Pholodišo yeo e napile e dira gore MmaMorati a boelanywe le lesea la gagwe e sa le kgošigadi ya gaMokutu. Lesea le lona le a thušega ka gore le be le eya go phela bophelo bja selata.

(d) **Letlakaduma**

- **Tebanyo**

Letlakaduma o lebanywa le lesea ka go le epolla ka gare ga maswika ka matopeng. Na a ke re erile morago ga tšhwahlelo ya manaba godimo ga batho le motse wa gaMokutu lesea le ile la kgakgelwa ka matopeng? Mmaloo, MmaMorati, o lekile go le phološa fao empa a palelwa mosadiabatho. O rile go šitwa a kgopela badimo ba gabon, gomme bona ba tsoša Letlakaduma go phološa lesea. Letlakaduma o laetše mosadi yoo go mo thuša ge ba epolla lesea ka go

Tsenya bogale bja sona gar'a maswika,
A laela mosadi gore ba goge ka bobedi,
Gatee leswika la boela morago! (letl.26)

- Mokgontšhi

Re tla lemoga gore Letlakaduma ke ngaka ya mošate.

Nna Letlakaduma, moswari wa marumo,
Moswari wa tsakakgolo ya kgoši, (letl.23)

O rile go lemoga gore dihlare tšabo di a palelwā
"... go šireletša thaba ya Mokutu," (letl.24)
a lewa ke letswalo. O fetšwa ke letswalo bjalo ka gore
o hlolegile go šireletša Mokutu.

Ke dutše ke le maphego a tshipi, ka hlolega,
Go khupetša motse ka maphego a ka. (letl.24)

Seo se šaletšego mokgalabje wa batho,

Ke dihlong tše di kgolo go nna,
Bophelo ga bo sa nkgahla ka selo, (letl.24)

O feletšwe ke tshepo o bona a swanetše ke lehu fela
gobane modiro wa gagwe o mo paletše. Ga a sa
kgathalela kahlolo ya badimo ba gabo.

- Mothuši

Lesea le kgakgetšwe ka matopeng, gare ga matlapa.
MmaMorati o šitwa go le phološa. Badimo ba rile go
tsoša Letlakaduma a laela mosadi yoo, motlogolwagwe:

A re mosadi a yo mo tšeela lepe sagwe.
MmaMorati ge a boa le sona,
A tsenya bogale bja sona gar'a maswika,
A laela mosadi gore ba goge ka bobedi.
Gatee leswika la boela morago. (letl.26)

Se se hlatsela gore Letlakaduma o thušwa ke selepe sa gagwe go phološa 'ngwana wa dithokgolo. O thušwa ke badimo.

- **Moganeši**

Eri le morago ga tlhaselo lesea la MmaMorati le ile la šala le kgatleletšwe ke matlapa, matlapa ao a bego a šitiša MmaMorati go fihlelela lesea la gagwe. Letlakaduma le yena ka boyena, a a mo palela. A ka se a kgone a nnoši ka ntle le thušo ya selepe sa bongaka. O bile o thušwa le ke motlogolwagwe ge ba kgatlolla matlapa ao.

A laela mosadi gore ba goge ka bobedi. (letl.26)

Matlapa ke ona moganeši wa Letlakaduma.

- **Mothušegi**

Lesea ka bosea, le palelwa go iphološa ka gare ga maswika. MmaMorati le yena ka bosadi le bofokodi bja pelego, o šitwa ke go phološa lesea la gagwe. Letlakaduma o epollwa mobung gomme ka bongaka bja gagwe o kgona go phološa lesea la badimo ba gaMokutu. Maatla aó a Letlakaduma a dira gore MmaMorati a thušege go hwetša lesea la gagwe. Lesea le lona, ka yona tiragalo yeo, le a holega ka gore le phologa bobeng bjoo le bego le le go bjona.

(e) **Manaba**

- **Tebanyo**

Eri le batho le motse wa gaMokutu ba sa ile le thokwane, a tsena manaba a gaMokutu, a senyakanya; a bjala letšhogo le polao godimo ga Mokutu. Go ile gwa

fo šala dillo le ditsikitlano, polao le tshenyo. Ka fao ge, manaba mo a lebanywa thwii le polao le tshenyo godimo ga batho le motse wa gaMokutu.

- **Mokgontšhi**

Ge manaba a wela batho le motse wa gaMokutu, a be a tletše bonaba le bošoro dipelong le matsogong a ona. Ga go fao go bontšhago gore a be a na le lešoko le kgaogelo godimo ga Mokutu. Ka baka la bjona bonaba le bošoro bjoo, a rile ge a hlasela gwa kwagala,

... kgu!! keu!!! phohlo!!!! ...

Batho ba thulana ka dihlogo! ...

Rumo le bekema ngwedding,

Thoka e rothotha motho,

Madi a tsuruma mo, (letl.9)

Ka fao ge, go ka thwe bonaba le bošoro ke mokgontšhi wa manaba.

- **Mothuši**

Manaba ge a Šwahlela batho le motse wa gaMokutu e be e le bošego.

Ka moka di rile tu-u-u-u ... (letl.5)

Ka fao ga se go be bothata go manaba go hlasela batho le motse wa gaMokutu. Sa go thuša manaba gape tlhasel long ya ona e bile ngwedi ka go re:

Ngwedi o a ba bona ba gaMokutu,

Ngwedi o a ba bona bahlasedi ba motse.

Bohle o ba bonegela tsela, batho le manaba a bona. (letl.11)

- **Moganeši**

Bjona bošegong bjoo basadi boitshebong ba be ba swaragane le go fapantšha masea. Manaba a re ge a hlasela motse bjalo a wela basadi mošomong wo mobe woo wa bona. Manaba a hwetša lesea la MmaMorati le šetše le tšwile ka mošate le le ka ga Mothei, ka fao le kgona go phologa tlhaselong yeo. Ka fao manaba a šitwa go bolaya le lesea ka baka la go fapantšhwa ga masea ao.

- **Mothušegi**

Lesea le phologela ka ga Mothei ka ge le ile la fapanwy le la ga Mothei. Manaba gantsi fao a ntšago maatla a ona ge a hlasela ke ka difokeng. A hwetša lesea la MmaMorati le se gona. Ka fao go ka thwe lesea le thušega tlhaselong le polaong yeo ya manaba ka baka la phapantšho ya masea.

Go ka akaretšwa ka gore lenaneo leo re yago go le latela ge re sekaseka kamano ya baanegwa ba **Sebilwane** ke le:

Tebanyo **Mokgontšhi** **Mothuši** **Moganeši** **Mothušegi**

(a) **MmaMorati:**

O nyaka lesea lerato Letlaka- Tshenyo MmaMorati
duma

(b) **Lesea:**

bogoši/bophelo MmaMorati/ Letlaka- basadi Lesea
lerato duma

(c) **MmaKgoši:**

Go nyaka	bogoši	banna/	manaba	MmaMorati
modišana		bošego		lesea
		(go		
		fapanya)		

(d) Letlakaduma:

Go epolla lesea letsalo selepe matlapa Mma-
Morati/
lesea

(e) Manaba:

Polao le bonaba/ bošego go fapanya Mma-
tshenyo bošoro ngwedi masea Morati/
lesea

Go kwešiša lenaneo le, re tla gatelela ditabana tše di itšego tša kakaretšo ye, gomme tša go lemogega gabonolo ke tše:

Baanegwa bao ba tšwelelago bokabathušegi fa, ke MmaMorati goba lesea goba bobedi bja bona.

Go ka akaretšwa ka gore go lemogwa kamano ya baanegwa gabonolo ge ba lebanywa le ditiragalo tša bona. Seo se bonagatšwa gabotse ka go hlopha baanegwa ka dikgoro go ya ka kamano ya bona ka fao ba lebantšhwago le ditiragalo tša bona.

Go ya ka fao re šetšego re boletše, go ya ka kamano, go lemogilwe gore go na le dikgoro tša baanegwa. Bjale ge, tshepedišo ya rena mo ke go hlaloša ka go akaretša ditiragalo tša baanegwa malebana le dikgoro tše tša baanegwa.

2.2.3 **Tikologo (Milieu/setting)**

Serudu (1989:49) ge a hlatholla kgopolo yeo, o fo e hlatholla go fetela pejana go feta Heese le Lawton:

Ke lefelokakaretšo, nako ya histori, mabaka a leago tšeо go tšona ditiro goba ditiragalo tša padi goba papadi di phethagalago go tšona. Gape tikologo e na le makalana a go

fapanā. Go ka ba tikologo ya popego ya lefelo (physical setting) bjalo ka dithokgwa, dithaba le meedi. Gape go na le tikologo ya leago le dipolitiki moo mongwadi a tšweletšago diphapano gare ga merafe goba dintwa tša kgapamadi. Tikologo ye nngwe e ama tša leago le setšo (socio-cultural) moo mongwadi a tšweletšago dikgopololo tša go fapanā mabapi le tša setšo, ditlwaelo le ditumelo tša setšhaba tsoko. Tikologo ya mafelelo ke ya leago le histori (socio-historical). Mo go laetšwa lebaka leo ditiragalo di diragalago ka lona - e ka ba mehleng yeno, goba mehleng ya kgale.

Tikologo ye e akareditšwego ke Serudu ka godimo, e ya go arolwa go ya ka dikarolo tše pedi: Nako le Felo (lefelo).

2.2.3.1 Nako

Nako ke lebaka leo ditiragalo di diregago go lona ka go latelana go tloga nakong ya go feta, go feta nakong ya bjale, go tsenelela nakong ye e tlago. Modiro wa nako ke go re elela mabaka : motsotso, letšatši, kgwedi, ngwaga, bjalobjalo. Nako e thuša gape gore re kgone go lemoga tatelano ya ditiragalo.

Ge a re hlathollela ka ga nako ye e lebanego le diteng/histori, Strachan (1988:14) o no re:

Tyd soos dit in die geskiedenislaag hanteer word, het uit die aard van die saak nie te make met die hoeveelheid tyd wat aan die vertelproses bestee word nie. Gevolglik word dit dan ook nie in term van byvoorbeeld "aantal bladsye" gemeet nie. Die tyd van die

geskiedenis hou alleenlik verband met die tyd wat deur die gebeurtenisse in beslag geneem word (ook die narratologiese tyd genoem) en die tydvak waarbinne die gebeurtenisse hulle afspeel (die historiese tyd).

Nako e ka kwešišega gabotse ge e ka pharologanywa ka dikarolwana tša yona. Go na le nako ya kanegelo (verhaal tyd/ story time) le nako ya histori/diteng (geskiedenistyd/historical time/narratological time). Strachan (1988:15) o re Dautzenberg o fapano le Bal ka gore o re :

Die historiese tyd is vir Dautzenberg so deel van die topografiese ruimte (die plek waar die narratologiese tyd afspeel), dat hulle saam 'n chronotoop vorm.

Ka go realo mo go ka thwe Bal yena o fo itlhokomelela nako ya kanegelo fela. Chatman (1980:62) yena o hlaloša phapano magareng a nako ya histori le ya kanegelo ka go re:

There is a reading-time and there is plot-time, or, as I speak to distinguish time, discourse time - the time it takes to peruse the discourse and story-time, the duration of the purported events of the narrative.

Nako ye ya histori ke wona motheo woo ka wona o ka bapetšwago le wa nako ya kanegelo. Ge a tiišetša taba yeo, Strachan (1988:15) o bea taba ya gagwe ka go dio re:

Die geskiedenistyd dien as basis vir vergelykings met die verhaaltyd.

Go tšwela pele go fapantsha telefo (duration), Bal (1980:49) o bona mehuta ye mebedi ya telefo e lego: moseneke (crisis) le tšwetšopele (development). Go hlaloša seo ka botlalo Strachan (1988:15) o re:

Hieronder verstaan sy (Bal) geskiedenis wat oor 'n kort tydsbestek ('n krisismoment) realiseer ..., teenoor geskiedenisse waarvan die realisasie oor 'n langer period geskied en die klem op ontwikkeling val.

Go tla ba mohola go fo gatela pele ka go aroganya nako ka dikarolwana tše pedi, gore e tle e be tša bopudi ka gore tša bonku tšona di pipilwe ke mesela:

(a) Nako ye e itšego

Ge motho a bolela ka nako ye e itšego o bolela ka nako ya go se be le mathomo le mafelelo. A go nape go topšeng mohlalana go kwešiša ntlha ye ka botlalo thobela: Nako yeo ya go hloka mathomo le mafelelo ya go swana le: bošego, mosegare, marega, selemo, bjalogjalo - na ke mang a ka tsebago gore e lego gabotsebotse bošego goba mosegare o thoma ka iri ye efeng, goba selemo sona se thoma ka letšatši le lefeng. Mo thetokanegelong ya **Sebilwane**, go tšame go kopanwa le dinako tša mohuta wona wo: Tšhwahlelo ya manaba godimo ga Mokutu e bile bošego:

Ngwedi o tšwile ka dinoka marung (let.9)

le

Mokgoši wa kgeiga bošego (letl.9)

le

Ba ile ba ga Mokutu ba ile le boroko (letl.6)

bjalobjalo. Nako ya Sebilwane ke ya bogologolo, nako ya setšo ka botlalo. Seo se ka lemogwa ka fao batho ba fao ba bego ba phela ka gona; bjalo ka dilwana tšeob a bego ba di šomiša, go swana le: thebele, serokolo, seroto, bjalobjalo.

(b) **Nako ya tiragalo**

Ye nako yona ke ye e fapanego le ye go sa tšwago go bolelwa ka yona, ka gore yona e na le mathomo le ona mafelelo, bjalo ka iri, letšatši, beke, kgwedi, ngwaga, bjalobjalo. Ge motho a re iri, o tseba gore e thoma ka motsotso ofe go fihlela ka motsotso ofe; taba yeo e šoma go swana le go kgwedi, ngwaga goba bjalo. Mo go Sebilwane, Fela o bolela ka letšatši, o re:

La hlab a letšatši, la hlab a gabotse (letl.12)

Gape Fela ge a thoma thetokanegelo ye ya gagwe o dio thoma ka:

Go rile tu ...u....u....u...(letl.5)

Go molaleng ebile go pepeneneng gore ditiragalo tša Sebilwane, di thoma bošego, ka gore dilo ka moka di robetše, go homotše, tše di ka bago di phapharega ke tša bošego fela. Go ka se be phošo ge go ka thwe ditiragalo tša Sebilwane di thoma bošego bja diloro gomme di felela letšatšing le le latelago ge le dula dithaba ka marago. Sona se se šupa gore ditiragalo tša fa, ga se tša go tšea lebaka la go ka feta diiri tše masomepedinne. Ka kakanyo, mohlomongwe go ka fo thwe e ka ba diiri tše lesomeseswai; ge e ba go tšewa gore khomolo yeo e hlalošwago ke Fela ke ya iri ya

lesomepedi gare ga mpa ya bošego; letšatšing le le latelago ge le dikela ka iri ya boselela, goba tshothwane ge e swaraswara ka iri ya boselela. Go sa na le mehuta ye mengwe ya nako, e lego: nako ya stori/kanegelo (story-time), nako ya temana (text-time) le nako ya go bala (reading-time). Mo thutong ye ga go ye go bolelwa ka mehuta ye ya nako.

2.2.3.2 Felo

Strachan (1988:16) yena ge a hlatholla felo o no re ke:

Wanneer dit om die geskiedenis gaan, word die term "plek" gebruik.

Strachan (1988:16-17) o sa ikgata mehlala ka go tsopola Van Gorp (1984:275) ge a hlatholla kgopolole yeo ka Seholanse ka go re:

... men maakt gewoonlik een onderscheid tussen "plaats" (Dts. "Lokal"), d.w.z. de meetbare positie waar de personages van een verhaal of toneel zich bevinden en waar de gebeurtenisse plaatshebben, en anderzyds "ruimte", d.w.z. de plaats gezien in relatie tot de waarneming ervan via gezicht, gehoor of gevoel (geziene of beleefde plaats) door een personage of de vertelinstantie.

Mafelo a, a hlalošwago fa, a laetša histori. Mo thetokanegelong ya Sebilwane, go bontšhwa mafelo ao, a go swana le: ka mošate, dithokgweng;

Ditiragalo tša **Sebilwane** di theilwe godimo ga tša ka difokeng. Tiragalo ya phapantšho ya masea e thoma ka mošate.

"Kgoši e hlabile le tša sethokgolo
Badimo ba phaswa gantsintši; (letl.8)

Ge MmaMorati a phafoga pelegong, tša tše dingwe tša go sepela kgopolong ya gagwe e bile:

Ntlokgolo ya mošate, (letl.17)

Ee, lefelo le la **Sebilwane**, Botlokwa bja ga Ramokgopa,
ke naga ya mehlare le dithokgwa.

Tšhohlotšhohlo ya tšhipu ...
Tšhohlotšhohlo ya ... bophukubje ...
(letl.5)

Ye ke naga' diphoofolo le dibata le digagabi. Ke lefelo la nako yela la ge maswika a sa kgewa morogo.

Naga ye e bile e tshotshoma ka madiba a,

Bokubu le bokwena dikgakgathi tša madiba,
Ba patlame ka setu mohlabeng. (letl.5)

Ke tikologo ya meedi, melapo le dinoka go akaretšwa le dithaba; dinoka tša go etša:

Dinoka di pšhile; (letl.7)

dithaba tša go swana le:

A kgoma le hlogo tša dithaba ... (letl.12)

go bontšha mohuta wa tikologo ya **Sebilwane**.

Naga ye ya Botlokwa ke naga ya temo. Ee, ba gaMokutu e be e le balemi. Ba be ba na le mašemo:

Meetse a thapiša mašemo (letl.11)

Therešo ke gore batho ba motse wa gaMokutu ba be ba agile dintlo, empa e sego mekutwana goba mešašana. E be e le gae ga mahlako. Ba be ba bile ba na le mafelo a pelegišo:

... le ka ntlong ya boitshebo ... (letl.13)

gammogo le mafelo a go phasetša badimo ba bona:

A okamela thitikwane lapeng labo.

Lapeng la mmakgoši'a gaMokutu.

A tshwela meetse gona Thitikwaneng (letl.16)

Malapa a mošate a agilwe bokamešate ya kgale, Botlokwa. A na le dipherwana le difero fao go bego go phethagatšwa merero ya diphiri gona:

Go tšwile seferong sa ka morago, (letl.9)

Batlokwa ba ba gaMokutu ke barui. Ba na le dihuswane ka go fapafapano ga tšona gammogo le mašaka.

Šaka la gona le agilwe o le gona. (letl.11)

bjalobjalo. Go ya ka tikologo ya Sebilwane, mafelo ao a swantšhitšwego mo, ke a dinagamagaeng.

2.2.4 Kakaretšo

Mo kgaolong ye go boletšwe ka bophara ka ga dielemente tše nne tše bohlokwa, tše lego yona metheo ya diteng/histori; ditiragalo, baanegwa, nako le felo.

Tšona dielemente tše tša diteng di sa ya go ahlaahlwa gape kgaolong ye e latelago ya boraro ya thulaganyo; fao di yago go lebanywa le diswantšho; fao di yago go fiwa mešomo/mediro; ke gore di ya go fetošwa/fetoga diswantšho.

3. KGAOLO YA BORARO

3.1 Thulaganyo

Bjalo ka ge mo kgaolong ya mathomo go šetše go hlalošitšwe ka botlalo, ebile ka fao go kgotsofatšago, mo gona kgopoloye e tla no bewa mabalankwe thobela. Borateori ba go itapiša ka tlhalošo ya kgopoloye, ba fo re ke tlhamego goba yona thulagano ya ditiragalo sengwalong sa go no itshwanelo le kanegelo, kanegelokopana, thetokanegelo, bjaloobjalo. Ditiragalo tšeо go thwe di ka latelana goba tša dio tšeа tsela ye nngwe ya go se latelane go ya ka tetelo ya tlwaelo. Ge ba gatelela ka go tlaleletša seo, Brooks le ba bangwe (1975:7) ba re:

The writer's process of manipulation involves two aspects: selection and ordering. As for selection, ... he must select the details that he thinks important because they should be relevant or suggestive ... With the question of ordering, we are dealing, in one sense, with selectivity again, for certainly all details of action cannot be accommodated in a plot ... the writer often finds it necessary in creating his plot to violate the strict logical and chronological sequence characteristic of the action that is his raw material.

Ba bangwe ba borateori ba kgale ba go swana le boHomer, ba be ba fo ithomela thulaganyo ya bona mo gare ga ditabataba 'in medias res' - "in the middle of things". Se bohlokwahllokwa ke gore ditaba tšeо di rulaganywago di na le go dio lebanywa thwii le

maikemišetšo goba tebanyo ya mongwadi, nepokgolo e fo ba gona go tšwetša moko wa ditaba pele.

Groenewald (1993:5) o re go na le ditsejana tša go fapano ge a rulaganya ditaba tše, bjalo ka ge a hlaloša ditaba tše dingwe ka botlalo; goba ge a rarantšha ditiragalo goba ditaba gore ya mathomo e bolelwé kua mafelelong a ditaba; goba ge a hlaloša tikologo gore moyo/atmosfere e lemoše mmadi kotsi ye e tlogo wela moanegwa yo a itšego, bjalobjalo. Ditsejana tše o re ke dithekniki. Ke ka lebaka leo a rumago polelo ka go re:

... Thulaganyo ya sengwalo ke tlhopho ya dithekniki ge di amana le seng sa tšona; ge ye nngwe le ye nngwe e lebane le moko wa ditaba.

Thulaganyo e theilwe godimo ga dikarolo goba ditebegó tše: kalotaba, tšwetšopele, sehloa, tlemollo le/goba thumo; fela go tlo lemogwa gore thulaganyo e lebane le:

- (a) Mediro ya dielemente tša kanegelo.
- (b) Dithekniki tša go tšweletša moko wa ditaba.

A re thomeng ka go ahlaahla moko wa ditaba:

3.2 **Moko wa ditaba**

3.2.1 **Matseno**

Pele ga ge go ka thongwa ka tshekatsheko ya thulaganyo go tlo hlalošwa moko wa ditaba. Pele go ahlaahlwa kgopoló ye ya moko wa ditaba, go tlo ba mohola go fapantšha moko wa ditaba le sererwa. Sererwa sona go šetše go boletšwe ka sona ge go sekasekwa diteng.

Sererwa ke kakaretšo ya ditaba tša sengwalo, ke gore ditabataba tša diteng. Go ka no thwe sererwa ke taba e tee yeo e kgokaganyago diteng, ke gore se mongwadi a ngwalago/bolelago ka sona; mola moko wa ditaba wona e le tabakgolo/tabakutu (molaetša) yeo e lego yonayona motheo (kokwane) wo o laolago go rulaganywa ga ditaba gore e be sengwalwa. Re boa tabeng ya moko wa ditaba. Maibelo le ba bangwe (1991:1) ge ba ahlaahla taba ye bona ba no re:

Mongwadi ge a šetše a epa thutse ke gore o na le tabathito yeo a nyakago go e tšweletša go re lemoša kgontha ye e itšego bophelong. Tabathito ye e ka ba le ditabathitwana.

Go no tlaleletša seo se bolelwago ke Maibelo le ba bangwe Mojalefa le ba bangwe (1991:1) bona le bona ba thekga kgopolole yeo ka go no e tiišetša ka la modikwa ga o na bogolo:

Ye ke taba yeo e lego motheo wa sengwalo sa mongwadi ofe goba ofe. Re ka re ke tabakutu yeo e nago le maphakgana a mereronyana goba ditabatabana.

Serudu (1989:33) yena o fo e tia ka mantšwana a mošito wa modumo wa go fihla tsebeng ka bokopa ka go no hlaloša kgopolole yeo go ba kgopolole ye kgolo ya go di feta ka moka yeo go yona mongwadi a nogo tsoma go e rotoša sengwalong sa gagwe. Groenewald (1991:23) o dio hlatsana le Serudu ka go fo re:

Ge mongwadi a ngwala sengwalo o hlaloša kgopolole/tebelelo/bj.bj. ya gagwe mabapi le taba goba tiragalo ye a e lemogago mo bophelong.

Go ya ka fao borateori ba ba hlathollago kgopolole ye ka gona go tlo lemogwa gore wo ke wona molaetša woo mongwadi a ratago go re ruta wona sengwalweng sa gagwe. Ke ka fao go tlo napago go lemogwa gore mongwadi o rulaganya ditaba tša gagwe ge a di anega goba ge a re anegela tšona gore:

- A tšwetše moko wa ditaba pele, (le gore)
- A goke/kgahle mmadi gore a se nolege moko ge a bala sengwalo le gore a hlohleletšege go bala.

3.2.2 Moko wa ditaba wa Sebilwane

Pele ga ge re thoma ka go sekaseka Sebilwane, tshwanelo ke go hlaloša moko wa ditaba ka gobane tshekatsheko ke go hlaloša ka mo mongwadi a tšweletšago moko wa ditaba ka gona. Re thoma ka go akaretša moko wa ditaba wa Sebilwane.

Sebilwane e theilwe godimo ga go boloka lesea ka potego gore le tle le kgone go fihliša mmagolona, MmaMorati, gae. Fela o re:

"Lotola ngwana yoo wa badimo, mosadi,
Ke wa badimo ba tšhaba sa gaMokutu,
Mo lotole o tlo go fihliša gae." (letl.30)

Go ra gore MmaMorati a ka se kgone go fihla Bokgalaka ge a ka se ke a dio hlokomele lesea leo la gagwe ka šedi. Go fihla ga gagwe gae go diatleng tša lesea la gagwe. Fela o tšwela pele ka go gatelela go re:

"Ngwana yo ke ngwana' badimo,
Mo hlokomele, o mo diše gabotse,
O mo fepeletše, o mmone,
O tlo go fihliša gae ..." (letl.33)

Dipolelo tše pedi tše di boletšwe ke Letlakaduma. Letlaka yo ke malomeagoMmaMorati. Letlakaduma yo ke yena yola wa go epollwa fase ke motlogolwagwe MmaMorati. Ke yena yola a rilego go tsošwa a laela MmaMorati go lotola lesea gore le yena a kgone go phologela gae. Ke wona modiro wa gagwe woo wa go phološa lesea la dithokgola. Taelo yeo ya Letlaka e tlo kwešišwa gabotse ge mmadi a tseba gore:

- Letlakaduma (gabotse) ke mang.
- Lesea leo lona ke mang, goba le emelang/mang.
- MmaMorati yena ke mang, goba o emela eng/mang
- Gae gona ke kae

(a) Letlakaduma

Letlaka ke ngaka ya mošate wa gaMokutu; monna wa go epollwa fase ke MmaMorati - malomeagoMmaMorati. Ke yena yola wa go laela MmaMorati go lotola lesea ka polokego gore a kgone go fihla badimong le yena. Bjalo ka ngaka o tseba tša badimong. Fela o re:

A di tseba tše Letlakaduma,
A di tseba a sa botšwa ke batho.
A tseba sephiri sa bophelo,
A tseba kgopa a tseba khudu,
A tseba khunkhwane a tseba hlong, (letl.29)

Sephiri seo ke go hlompha badimo le batswadi: Sephiri se se lebane le kgopa, khunkhwane le hlong. Sephiri se se lebane le dilo tše ka ge ka moka ga tšona di uta dihlogwana tša tšona ge di nyaka polokego. Moreti o tšwela pele ka go re:

Ge o phutha thopa, thopa le yona e a go phutha. (letl.29)

O tlaleletša taba yeo ge a re (letl.30) :

A tseba ge khudu e phutha thopa,
Thopa le yona e khutiša khudu.

Ge moreti a tloga moo, o lebantšha khudu le MmaMorati.
Polelo ke ya Letlaka ge a re (let.30) :

"Tšea lepe sa ka, tšea thebele ya mošate,
Tšea thebele o ye le naga,
Lotola ngwana yoo wa badimo, mosadi,
Ke wa badimo ba tšhaba sa ga Mokutu,
Mo lotole o tlo go fihliša gae."

Polelo yeo ya Letlaka e ka ngwalwa ka mokgwa wo:

Wena (khudu) : Phutha thopa : Thopa e phutha (wena)
MmaMorati : lotola lesea : Lesea le (go) fihliša
 gae (wena)
Go tloga moo: MmaMorati o hlokomela lesea
 gabotse (letl.33)
 A tseba ge diphiri di fetša
 Letlaka (letl.33)
 "A tsena dihlareng a lebile
 thaba", (letl.33)
 "MmaMorati a šala mahlasedi
 morago," (letl.36)

Re bona thaba le mahlasedi. Dilo tšeо ke dikai tše di emelago gae, ka gobane ke mo MmaMorati le lesea ba yago gona.

Bjale ge, anke re bone gore na lesea le gabotsana lona ke mang; gae gona ke kae, ge Fela a bolela ka ga dikgopololo tšeо. Re ya go hlatholla dikgopololo tšeо. Pele go swanetše go bolelwa ka ga sekai. Serudu (1989:42) o re seka:

Ke sehlophantšu goba sekafoko sa polelo ye e itšego seo tlhalošo ya sona e sa amanego le popego ya sona.

Heese le Lawton (1983:64) ba hlaloša sekai go re:

The word can also be read as a synonym for 'sign'. A symbol is a representation rather than a composition - it is a way of making the abstract concrete and it is based not on direct correspondences but rather on more general associations. Usually it appeals particularly to the emotions.

Sekai goba seswantšho ke:

- (i) Go hlaloša selo ka moo re sego ra se tlwaela ka gona gabotse - fela tlhalošo yeo e lebane le moko wa ditaba. Mohlala: Monna ke nku o llela teng.
- (ii) Go amantšha dikgopolole tše di tlogo fetoga dikai ka lebaka la gore kamano yeo e tšwetša moko wa ditaba pele. Mohlala: Monna ke nku o llela teng.
Monna le nku di amana ka go kgotlelela.

Ka tsela yeo selo sa popego ("concrete") se fetoga kgopolole goba sekai sa senaganwa ("abstract"). Bjale re yo bona tshepedišo ya moreti godimo ga dikgopolole tše (dikai/dika) :

(a) **MmaMorati**

(i) **Leina la gagwe**

Leina la MmaMorati le emela lerato. Ke sekai sa lerato. Ka ga leina le, moreti ga a bolele kudu

fela ge motho a ka hlokemedišiša, boitshwaro bja gagwe bo lebane le lona lerato.

(ii) Tswetši

MmaMorati o bjalo ka tswetši ge a šetše a ekwa lesea la gagwe le lla:

Sellwana sa ngwana se sepediša madi agwe,

Pelo e llela go mo khuparetša sehubeng sagwe. (Letl.21)

Dilo tše o di dirišwa ke go fišwa ke lerato. O swantšhwa le tswetši ge e šetše e hlehla le lewa goba leope leo go lona go wetšego namane ya yona. Ka go realo MmaMorati ke sekai goba sona seka.

(c) Lesea

Mabapi le lesea Fela o re:

Sellwana sa lesea, ...

Ke madume a tšwago Bokgalaka badimong;
(letl.7)

Ka go realo o gatelela bohlokwa bja lesea - ga se motho wa lefase le; ke wa Bokgalaka. Ebile Bokgalaka ke moo badimo ba lego gona.

Letlakaleng la 29 Fela o re:

Ngwana yo ke ngwana' Mokutu,

Ke ngwana' diphirikgolo tša koma ya Mokutu,

Ba hloka temogo ya madimabe a tlago,

Bongaka bja bona bja hloka tsebo,

Bja hloka temogo ya mesebelele e tlago.

Se bohlokwa fa ke bohlokwa bja lesea. Ka baka la bodimo bja lona le dirile gore setšhaba sa gaMokutu se hlaselwe ntle le temošo ka gobane pele ga lona lehu le bophelo di a swana; ga go phapano le gatee. Letlakaleng la 33 Fela o sa re:

"Ngwana yo ke ngwana' badimo,
Mo hlokomele, o mo diše gabotse,
O mo fepeletše, o mmone
O tlo go fihliša gae ..."'

Gomme letlakaleng la 36 o re:

Ngwana' badimo a tle a sepele phologong!

Mola mo letlakaleng la 30 a no re:

"Lotola ngwana yoo wa badimo, mosadi,
Ke wa badimo ba tšhaba sa gaMokutu, ..."'

Dipolelo tšeо ka moka di gatelela gore MmaMorati a fepe ngwana yoo wa badimo ba gaMokutu gabotse go ya Bokgalaka. Sona seo se tlo mo thuša le yena gore a fihle Bokgalaka ka polokego. Dipolelo tše ke tša go gatelela gore lesea ke sekai sa go emela bophelo. Lesea ke sekai: Tlhalošo ye re sego ra e tlwaela. MmaMorati ke sekai: O amane le go lotola ngwana (bophelo) ka potego. Ke ka fao le yena (MmaMorati) a tlogo phologa ka go hlokomela lesea (bophelo).

Go tšwela pele moreti ge a hlatholla ditaba tša lona o re:

Ke yena yo a laditšego banna bošego,
A ba robatša le marumo a bona bošego,
Ba hloka le temogo ya madimabe a tlago,
Bongaka bja bona bja hloka tsebo,

Bja hloka temogo ya mesebelele e tlago.

(letl.29)

Ge a tšwela pele letlakaleng la 37 moreti o re:

Ba ile ... le bona ba ile ...!

Gona letlakaleng leo o re:

... Ba metšwa ke bošego ...

Ditsopolo tšeо di gatelela gore pele ga badimo, gona fao boMmaMorati ba yago, ba bilego ba tšwago, lehu ga le fapane le bophelo - ke selo se tee.

Go tšwela pele lesea leo ke kgegeo. Re rile MmaMorati ke seka sa lerato. O swanetše go rata "segameetse". Ka lehlakoreng le lengwe MmaMothei o swanetše go theela Mokutu setšhaba. O thea "modišana". Ka gona go tlo lemogwa phapantšho yeo e rotogago magareng ga MmaMorati le Mothei. MmaMorati ke seka sa lerato mola Mothei e le seka sa bophelo bja go se hlokokale. Taba yeo e gatelela gore maatla a lerato ke maatla a bophelo.

(d) Gae:

Mabapi le gae gona moreti o re:

Ba re bontšhe tsela ya kgonthę,
Tsela ye e lebago gae ...! (letl.35)

Letlakaleng la 37 o re:

Re tlo mo diša ngwana' badimo,
A b'a re fihliša gae ...

Letlakaleng la 30 o re:

"Mo lotole o tlo go fihliša gae."

Letlakaleng la 30 gape, o re:

A tsena tsela a sa tsebe tsela,
A e tsena a se na le tsebo,
A hlompha taelo ya malomeagwe ge a re:
"Nna ke a ya, ke ya badimong",

Letlakaleng la 6 mongwadi o re:

Ke tseleng ya go ya gae Bokgalaka, ...
Ke motse wa tseleng ya gae;

Fela o sa tšwela pele ka gore "Lesea le tlo go fihliša gae". O re Lesea le ke "madume" a a tšwago Bokgalaka ka gore le tšwa Bokgalaka; le ya Gae. Mo letlakaleng la 30 MmaMorati o bolela ka go ya badimong mola letlakaleng la 6 go bolelwa ka go ya gae Bokgalaka. Ka fao go tlo bolelwa ka: Gae - badimong - Bokgalaka. Ge e le ka mokgwa woo Gae e šupa dilokgolo tše pedi:

- Moo lesea le tšwago gona (bophelo)
- Moo lesea le yago gona (lehu)

Go tlo lemogwa gore go na le gae tše pedi: Gae ya pele le ya bobedi. Gae ya pele e lebane le Bokgalaka le badimong (bophelo le lehu). Gae I e bolela moko wa ditaba (lehu le bophelo), mola Gae II yona e hlaloša mokwana (mokotlaleletšo) (go lotola ngwana). Mokotlaleletšo o tiišwa ke:

(i) Ba ile ... ba metšwa ke bošego

Mathata a thoma ge re bala: "Ba ile ... le bona ba ile ...". Lehu le bophelo di lebane le lona lefokwana le. Ba ile ... e hhaloša batho ba gaMokutu bao ba bolailwego (lehu) mola ... le bona ba ile ..., yona e lebane le MmaMorati le lesea (bophelo). MmaMorati le lesea le bona ba metšwa ke bošego - ba ya gae (badimong). Ka kakaretšo MmaKgoši le manaba ke dikai ba kaya lehu mola MmaMorati le lesea bona ba kaya bophelo.

Ka ge Fela e le moreti wa go swantšha o re:

(ii) Bokgalaka

Ke moo rena bohole re yago gona (lehu):

A hwetša molomo o lekella a homotše
A tonya, a iketše Bokgalaka, Boyabosaboe!
A šetše a omeletše a homoletše sa ruri.
(letl.26)

Ee, ke gona moo bohole re tšwago:

Sellwana sa lesea ke madume a a tšwago Bokgalaka
badimong (letl.7)

Go tšwela pele letlakaleng la 29 o re:

Tlogela tša Bakgalaka ba Bokgalaka
Bana ba ga Mokutu ...
Ngwana yo ke wa bona.

Tše ka moka di bontšha moreti a swantšha Bokgalaka le badimong, gona bohunamatolo, mabitleng. Ke lona legae la ba ba hwilego, felo fao go robetšwego borokogolo,

magolong. Seswantšho se se lebane le go lotolwa ga ngwana.

(iii) **Toro**

Fela o re:

E, gona ga mongmotsana Toro (letl.6)

A buša a re, gona letlakaleng leo:

Mo go bušago mongmotsana Toro

Moreti o bona kgopolo ye go ba lefelo. O re "Boroko ke motsana wo o lego tseleng ya Bokgalaka." Gape o bona Toro go ba motseta ka go fo re Toro ke tonana ya badimo ba Bokgalaka. Se se fa seswantšho sa Toro ka botlalo. Toro ye bjale e swantšhwa go ba magareng a bophelo le lehu. Fela (1961:6) o fo re:

Ke motse wa tseleng ya gae.

Ka fao Toro e kaya Bokgalaka.

(iv) **Ngwedi**

Ge moreti a hhalosa ngwedi o fo re:

Ngwedi ke leihlo, ga o kgone go seba ...
(letl.9)

Go tšwela pele o re:

Ngwedi o a ba bona ba gaMokutu,
Ngwedi o a ba bona bahlasedi ba motse.
Bohole o ba bonegela tsela, batho le manaba
a bona. (letl.11)

Seswantšho se sa Ngwedi Fela o se hlaloša go ba bona badimo ba gaMokutu mo pele ga bona go sego phapano magareng a bophelo le lehu. Go bona batho ba gaMokutu ge ba phela ba a ba phelela; ge ba ehwa le gona ba sa hwela bona. Ke ka fao "Bohle o ba bonegelago tsela ..." o sa kgethologanye "batho" le "manaba". Seswantšho se se lemoša gore moko wa ditaba: Go fepa lesea ..., o amana le thulano gare ga bophelo le lehu.

(v) **Mokgalabje**

Mokgalabje ke yena Mokgalaka ka boyena. O swantšwa thwii le bona badimo ba gaMokutu. E sa le yena molaodi wa lehu le bophelo; empa go yena lehu le bophelo di a swana. Fela o dio re:

O a di tseba, wena tše.
Le tše bjalo ka tše, o a di tseba wena
O a di tseba gabotse tše bjalo ka tše, le
tšona tše!
Fela ga o bolele ... (letl.11)

Moreti mabapi le Letlaka o re (letl.29):

A di tseba tše Letlakaduma,
A di tseba a sa botšwa ke motho.
A tseba sephiri sa bophelo.

Mokgalabje o tseba tša lehu (bahlaselwa) mola Letladuma yena a tseba tša go phologa (ga bophelo - bophelo bo hlokomelwe). Mokgalabje, tša tshenyo ya ga Mokutu di rulagantšwe ke yena go tloga le mathomong, ere ka gore pele ga gagwe lehu le bophelo di swana, o dumelela tlhaselo yeo e lego thulano gare ga lehu le bophelo. Mokgalabje ke seka sa badimo ba gaMokutu.

Kakaretšo

Re lemogile tirišo ya dikai ka fao e tšwetšego moko wa ditaba pele ka gona: Moreti o bapetša Letlakaduma le Mokgalabje. Letlaka o tseba sephiri, sephiri sa go hlompha badimo le batswadi. O tseba gona go phologa ga bophelo (lesea) - bophelo bjoo bo swanetšego go hlokomelwa ka šedi. Mokgalabje yena o tseba sephiri sa tlhaselo (lehu). MmaMorati o swanetše go rata bophelo (lesea) gomme Lesea lona ke bophelo. Gae ke badimong; ke moo lesea le tšwago ebilego le yago.

Tshepedišo ya ditaba

Go tloga mo re ya go tsitsinkela kalotaba bjalo ka karolwana ye bohlokwa ya thulaganyo. Kalotaba ya Sebilwane e thoma lettlakaleng la bohlano go fihlela lettlakaleng la lesomepedi:

Aowa, ba ile ba meditšwe ke aretse ...

3.3

Kalotaba

Pele kgopolole yeo e swanetše go hlathollwa.

Ge a hlahlamolla kgopolole ye ya kalotaba ka botlalo, Groenewald (1991:30) o re ke:

- ... go utolla - baanegwathwadi
- fele fao ba dulago gona
- nako yeo ditaba di tlogo direga ka yona
- thulano/bothata
- mathomo a tiragalo

Serudu (1989:25) o tlaleletša Groenewald ka gore yena o bona kalotaba ka tsela ye:

... mo mathomong a papadi goba padi, mongwadi o fa mmadi ditaba tše bohlokwa tše di tlogo mo thuša gore a kwešiše papadi, padi goba kanegelokopana. Dintlha tše di ama thulaganyo le ditiragalo tše di latelago. O tšweletša baanegwa le ge e se ka moka, maemo, matšo le tikologo ya bona.

Maibelo le ba bangwe (1991:1) bona ba thathamolla kgopolole ye ya kalotaba go ba tlhagišo yeo e hlagišwago mo mathomong a puku efe kapa efe gore bothata bja kanegelo yeo bo tle bo itšweletše gabotse, bo bonwe ke mmadi goba yena mosekaseki. Mo kqatong ya tšweletšo ditaba ka moka tšebo di lego bohlokwa, ge di dutše di latelana bjalo go ya ka ditiragalo, di a hlagišwa. Ka fao ge, go tlo lemogwa mohola wa yona. Go ya ka Groenewald (1991:30) mohola wa kalotaba goba tlhagišo le ge e le yona tšweletšo:

... ke go fapantšha ditaba tša sengwalo le tšebo e lego tša histori gore di lebane le moko wa ditaba/morero; di o tšwetše pele. Kalotaba e hlola maatlakgogedi.

Ka fao go tlo lemogwa bohlokwa bja tšweletšo ya ditaba ka gore mmadi, ka yona tšweletšo yeo o kqona go kwešiša maemo a ditaba go fo tloga mo mathomong a tšona. Serudu le Groenewald ge ba hlaloša kgopolole ye ya kalotaba ba gateletše gore ke mo ditaba goba ditiragalo di thomago gona. Ge a thoma go ala ditaba tša gagwe mo go Sebilwane, Fela (1961:5) o fo ithomela ka go re:

Go rile tu... u... u... u...

Go tla lemogwa gore khomolo ye e hlalošwago fa ke Fela, ga se e lebane le baanegwa, eupša yona e lebane

le tlhago. Yona taba ye e napile e dira gore motho a nape a no ipotšiša gore nnanaa e lego ke ka lebaka la eng ge e se batho goba e se e lebane le batho eupša dilo? Go tla lemogwa gore ke phapano gare ga bophelo le lehu; yona thulano yela, ge go be go bolelwa ka moko wa ditaba go thwego moko wa ditaba wa Sebilwane o amana le thulano gare ga bophelo le lehu. Taba ye ya go alwa ga ditaba tša khomolo le tshenyo e tla bonwa ge go bolelwa ka ditiragalo. A re napeng re eleng hloko gore go alwa ditaba tša mabapi le bophelo, ke gore go tšwetšwa bogoši pele. Ye ke yona taba ya MmaMothei le mošemanyana, morwa wa gagwe wa go thea Mokutu.

Go latela lenaneo leo re yago go le diriša ge re sekaseka:

<u>Dielemente</u>	<u>Mešomo</u>	<u>Dithekniki</u>
-Baanegwa:MmaMorati-	bolwantšwa	tebelelo:
MmaKgoši		- leina
basadi	- bolwantšhi	- seswantšho
manaba		- sekai
		- nepišo
		- seka
Lesea	- bohlohleletši	
Letlakaduma		
MmaMothei		
-Ditira-:	Bophelo	
galo	(pelego)	- leboo
Lehu		
(tlhaselo)-	Thulano le	- poeletšo
	kgogedi	- phapantšho
		- polelo
		- sekai
		- kgegeo
		- poledišano

- kelonako
- atmosfere
- tiegišo

- Tikologo	Nako	- Bošego	- dišupo
		- Mosegare	
		- Kgauswi	- phapantšho
	Felo	- Kgole	
		- Thaba	
		- Motse	

Re yo thoma ka dielemente tša kalotaba (baanegwa, ditiragalo, tikologo), mešomo ya tšona le dithekniki tšeо di dirišwago. Pele re sekaseka dielemente tšeо re tlo lemoga gore kalotaba mo e ya go bolelwa gabedi (e bolela ditaba tše pedi):

- (a) Go fihla/tswalwa ga lesea
- (b) Tshenyo godimo ga Mokutu.

Pele ga ge re ka ahlaahla dintlha tšeо, re tlo thoma ka go bolela ka ga tebelelo.

Ge a hlaloša kgopolو yeo Abrams (1981:142) o re:

... signifies the way a story gets told - the mode or perspective established by an author by means of which the reader, and events, which constitute the narrative in a work of fiction.

Serudu (1989:44) o tlaleletša seo se bolelwago ke Abrams ka go re:

Ke tsela yeo taba e laodišwago ka gona.
Maemo a mongwadi a go tšweletša baanegwa,

ditiro, tikologo le ditiragalo tšeо di bopago modiro wa gagwe.

Ka yona tebelelo yeo e bolelwago ke borateori bao, mongwadi a ka šomiša mehuta ye ya tebelelo: tebelelokakaretši, tebelelo-ke, tebelelotlhaedi le phetolotebelelo. Mo thutong ye go ka se hlalošwe dikgopololo tšeо. Tebelelo yeo, moreti o e šomiša ka tsela ya go tšweletša ditaba tša gagwe ka moanegi wa mmoledi (motho) wa boraro, bile moanegi o tšwelela e le motsebatšohle ka go tsena ka gare ga dikgopololo, maikutlo le maikemišetšo a boMmaMorati, le boMmaKgoši ga ešita le Letlakaduma. Taba yeo e godiša kgogedi, gomme ka go dira bjalo; "Lotola ngwana ..." e tšwetšwa pele:

A palelwa gabedi gararo mosadi 'a batho.
(letla.15)

le

MmaKgoši o boletše. Go tlo phega mang?
(letl.8)

le

A di tseba tše Letlakaduma,
A di tseba a sa botšwa ke motho. (letl.29)

3.3.1 Dielemente tša kalotaba

(a) Baanegwa

Kgaolong ya bobedi ge go be go sekasekwa diteng, go hlalošitšwe kgopololo yeo ge e lebane le diteng. Ge baanegwa ba lebane le diteng, go boletšwe gore borateori ba go swana le boBal, ba hlatholetše taba

yeo gore ke "batho" ("personasies"). Go tšwela pele go boletšwe gore ke ditlabelo tša go phedišwa ke mongwadi tše a di šomišago thulaganyong ya sengwalo sa gagwe. "Batho" bao go a kgonega gore e be batho goba dilo. Ge bona "batho" bao ba lebanywa le thulaganyo ba fiwa mešomo ya go swantšha. Ye mengwe ya mešomo yeo ba e fiwago, ke ye e lebanego le thulano go godiša kgogedi; go tiiša tharollo; go hlaloša tlemollo; go tiiša tlemollahuto; go hlalosa semelo sa moanegwa yo mongwe le go tšwetša tebelelo pele. Fa go lemošwa phapantšho ya baanegwa ba thulaganyo le ba diteng ka gore baanegwa, "batho", ba thulaganyo ba fiwa mediro. Ge e le kalotaba baanegwa ba bohlokwa ke bao ba mešomo ya:

- * Bolwantšhwa
- * Bolwantšhi
- * Bohlohleletši

Tshekatsheko ya baanegwa bao e yo lebana le dithekniki tše di latelago: tebelelo, sekai, leina, le nepišo, ge di lebantšhwa le mediro ya bona:

(i) **Bolwantšhwa**

Serudu (1989:33) o hlaloša molwantšhwa/molwantšhiwa go re:

Ke yena mogale goba mogaleadi wa padi, papadi goba kanegelokopana. Ke yena yoo a rwelego mathata le maima. Ditiragalo ka moka di lebišitšwe go yena. Ke yena yoo a tanyago šedi ya mmadi ka meragelo ya gagwe. Mabakeng a mangwe o šitwa go fihlelela dinepo tša gagwe ka baka la mafokodi a nama.

Kruger (1988:216) yena le yena o hlatholla kgopololo yeo bjalo ka moanegwathwadi:

... is the main person or hero of the text.

This person is mostly in the foreground and is part of the scene from the beginning to the end. His feelings and sufferings are important.

Bophelo (MmaMorati le lesea) ke bjona bolwantšwa. Go tlo lemogwa gore go šetše go boletšwe gore baanegwa go thulaganyo ba fiwa mediro; ke ka fao ngwana (lesea) e sa hlwego e le "motho" eupša bophelo ka gobane bjale o swantšwa le bophelo - ke ka fao bophelo e lego bolwantšwa.

Moreti o diriša thekniki ya sekai go tšwetša pele bolwantšwa: MmaMorati ke seka sa lerato, mola lesea lona le kaya bophelo. Mabapi le go kaya bophelo go ka thwe MmaMorati le lesea di emela bophelo. Gape MmaMorati ke moanegwathwadi. Ka boanegwathwadi bjoo bja bolwantšwa, mmadi o rata go itswalanya le yena. Go ka no thwe tšona dikgopololo tše di lebane le yo mongwe le yo mongwe wa rena batho. Moreti ka go nepiša MmaMorati o napile o gapeletša mmadi go ikgweranya le yena. Nepišo go ya ka Groenewald (1991:16) ke ge mongwadi a lebantšha moanegwa goba selo go hlaloša moanegwa goba selo.

Fela ge a ala ditaba tša gagwe o diriša thekniki ya boanegwathwadi - thekniki ya leina. Leina le, MmaMorati, go tšwa lerato ka gare ga lona. Ke motho wa lerato, lerato leo a swanetšego go le bontšha lesea gore a kgone go fihla "gae". Ka yona thekniki yeo go laetšwa khuduego ya mongwadi ka MmaMorati. Taba yeo e tšwetša pele go boloka lesea ka lerato.

(ii) Bolwantšhi

Kruger (1988:217) o re bolwantšhi:

... is the cause of trouble, pain and suffering ... and ... confusion.

Serudu (1989:33) o hlatlolana le Kruger ka dikgopolo ge ba hlaloša kgopolo yeo, molwantšhi, empa yena o felela pejana ka go re:

Ke moanegwa yoo a lwantšhago mogale goba mogaleadi ka nepo ya go mo thibela go phethagatša dinepo tša gagwe.

Balwantšhi ka go Sebilwane ke bahlasedi (manaba) ba gaMokutu bao ba ilego ba tšoša bophelo (lesea) bja batho bao ba gaMokutu. Ka fao ge lehu/tshenyo (tikologo) ke lona bolwantšhi. Le lwantšha MmaMorati le lesea bona seka sa bophelo; ee, lehu bjale le lwantšhana goba le thulana le bophelo, ebile le tšea/fenza bophelo.

Mongwadi o diriša diswantšho bjalo ka thekniki go tšwetša pele bolwantšhi: MmaKgoši, basadi le manaba ba emela seka se se itšego - tshenyo goba lehu. Lona lehu le basadi le manaba, le thulana le bophelo (lesea le mmalo) go bopa phego.

(iii) Bohlohlleletši

Mohlohlleletši ke moanegwa yoo a lego magareng a molwantšhwa le molwantšhi. Ke moanegwa wa go hlola kgohlano go bešeletša thulano magareng a baanegwa ba babedi bao go šetšego go boletšwe ka bona ka godimo. Conradie (1981:23-24), mabapi le bohlohlleletši, o hlaloša dikarolo tša go fapafapana tša bjona, e lego;

lebaka la thulano/kgakgano, morero wa kganetšano/ngangišano, setlabelo sa go dirišwa ke molwantšhwa goba molwantšhi setšhireletšo sa go šireletša molwantšhwa goba yena mmoelanyi wa balwi/manaba. Serudu (1989:33) le yena o hlatholla mohlohlleletši go ba molohlanyi:

Ke moanegwa yoo a butšwetšago mollo gare ga molwantšhiwa le molwantšhi. O lebelela mo phefo e tšwago pele a ka kgatha tema. Wa gabonke wa ka godimo.

Mo go Sebilwane mohlohlleletši ke lerato (lerato ka bophara) empa, aowa, e sego lerato (lerato la botswadi) ge le tšwelela bokaseka ge le emela MmaMorati. Le no swana le lela la go swana le la MmaMorati; lela a go laelwa go rata lesea ka lona gore ka lona le yena a kgone go fihla gae ka polokego. Fa MmaMorati a ka se be mohlohlleletši le ge a emela lerato ka gore ke yena molwantšhwa - e ka se be molwantšhwa le mohlohlleletši ka nako e tee. Mohlohlleletši ke lerato e sego ge le bapišwa.

Thekniki ya leina e sa dirišwa gape mo go tšwetša pele bohlohlleletši: Lerato leo le bonalago ka semelo sa moanegwa, MmaMorati - leina la gagwe le ditiro tša gagwe - ke lona le tšweletšago khuduego (tlhompho le lerato) ya mongwadi go MmaMorati.

Gape go sa na le baanegwa ba bangwe ntle le baanegwathwadi, bona ke Baanegwathuši.

(iv) Baanegwathuši

Serudu (1989:32) yena o ba hlaloša go ba baanegwanyane. O re moanegwanyane ke:

... yoo a kgathago tema ye nnyane mo pukung, o thuša go bonatša ditiro tša mogale goba mogaleadi. A ka tšwelela mo le mola goba a tlogelwa pele taba e fihla mafelelong.

Groenewald (1991:31) yena o re yena a ka šomišwa:

... go godiša maatlakgogedi ... go tiiša/gapeletša (motivate) tharollo ya bothata ... go tšwetša tebelelo ye e itšego pele.

Baanegwatlaleletši ba Sebilwane ba kalotaba ke ba: Mothei le badimo. Ka ge ba šoma mošomo o tee re tlo ba akaretša mo tshekatshekong. Re tšea mošomo wa badimo go ba akaretša:

Badimo

Badimo ba dira modiro woo wa bothuši, ka go folodiša maanomabe ale a boMmaKgoši. Ka fao lesea la badimo ba gaMokutu le efošwa tlhaselong le tshenyong ke bona badimo ba gaMokutu. Ba bile ba thuša MmaMorati go tsoša Letlakaduma; ka fao ba thuša MmaMorati le Letlakaduma go phološa lesea leo.

Baanegwathuši ba ba šomišetšwa "tikologo" yeo baanegwa ba phelago go yona. Ke diswantšho. Ke dika tša go emela Bokgalaka goba maatla a Bokgalaka ga ešita le bona badimo ba Bokgalaka. Tirišo ya bona e tšwetša pele bothuši bja MmaMorati le lesea.

(b) Ditiragalo

Bjalo ka baanegwa kgopolو ye le yona e šetše e hlalošitšwe mo kgaolong ya bobedi ka botlalo, fela e be e lebantšwe le diteng, eupša mo e ya go lebanywa le

thulaganyo, ke gore bjale ditiragalo le tšona di ya go fiwa mošomo wa go swantšha, go no swana le ka fao go šetšego go boletšwe ka ga kgopololo ya baanegwa mo go thulaganyo. Ge a hlatholla go tšwela pele ge ditiragalo tše di hlatlamana, Groenewald (1991:22) o re:

Ka go dira bjalo tatelano ya ditiragalo tše
ga e sa lebana le ya ditiragalo tša diteng,
tatelano yeo e laolwa ke moko wa
ditaba/morero.

Ditiragalo tše di a rulaganywa gore di tle di kgone go fiwa mošomo, ka fao ge, di a latelana gore di tle di lebane le histori ya kanegelo. Groenewald (1991:32) o di bona di na le mehola ka gore o re:

Ditiragalo di na le mehola ye mebedi ke:
(i) Go hlola thulano (o lebane le kalotaba)
(ii) Go gapeletša tšwelopele ya ditaba
(o lebane le tšwetšopele).

Tabakgolo ya ditiragalo tša Sebilwane ke thulano gare ga lehu le bophelo. Ditiragalo tše di tšwetša kalotaba pele ka go e lebanya le tshenyo yeo e hlolago thulano. Moreti o ngwala ditaba ka tsela ya go goka mmadi ka go di thulanya go bopa kgogedi.

(i) Thulano

Serudu (1989:48-49) o hlaloša thulano ka go re:

Ke kgakgano ye e bago gona gare ga baanegwa papading, pading goba mo go kanegelokopana. E ka ba gare ga baanegwa ba babedi goba dihlopha tša baanegwa. Gape thulano e ka ba gare ga moanegwa le tikologo ya gagwe.

Serudu le Kgobe (1985:104) le bona ba bona kgopolole yeo ya kgakgano gore ke ge tiragalo ye nngwe le ye nngwe goba temana ye nngwe le ye nngwe ge di thuša go godiša goba go oketša bothata bjoo bo lego gona, kgato ka kgato gore bo tle bo lebane goba bo be kgauswi le maikemišetšo a mongwadi, ka gobane go thwe tiro/tiragalo yeo e tlemaganya maemo a pele a tiragalo go ba lehuto la mmakgonthe. Ge ba tlaleletša seo Mojalefa le ba bangwe (1991:2) kgopolole yeo (thulano) ba e re kgakga ka go re:

Thulano ke phapano yeo e bago gona ka pading, tiragatšong goba ka go kanegelokopana. Re ka lemoga gore moanegwathwadi o thulana goba fapano ka polelo le molwantšhi wa gagwe goba le baanegwa ba gagwe le ge e le setšhaba. Phapano ye e ka tswala'ntwa, ra bona baanegwa ba emellane ka dipolao, go bile go tšhologa madi, mola yo le yola ba tlošwa tšatšing.

Katlego ya sengwalo e letše magetleng a kalotaba ya kgonthe yeo e nago le bothata. Go ka bolelwa gore bobo bo ka lebanywa le botse, go loka le go se loke, lethabo le manyami, bjalobjalo.

Kalotaba ya **Sebilwane**: MmaMorati, lesea le badimo ba thulanywa le MmaKgoši, basadi le manaba. Sehlopha sa pele; boMmaMorati, se emela bophelo. Sehlopha sa bobedi: boMmaKgoši, se emela lehu. Ka go realo go thulanywa bophelo le lehu. Re ka fo gatela pele ka gore pelego ya lesea la gaMokutu e thulaganywa le tlhaselo ya gaMokutu. Ditaba tše di rulagantšwe gore go be tekanyetšo gare ga tshenyo le go phela. Tekanyetšo yeo e laola maatlakgogedi.

(ii) Maatlakgogedi

Ge mongwadi a ka ngwala ditaba tša gagwe ka tsela ya go gwaletša yoo a di balago gore a se nolege moko ge a bala; a no kgotlelela go balela pele le pele, gona go bolelwa gore thulaganyo ya mohuta woo ya sengwalo e na le kgogedi. Go thekga se se bolelwago fa, ge a hlahlamolla kgopololo yeo gore e tle e kwagale gabotse, Groenewald (1991:23) o re:

Maatlakgogedi a thoma ge mongwadi a rulaganya ditaba gore go be thulano/ bothata/morara ... Maatlakgogedi a tsoša kgahlego ya mmadi.

Go thulanywa ga boMmaMorati le boMmaKgoši, morago le tlhaselo ya manaba godimo ga Mokutu, go dira gore mmadi a be le kgahlego ya go rato tseba pheletšo ya lesea. Ka go realo kgogedi e lebane le moko wa ditaba. Groenewald (1991:25) ge a thekgana le taba yeo o re:

Mongwadi o rulaganya ditaba gore moko wa ditaba/morero o bonale, o tšwetšwe pele. Phapano yeo e lego gona gare ga sererwa le moko wa ditaba/morero e hlola maatlakgogedi. Phapano yeo e lebane le tše mmadi a di tsebago le tše a sa di tsebego ... maatla-kgogedi... ka mo pelong goba megopolong ya mmadi ke kganyogo le phišegelo.

Thulano ke pego ye bohlokwa mabapi le kgogedi, fela ga e tiiše kgogedi yeo, ka gobane e tiišwa ke ge mongwadi, go ya ka Groenewald (1991:26) a lebantšha ditiro tša bolwantšha, bolwantšhi le bohloholeletši.

(iii) Go godiša kgogedi

Go na le dithekniki tšeо di šomišwago go godiša kgogedi; atmosfere/moya, leboo, kelonako, poletšo, poledišanonepišo, kgegeo, sekai, polelo le phapantšho.

(a) Go fihla ga ngwana lefaseng

Naga ya ga Mokutu e welwa ke khomolo ye kgolo - go foka moya wa khomolo wa tetelo ya lesea. Go ka no thwe ye ke khomolo ya badimo ("holy silence") ka gore batho (basadi) ba gaMokutu ba be ba letetše thojana ya pelego ya kgoši ya bona, ngwana wa badimo. Ge a hlaloswa go thwe ke:

Madume a ngwan'e monnyane ...

Ke madume a tšwago Bokgalaka badimong.

(letl.7)

Ka lehlakoreng le lengwe khomolo yeo ga se ya semaka ka gore go swanetše bjalo ka gobane ka setlwaedi pelego ya kgoši (kgošikgolo) e sepelelana le dika goba mehlolo ya mohuta woo. Na a ke re ge kgošikgolo e tswalwa goba e ehwa, le letšatši le a fifala? Ka fao khomolo yeo e be e hloliwa ke kgorogo ya ngwanabadimo. Batho ka moka le motse ga ešita le naga, tšohle di fokwa ke moya woo wa khomolo. Ke kgwathi tse! Ba sa ipolelela le badimo ba gabobona.

Mongwadi o rata go gatelela bohlokwa bja tiragalo yeo. Ke gore o hhalosa khomolo ye kgolo. Gape o fapantšha khomolo ya tlhago le go belegwa ga ngwana ka go diriša (letl.7):

Ao!! ŠAKWE!!! Ke'ng na!

Re ka re mo moreti o diriša pheteletšo go tšweletša maikutlo a gagwe. Ona mantšu ao, ka ona o bontšha lešata. Lona lešata leo le emela bohlokwa (lesea). Moreti o gatelela se yena a rego ke se bohlokwahlokwa. Khuduego ya mongwadi fa ke tlhompho le tumišo, mabapi le lesea le le fihlilego; ke ka lebaka leo a šomišago mantšu ao a a bitšago tlhokomelo ya mmadi. Re ka re ke lešata la tlhompho le tumišo. Ka go realo moreti o swantšha khomolo bjalo ka lešata - khomolo ya tlhago le go tswalwa ga lesea. Bakeng sa go hlaloša tiragalo yeo ya go fihla ga lesea ka mothalatšana o tee fela, moreti o fo hlatholla kgorogo yeo ya lesea ka go e diegiša; ka go tsenya le tše di sa e amego thwii. Ka gona go dira bjalo mongwadi o sa no gatelela khuduego yeo e lego mafahleng a gagwe.

(b) Tlhasele godimo ga Mokutu

Khomolo yeo e bego e rena e šwahlelwa ke lešata le tsheny:

Mokgoši wa kgeiga bošego ...

Ke kgu!! keu!!! phohlo!!!! (letl.9)

Moreti o tšwela pele go hlaloša mašiišapelo ao ka go re:

Go tsetla motho mo, (letl.9)

O buša a gatelela kgopolole yeo (letl.10)

Go tsetla motho mo, gofafatla mongwe mola.

Batho ba batho ba bolawa go se wa lešoko, go bile go se wa go ba lemoša kotsi. Ruri ga go le wa pelotlhomogi (manaba le badimo):

Ngwedi o a ba bona ba gaMokutu,
Ngwedi o a ba bona bahlasedi ba motse.
Bohle o ba bonegela tsela, batho le manaba
a bona. (letl.11)

Mokgalabje šoo le yena ga a thuše (letl.11):

O di tseba gabotse tše bjalo ka tše, le
tšona tše!
Fela ga o bolele ...

Tlhalošo ya khomolo le tlhaselo mongwadi o di
tšweletša gore rena babadi re ikhwetše re šetše re
kwela bohloko motse wa gaMokutu. Ka go realo o šomiša
thekniki ya **atmosfere** go gatelela khuduego ya mongwadi
go tikologo (gaMokutu). Malebana le tlhaselo moreti
o šomiša thekniki ya **dišupo**: Mokgalabje, Ngwedi le
Toro. **Ngwedi** o fo bonegela tsela batho ba gaMokutu
le manaba a bona. Ngwedi wo ke **seka**; o emela badimo.
Badimo bao ba gaMokutu ba tlogela tiragalompe yeo e
direga gobane pele ga bona bophelo bo swana le lehu.
Mokgalabje le yena tše tša tlhaselo o a di lemoga, ga
a di rutwe. (letl.11)

O a di tseba, wena tše
Le tše bjalo ka tše, o a di tseba wena,
O a di tseba gabotse tše bjalo ka tše, le
tšona tše!
Fela ga o bolele ...

Mokgalabje ke **sekai**, o kaya badimo (Bakgalaka). Ka go
realo le yena bokaNgwedi ga a bone phapano gare ga
bophelo le lehu, ke ka fao a sa ba (ba gaMokutu)
botšego selo le ge a tseba (tše tlhaselo).

Toro, mongwadi o swantšha kgopolo ye le dilo tše pedi
tše go swana ka tlhalošo; lefelo le motseta. Ke lefelo

ka gore ke 'motsana wo o lego tseleng ya Bokgalaka. Ke motseta ka gore ke 'tonana ya badimo ba Bokgalaka'. Ka go realo Toro e swantšwa go ba magareng a bophelo le lehu. Toro ye ke Bokgalaka. Tlhaloša ya mohuta wo ya go **široga** e tšwetša pele go boloka lesea ka polokego le potego, lerato le tlhompho.

Ditiragalo, moreti o na le go di tšweletša ka **leboo**. Mongwadi o hlalosa tiragalo ya diphedi tša gaMokutu (tikologo) tšeо le tšona di ilego tša angwa ke khomolo ka mokgwa wa leboo.

Groenewald (1991:35) o hlalosa **leboo** go re:

Thulaganyo ya leboo e latelantšha ditiragalo tša go swana. Ka mokgwa wo e gatelela kwano yeo, gomme e e godiša gore tiragalo ya mafelelo e be sehloa sa ditaba.

Fela ge a hlalosa o thoma ka (go latelana ga tšona): dibata, digagabi, dinonyana (tša bošego), diphedi (tša meetseng), phefo gomme a fetša ka ditšhošwane. Ke gore o no thoma ka tše kgolo a ya go tše nnyane; a thoma gape ka tše kgolo a ya go tše nnyane. Mohlala; mo matlakaleng a 5-6 o thoma ka dibata: tšipu, phukubje le phiri. Go tloga moo a bolela ka ga tše nnyane - digagabi (dinoga) le ditšie. A boa gape a thoma go hlaloša tše kgolo (tša meetseng): dikubu le dikwena. Go tloga fao a hlatholla tše nnyane gape: dintšhi le maphene. Ka go dira bjalo o gatelela ka go **boeletša** (leboo) khomolo le go hlaloša ditaba ka go tloga go tše kgolo go ya go tše nnyane. Yona taba yeo e tšwetša pele moko wa ditaba ka go šomiša phapantšho ("contrast") - khomolo : sello. Ge a hlatholla phapantšho, Serudu (1989:39) o re:

Ke mokgwa wa go bapetša diswantšho goba dikgopololo tše pedi tše di sa swanego ka nepo ya go hlaloša ditaba goba tiragalo ka tsela ya maatlakgogedi.

Moreti yena o no fapantšha khomolo le tlhaselo. Go homola go gatelela tšwetšopele ya lešata, mola tlhaselo yona e gatelela bogolo le bjona bošoro bja tshenyo.

Fela o diriša thekniki ya **kelonako**. Ge go bolelwa ka kelonako, go bolelwa ka go bapetša nako ya kanegelo le ya tiragalo (moretheto/tempo). Ke nako ya go se fele. Bothata bjo bogolo bja kelonako sengwalweng, go ya ka Rimmon-Kenan (1983:51) ke gore ga bo elege:

The only truly temporal measure available is the time of reading and this varies from reader to reader, providing no object standard.

Ditiragalo tša pelego ya ngwana wa gaMokutu di a **diegišwa**. Ka tlwaelo pelego ga e tšeepa nako ye telele eupša moreti o a e diegiša ka go bolela ditaba tše dingwe tšeepa di sa amego pelego yeo thwii. O diegiša ditiragalo tšeepa ka go **boeletša** kgopololo ya khomolo; Go rile tuu, kgwathi, thoše, setu, bjalogjalo.

Tiragalo ya tlhaselo le yona e a diegišwa. Ntwa ga e tšeepa nako ka ge e se sethakga. Ka go hlalosa ditiragalo tša go fapafapana tša: Ngwedi, Mokgalabje le Toro gammogo le go boeletša dikgopololo: **Go diegiša** ke ge mmadi a ka itemogela gore mongwadi o hlaloša tiragalo goba taba ka tlhokomelo ye e sego ya tekanyetšo:

O bone matopa a motse wa gaMokutu,

O bone ditopo tše di letšego fase
O bone dintlo di wele,
O bone merako e phušutšwe. (letl.11)

Gammogo le tše dingwe tša go swana le:

O a di tseba, wena tše,
Le tše bjalo ka tše, o a di tseba wena,
O di tseba gabotse tše bjalo ka tše , le
tšona tše! (letl.11)

Moreti o šomiša thekniki ya kelonako go tšwetša pele moko wa ditaba; ka go boeletša ditiragalo tšeо ka mokgwa wa go di diegiša. Mongwadi o šomiša poledišano go tšwetša ditiragalo pele. Ashe . (1979:135) o hlatholla poledišano go re:

However you decide to exhibit your people, let them tell their own tale in action as far as possible. In particular let them speak for themselves in character, so that the reader comes to know the accents of each and can tell them apart ... Dialogue should be, on the whole, realistic, but not mere transcript of the way people talk.

Tiragalo ya go fapanya masea e tšweletšwa ka thekniki ye:

"Basadi, na afa le a mmona ngwana yo?...
(matl.7-8
Gape e bile ke sekgameetse ...
Lena basadi motho re mo dire bjang?"
Mongwe a re : "Ke kgale re letile sea le
..."

Moreti o diriša poledišano yeo go fetola tebelelo ya kanegelo ya ditaba. Bohlokwa bja phetogo yeo ya tebelelo ke gore mmadi o thoma go bona ditaba ka mahlo a moanegwa, e sego a mongwadi, ka yona tsela yeo tebelelo yeo e a gapeletša. Mongwadi o nepiša seo se diregago ka go se hlaloša ka beng ba sona, e sego motho yo mongwe. Ka go dira bjalo o gatelela go lotola ngwana ka polokego.

Ditiragalo tša MmaMothei di tšweletšwa ka tsela ya kgegeo. Serudu (1989:28) o re kgegeo ke tsela ya go tlaiša/sotla motho yo mongwe ka go diriša kganetšo ya seo o ikemišeditšego go se tšweletša. Taba yeo e ka rotošwa ka tirišo ya mantšu ao ditlhalošo tša ona di fapanego le seo mantšu ao a rago sona. Ke re ditiragalo tše o kgegeo ka gore MmaMothei o be a se a swanelo go belega kgoši; wa go belegela ba gaMokutu kgoši ke MmaMorati. Basadi ba fetola tiragalo yeo go ba kgegeo ka go fapanya masea. Ba ganetša MmaMorati go belega kgoši ya gaMokutu. MmaMothei o swanetše go thea motse wa gaMokutu, ke ka fao a belegago mošemanyana.

Moreti o diriša polelo bjalo ka thekniki go tšwetša pele moko wa ditaba. Polelo e ka fo bonwa bjalo ka kgokagano yeo e dirišwago kudu ke motho, ka dikgopololo, dikakanyo, mafahla, maikutlo le dinyakwa, ke tsela ya go kwagala ya go kwešišega. Mohlala (letl.6):

Mafene a phadimiša maphego,

Ga se setlwaedi gore maphene a phadimiše maphego. Go tlwaetšwe gore maphego ke a go fofa. Ka baka leo, ka tlwaelo e be e swanetše go ba maphene a a fofago, e sego mafene a a phadimišago maphego, ka gobane maphego ga se a go phadimišwa; ke a go fofa. Ka go realo

polelo ya mongwadi e gatelela khomolo ya go aparela tikologo yeo.

(c) **Tikologo**

Tikologo e arotšwe ka nako le felo. Le yona e fetoga dišupo. Groenewald (1991:32) o re ge a e hlatholla ge e ama thulaganyo a re:

Tikologo e ntšha moyā le atmosfere, ke seswantšho.

Brooks le ba bangwe (1975:10) ba re **atmosfere** ke tshwantšhišo ya maikutlo. Mongwadi o hlaloša tikologo ya atmosfere (khomolo) (matl.5-6):

E, phethophetho le yona ya re tu-u-u-u.

le

Mafene a phadimiša maphego.

Dikgopololo tšeо di gatelela bogolo le kotsi ya khomolo yeo. Ye ga se khomolo ya **tlwaelo**. Yona taba yeo e hlaloša bogolo, maatla le kotsi; dilo tšeо tša thulano.

(i) **Nako**

Nako e bopa **moya le atmosfere** gore e be diswantšho, ka mantšu a mangwe ge nako e lebanywa le moko wa ditaba e napile e fetoga seswantšho. Nako yohle ya **Sebilwane**, le ge Fela a sa šomiše nako ye ntši mo pukung ya gagwe, e fetoga **dišupo**.

Bošego bjo bo bolelwago mo, bo emela letšhogo le poifo - go se loke, ka gobane tlhaselo le tshenyo godimo ga

Mokutu di phethagatšwa nakong yeo. Mosegare wona o swantšwa le phološo - go loka, ka gobane badimo ba phološa MmaMorati le lesea; le ge taba yeo e lebane le tšwetšopele. Nako e lebane le thekniki ya phapantšho. Moreti o fapantšha nako: Go phapano gare ga bošego le mosegare.

Fela o re (letl.12):

Bošego bo šuthelelana le mosegare;

Bošego bo emela manaba, tlhaselo le lehu mola mosegare o emela bophelo (lesea). Ka go fapantšha dikai tšeо moreti o gatelela moko wa ditaba.

(ii) **Felo**

Mafelo le ona a fetoga diswantšho. Boitshebong, ke felo la go se loke, ka gore boMmaKgoši ba fapantšha masea gona, taba yeo e hlotšego tlhaselo godimo ga Mokutu. Ka go realo Boitshebong ke sekа sa tshenyo le bobe (lehu). Thitikwaneng, ke moo go phaswago badimo gona; go swantšwa le go loka (lefelo la badimo), le emela bophelo. Mafelo ao le ona a a fapantšwa. Go tšwela pele mongwadi o bapetša kgauswi le kgole (letl.6):

Ka letago wa apeša kgole le kgauswi,

Kgauswi ke gaMokutu; e emela gaMokutu (mahlomoleng/ lehu). Kgole ke Bokgalaka; e emela badimong (bophelo). Go sa na le dithaba (matl.9-10):

Ba e šala morago, go ya mpeng ya thaba; ...
Šaka la ona le le thoko ga thaba.

Thaba e godimo; ke fao go dulago ba Bokgalaka, e emela bophelo. Fela o sa bolela ka motse (let.7) :

Sa phatlalala le motse, sellwana,

Motse o mo fase; ke fao go dulago ba gaMokutu (lehu). Ka gona go fapantšha tikologo, moreti o tšwetša pele khuduego ya gagwe, yeo e gatelelago thulano. Dithaba (bophelo) di thulanywa le motse (lehu).

3.4

Tšwetšopele

Matseno

Tšwetšopele ke ge go direga le ge go rarana ditaba. Gomme mošomo wo mogolo wa tšwetšopele ke go godiša kgogedi. Groenewald (1993:21) o gatelela taba yeo; o e tlaleletša ka go re:

Ka tsela yeo moko wa ditaba o tšwetšwa pele.

Ge e le Suberville, o re (s.a.:407): "On commence généralement par la narration." Serudu o hlatholla kgopolو yeo gore ke tšweletšo ("development") gomme ge a hlalosa go tšwela pele o re (1989:52) :

Mo dingwalong lentšu le le šupa go tšwela pele ga ditiragalo. Le dirišwa kudu mo tshekatshekong ya thulaganyo ya padi, papadi goba kanegelokopana.

Gona ge ditiragalo tšeо di hlathollwago ke Serudu di kgatlampana bjalo, Groenewald o re go dio kgethwa tše di itšego (1991:34) :

Mo ditabeng tša histori ... go kgethwa tše di itšego. Ke tše bohlokwa mo bophelong ...

Go tšwela pele (1991:14) o re mongwadi o šomiša dithekники tše dingwe tša thulaganyo go tšwetša moko wa ditaba pele.

Tšwetšopele ya Sebilwane

Tšwetšopele ya Sebilwane e thoma mo letlakaleng la 12; ke moo "narration" (Suberville, sa:407) e thomago gona:

La hlabo letšatši, la hlabo gabotse,

Gomme e fihlela letlakaleng la 26 ge MmaMorati le Letlakaduma ba ntšha lesea ka matopeng a gaMokutu.

Diteng tša tšwetšopele yeo ka boripana

Ge MmaMorati a phafoga kidibalong; o tsoga letšatši le hlabo. Kgopolu ya gagwe e be e sa phaphula le mahloko le mašiišapelo a gaMokutu. O rile ke leka go tsoga, mosadi 'a batho, a šitwa, ka ge a be a sa tšo belega letšatšing la go feta. Le ge go le bjalo, o ile a ikgoga go tšwa fao boitshebong, fao a ikhweditšego a nnoši.

O rile go tšwa fao, a fihla morakwaneng wa lapa labo. O rile go fihla fao, mošate, a phasa badimo ba gabon Thitikwaneng. O rapetše badimo ba gaMokutu go mo fa maatla a go mo phološa fao tlalelong. Badimo ba kwa thapelo ya gagwe, a kgona go tsoga. O rile go tsoga, a kwa sellwana sa lesea la gagwe, sa go tsenelela pelong; a re o leka go le thuša go le ntšha fao matopeng a gaMokutu, a palelwa. O ile a tšwela pele ka thapelo ya gagwe. O napile a bona letsogo la malomeagwe, Letlaka, gomme a re ke leka go mo thuša, a palelwa gape. A rapela gape gomme badimo ba mo thuša go tsoša Letlakaduma le go mo phološa ka

matopeng a gaMokutu. Letlaka ke yena a go thuša MmaMorati go mo phološa ka matopeng a gaMokutu. Letlaka ke yena a go thuša MmaMorati go phološa lesea la gagwe, ka go le epolla ka mpeng ya matopa a gaMokutu.

Go godiša thulano

Tšwetšopele yeo e godiša thulano gare ga tshenyo le bophelo. Tshenyo ke tlhaselo yela ya gaMokutu ka manaba ao a ilego a senya a ba a thubakanya motse wa gaMokutu gwa no šala marope fela; ditopo tša tlala le legohle. Seo se ilego sa šala tlhaselong yeo e bile MmaMorati le lesea.

Ka go bolela ka thulano yeo: Tshenyo (lehu) le bophelo (lesea) moreti o a e godiša ka gore lemoša gore pele ga badimo tshenyo le bophelo di a swana gomme yona taba yeo e lebane le polelo ya Letlaka ya gore MmaMorati o swanetše go boloka lesea la gagwe ka potego gore a tle, le yena, a fihle gae.

Dithekniki tšeо mongwadi a tlogo di šomiša di tšwetša thulano yeo pele. Nako ye nngwe o tlo gatelela tshenyo, ye nngwe nako o tlo gatelela tša bophelo gore go be tekanyetšo gare ga tshenyo le bophelo. Tekanyetšo yeo e laola maatlakgogedi. Ke ka lebaka leo re ka rego tšwetšopele e lebane le (a) mathata a MmaMorati ge a bona tshenyo, le (b) go phološwa ga Letlakaduma.

Tekanyetšo yeo e laola maatlakgogedi ka go e godiša. Dithekniki tšeо di šomišetšwago go godiša maatla-kogedi di lebane le dielemente tša kanegelo, e lego baanegwa, ditiragalo le tikologo. Dithekniki di phara moanegwa dipataka tše di itšego gore semelo sa gagwe se tšweletšwe gabotse. Gagolo ditiragalo di bolelwā

ge go hlalošwa kelonako, tekolapejana goba tekolanthago, bjalogjalo. Dithekniki tše di lebanego le tikologo di tšwetša atmosfere/moya pele.

Ge tšwetšopele e eya go sekasekwa e ya go bolelwa ka ga dikarolo goba ditiragalo tše o tše pedi:

(a) Mathata a MmaMorati ge a bona tshenyo

Ge MmaMorati a seno bona tshenyo ya gaMokutu morago ga tlhaselo; ge a sena go tsoga kidibalong ya dihlabi tša pelego; o a tšhoga; o ba tlalelong; o ipona a hloka thušo. Seo se mo hlobaetšago pele le pele ke ge a ekwa sellwana sa lesea la gagwe se kwagala ka matopeng a gaMokutu. O hlobaelela pele le pele ka ge a šitwa go fihlelela ngwana yoo wa gagwe. O nyaka yoo a ka mo rarollelago mathata ao.

(b) Go phološwa ga Letlakaduma

MmaMorati o rile go kwa mmele bohlokvana; a palelwa, ka fao a rapela badimo ba gabu. Badimo ba gaMokutu ba ile ba mo utollela Letladuma yoo a bego a phušeditšwe matopeng ao a gaMokutu. Le yena e be e le karolo ya tshenyo bokamotse wa gaMokutu. MmaMoreti o rile go mo epolla fao tshenyong ya gaMokutu a rapela badimo babo go mo tsoša. Kgonthe o ile a tsošwa gomme a re go tsoga a phološwa lesea gomme a be a laela MmaMorati go lotola lesea go fihla Bokgalaka ka polokego.

Dithekniki

Bjale go yo nepišwa dithekniki ka go tše a thekniki ye nngwe le ye nngwe ya lebantšhwa le mathata ge a bona tshenyo, gomme morago gwa hlalošwa dithekniki tše o di lebanego le go phološwa ga Letlakaduma. Dithekniki tše o di lebanego le mathata a MmaMorati ge a bona

tshenyo ke poledišano, kelonako, nepišo le tekola-nthago.

Poeletšo

Poeletšo e bolela go boeletšwa ga mafokwana goba tšona dikarolwana tša mantšu. Kruger (1988:135) o tiišetša taba yeo ka go re:

This occurs when a word or word group is related in exactly the same place as in its preceding line.

Poeletšo e lebane le elemente ya kanegelo ya ditiragalo.

Mohlala: Poeletšo ya retologa letlakaleng la 21:

A retologa ge a bona a šitwa MmaMorati,
A retologa a leba motseng.

Retologa mo e lebane le (a) tiragalo (kelonako) le (b) MmaMorati.

(a) Tiragalo

Tiragalo mo e a diegišwa ka fao e lebane le kelonako. Moreti o diegiša nako ka go boeletša tiragalo (**a retologa**) go gatelela bohlokwa bja tiragalo yeo ya MmaMorati ya ge a bona mathata a tshenyo ya motse wa gaMokutu. Ka fao o boeletša retologa.

(b) MmaMorati

Retologa gape e lebane gape le MmaMorati. E lebane le MmaMorati ka mathata a gagwe; mathata ao a mo šitago; ao a bilego a mo hlohleletša go ba le

kgotlelelo ka baka la lerato leo a nago le lona godimo ga lesea la gagwe. Poeletšo ya retologa (a retologa a leba) e hlaloša bogale bja MmaMorati.

Mongwadi o šomiša thekniki ya poeletšo kudu go feta dithekniki tše dingwe ge a tšwetša pele ditaba tša gagwe. Poeletšo e dirišwa gore rena babadi re lemoge thulano goba kgogedi.

Seo se boeletšwago

Moreti o boeletša madiri, maina, mahlalosetšagotee le mafokwana:

(a) Madiri

Go na le madiri a mantši ao Fela a a boeletšago go swana le tsena le retologa:

Tsena mo matlakaleng a 12, 13, 22 le 24:

A tsena le ka makhwafeng a ntšu godimo, (letl.12)

A tsena ka gara matšoba' naga, (letl.13)

Sello sa ngwana se mo tsene pelong, (letl.22)

Ke tsene tselatelele e yago Bokgalaka; (letl.24)

Tsena e gatelela maatla a mahlasedi mo methalading ya matlakala a 12 le 13. Ka go gatelela ka mokgwa woo (poeletšo), mahlasedi a fetoga sekai - Bokgalaka, bophelo, bjalogjalo. Ka lehlakoreng le lengwe gape tsena e nyaka go fetoga sekai ka gobane tsena yeo e thoma go ba le tlhalošo ye e itšego. Ka nako tsena e gatelela bophelo, mola ka nako ye nngwe e gatelela mathata goba tshenyo. Mehlala: Madiri a mangwe ao a boeletšwago ke retologa:

A retologa a gogobela morakwaneng, (letl.17)

A retologa ge a bona a šitwa MmaMorati,

A retologa a leba motseng. (letl.21)

Madiri ao a a boeletšwa go gatelela tiro yeo e dirwago, e lego tlalelo ya MmaMorati. Le ge retologa yeo e laetša/šupa tiro e tee (e sego di-retologa tše tharo), poeletšo ya yona e dira eke MmaMorati ga a sa tseba gabotse gore a dire eng? Moo go gatelelwa tlhalošo ya retologa e sego ya leba. Ka tsela yeo poeletšo ya retologa e tiiša mathata a MmaMorati.

(b) **Maina**

Mo re kgethile go yo sekaseka maina a mabedi:
Mahlasedi le badimo.

Mahlasedi

Mo letlakaleng la 12 moreti o re:

Mahlasedi a sabalala le lefase la Ratšohle,

...

A kgoma le hlogo tša dithaba mahlasedi,

Mahlasedi a emela badimo. Mohlala woo wa ka godimo o hlaloša maatla a ona le maatla a badimo. Ka fao a gatelela bophelo e lego go phološa Letlakaduma (ge Letlaka a epolla lesea). Mohlala wo mongwe šo:

A tsena ka monga wa lemati mahlasedi, (letl.13)

Mahlasedi a tsena ka bontši ntlong. (letl.14)

Moreti mo o diriša poeletšokgokanyi. Go na le mehutahuta ya poeletšo ya mohuta woo:

- (i) a b
 c a

Mohlala (letl.12) :

Mahlasedi a sabalala le lefase la Ratšohle, ...
A kgomo le hlogo tša dithaba mahlasedi,

- (ii) a b
 b c

Mohlala (matl.13-14) :

A tsena ka monga wa lemati mahlasedi,
Mahlasedi a tsena ka bontši ntlong,

- (iii) a b
 b a

Mohlala (letl.25) :

MmaMorati ka pelo bohlokwana a sepela,
A sepela a ya thoko ya thaba (MmaMorati),

- (iv) a b
 a c
 a d

Mohlala :

A retologa a gogobela morakwaneng (letl.17)
A retologa ge a bona a Šitwa MmaMorati,
A retologa a leba motseng. (letl.21)

- (v) a b
 c b

Mohlala (letl.24) :

Ke le mohlokomedi wa marumo a Mokutu,
Ka hlolega go šireletša thaba ya Mokutu,

Mongwadi o gatelela leina, bokamahlasedi, ka poeletšo-kgokanyi gore mmadi a lemoge bohlokwa bja ona - mahlasedi a bonegela tshenyo ya gaMokutu. Mahlasedi ao a dira gore MmaMorati a kwešiše mathata ao. Ka gona a emela badimo; a gatelela bophelo - go phološwa ga Letlaka.

Badimo

Badimo e boeletšwa matlakaleng a 18, 21, 22, 25, bjalogjalo:

Badimo bešo ba ga seetšwana, (letl.18)
"Badimo bešo le se ntlogele hle, "(letl.21)
"Badimo bešo, fang monna yola maatla hle ...
(letl.22)
Ge badimo ba mpefeletše ga go molato, (letl.25)

Maina ao (mahlasedi le badimo) a a boeletšwa go gatelela (motho) mathata, go feta pele gape a gatelela (badimo) tshepišo, tshepo go badimo goba ona maatla a badimo.

(c) Mafokwana

Mongwadi o boeletša mafokwana go gatelela tšeо MmaMorati a di bonago (e sego tše a di dirago), tshenyo. O re (letl.17) :

Maboto a wele,
Merakwana e phušutšwe,
Dintlo di sekame!!!

Letlakaleng la 19 o no re:

Dintlo di sekame,
Maboto a wele,
Malapa a phušutšwe,
Merako e sekame ...

Mo moreti o hlalosa atmosfere goba moyo ka tikologo. Ka tshwantšhokgopoloo ("imager") yeo mmadi o kwešiša maemo ao motse wa gaMokutu o lego go ona - tshenyoo. Ka gona taba yeo ya go wa ga maboto e na le seo e se gatelelago (e lego tshenyoo ya gaMokutu). Yona tshenyoo yeo ke ye e tletšego ka gobane mafokwana ao a mararo ao, a na le molaetša o tee - tshwantšhišo. Ke ka baka leo thapelo ya MmaMorati e bolelago tlalelo le tahlego. Moreti o boeletša kgopoloo yeo gore e lemogwe ka botlalo. Go tlo lemogwa gore mo go gatelelwa elemente ya ditiragalo - maatla ao a bonwago ke MmaMorati. Ke yona tiragalo yeo e tšwetšago "Lotola ngwana" pele.

Modiro wa poeletšo

Poeletšo e šoma mošomo wa go lemoša babadi thulano goba kgogedi. Go boeletšwa madiri, mafokwana le maina go gatelela mathata a MmaMorati, tshenyoo yeo e bonwago ke MmaMorati. Tlalelo le tahlego tšeoo di hlalošwa ka dika: dikai, diswantšho le atmosfere. Ka boripana re yo bolela ka dikgopoloo tšeoo"

(a) Dikai

Fela o diriša dikai ka boati mo thetokanegelong ya gagwe. O re (letl.12).

Mahlasedi a sabalala le lefase la Ratšohle,

Mahlasedi a emela badimo; ke badimo ba gaMokutu. Ka fao a emela gape le maatla a badimo go gatelela bophelo. Ka gona a emela bophelo.

(a) Diswantšhišo

Moreti o re (letl.13)

Ee, a kgoma le hlago tša dithaba mahlasedi,

Mahlasedi a emela barongwa (badimo) ba Bokgalaka. Ke bona ba rwalelago lesea le MmaMorati "gae". Dithaba tšona di swantšwa le Bokgalaka. Dithaba di godimo, ke badimong. Ke gona fao lesea le mmalo ba tšwago ba bilego ba yago. Taba yeo e lebane le moko wa ditaba wa **Sebilwane**.

(c) Atmosfere

Mongwadi o re (letl.19) :

Dintlo di sekame,
Maboto a wele,

Kgopolو yeo ke seswantšokgopolو. Ka gona e emela tshenyo. Tikologo yeo ya motse wa gaMokutu a hlalošwa ka moya. Ka gona mmadi o kwešiša maemo a motse wa gaMokutu. Mongwadi ka tlhalošo yeo o dira gore re ikhwetše re itswalanya le boMmaMorati; re ba kwela bohloko. Ka fao ge, mongwadi o lebanya tshenyo le bophelo ka tsela ya tshwantšokgopolو. Tshenyo yeo ke lehu leo le welago Mokutu, leo le bogetšwego ke MmaMorati. Tebanyo yeo gape e lebanywa le go phologa ga bophelo (lesea).

Poledišano

Ge a hlatholla kgopolole yeo Groenewald o re (1991:49) :

Ka lehlakore le lengwe poledišano ke tebelelo ("viewpoint") ye e itšego ye bohlokwa, ka gobane e emela mmakgonthe, nnete; ke polelo ye e lego therešo, nnete. Ga se polelo ya mongwadi goba molaodiši ye a e šomišago ge a laodiša ditaba tše di lebanego le therešo, nnete. Poledišano ke therešo ye e sekegilego.

MmaMorati o re (letl.18) :

"Wena o thaba ya gaMokutu,
Mpotešo, na ke kae mo? Bešo ba kae?
Basadibagolo ba gešo ba kae?
Ba kae bommakgoši wa gaMokutu ..." "

MmaMorati o bolela a nnoši. O diriša polelonoši. Re kgona go kwa mafahla a gagwe - seo se mo dutšego pelong. O tšwela pele ka yona poledišano yeo ge a rapela badimo ba gaMokutu mo letlakaleng la 21:

"Badimo bešo le se ntlogele hle,"

MmaMorati o lebane le mathata a tshenyo; o a rapela. Mongwadi o tšwela pele go diriša poledišano go tšwetša pele ditaba tša gagwe (letl.24) :

"... Jonna ... we ... malome re tlo reng,
Re tlo reng, batho ba jelwe keng?"
A fetola Nonyana Bokgalaka a re:
"Ke gobetše, motlogolo, ke gobetše gagolo,
..."

MmaMorati o bona tshenyo (mathata); o holofela gore mathata ao a tlo rarollwa ke malomeagwe. Ke ka fao mo a mo kgopelago thušo go tšwa mathateng ao.

Fela o diriša gape le tlalelo ya MmaMorati go tšwetša ditaba pele. Go sa na le potšišoretoriki yeo Fela a e dirišago bokathekniki. Groenewald (1991:21) o re ke kgopololo yeo e fetolago tebelelo ("change of viewpoint"). Serudu (1989:41) yena o hlatholla kgopololo yeo go re:

Ke potšišo yeo e botšišwago eupša e sa tsomego karabo. Nepo ke go gatelela taba go feta ge e bolelwa thwii. Mongwadi o hlolahla mmadi gore a mo fe tsebe ba kgone go šogišana seo a se bolelago.

Mmoledi o bolela tšeо a di bonago go gatelela taba go feta ge taba yeo e bolelwa thwii. Mongwadi ke MmaMorati o bona tshenyo gomme a hlolahla mmadi gore a mo fe tsebe go rarolla, seo a se bolelago, mmogo; ka go dira bjalo o dira gore mmadi a bone moanegwa ka mahlong a gagwe. Ka go fetola tebelelo yeo, o swantšhiša ka go rulaganya. Ka go realo go ka no thwe phetolo ya tebelelo yeo ke tshwantšhuthulaganyo. MmaMorati o re (letl.18):

Motse wa gona nka o swana le wa gešo?
Thaba ya ntshe e a swana le ya gešo?

Tšeо MmaMorati a di bonago, tshenyo, di a mo hlobaetša, ka gona taba yeo e lebana le khuduego. Seo moreti o se dira gore mmadi a lemoge thulano/kgogedi, ka go gatelela ditaba gore mmadi a rato tseba lebaka. Potšišoretoriki e na le kgegeo ka gobane mmadi o tseba gore ke "motse wa gešo". Mo MmaMorati o gakanegile; o ka re ga a sa tseba felo fao a swanetšego go go

tseba go phala mmadi. Ka potšišoretoriki yeo mongwadi o godiša maemo a mmadi le tsebo ya mmadi.

Kelonako

Elemente ya tiragalo e ka akgofišwa, ya diegišwa goba ya lekana. Moreti wa Sebilwane yena o diegiša ditiragalo tša gagwe ka thekniki ya kelonako. Tlhaselo ke selo sa go tšea nako ya go feta yeo Fela a e anegago, empa mongwadi ka go hlaloša dilo tše ntši tše di sa amanego le yona, tlhalošo, o a e diegiša. O diegiša nako ka go boeletša ditiragalo, bjalo ka go wa ga maboto, go no gatelela bohlokwa bja tiragalo yeo ya mathata ao a bogetšwego ke MmaMorati. Mohlala (letl.19) :

Dintlo di sekame,
Maboto a wele,

Kgopolole yeo e boeletšwa gantši (matl.17, 19 le 23). Ka go boetša kgopolole yeo, kelonako e gatelela mathata ao a MmaMorati. Tiragalo yeo (mathata a MmaMorati) e a diegišwa gore go lemogwe bohlokwa bja yona ka botlalo.

Tekolanthago

Fela o re (letl.17) :

Maboto a wele,
Merakwana e phušutšwe,
Dintlo di sekame!!!

Kgopolole yeo e gopotša MmaMorati mathata ao a go ba go ona. MmaMorati o gopola tša boitshebong, ke gore go wa fao ga maboto go mo gopotša matshwenyego ao. Ka fao Fela o fapantšha tshenyo yeo MmaMorati a e bonago

le yeo yena le lesea la gagwe ba e hlologetšego. Ga ešita le yona tiegišo yeo ya nako o ka re e fapantšha goba gona go tiiša phapano gare ga tshenyo le bophelo, taba yeo e lebanego le moko wa ditaba: Go lotola ngwana ...

Nepišo

Fela o re (letl.22):

A bolela ka pelo, a re go badimo;
'Mo feng maatla a nthuše ... hle,"

Kgopolole yeo e a nepišwa ka gore e bona dilo ka mahlo a moreti gammogo le MmaMorati. Mathata ao a MmaMorati Fela le yena o a bona ka leihlo la khuduego, mola gape MmaMorati a hhalosa kwelobohloko ya gagwe. Taba yeo ya go nepiša e dira gore renababadi re ikhwetše re šetše re itswalanya le tiragalo yeo ya MmaMorati (mathata a gagwe). Ka go nepiša Letlakaduma, MmaMorati o gatelela mathata a gagwe, ka lebaka la gore thapelo yeo MmaMorati o e lebantšha go badimo mabapi le motho yo a mmonago.

Kakaretšo

Ditiragalo tša Sebilwane, Fela o a di diegiša go gatelela bohlokwa bja tšona. O di diegiša ka go fela a boeletša dikgopolole tšeoa bonago di le bohlokwa go swana le go wa ga maboto le mahlasedi le thapelo. Ka go realo mongwadi gape o diegiša dilo tše ntši tša go ba le kamano le tšeoa go bonalago di le bohlokwahllokwa.

Go tloga fao re yo nepiša dithekniiki tša go lebana le: Go phološwa ga Letlakaduma. Dithekniki tšeoa tšona ke tše di latelago: Poeletšo, tekolanthago, tekolapejana, boipoeletšo, nepišo le leboo.

Poeletšo

Moreti o hlaloša phološa ya Letlaka ka go boeletša **mahlalosetšagotee**: Mo matlakaleng a 21 le 22, Fela ore:

A mo hlochlora, a mo phumula, (letl.21)
Mokaka o šiša, matswele a rothiša lebese,
(letl.22)

Go ya ka taba ("context") mahlalosetšagotee ao a ka godimo a bolela selo se tee: Go hlochlora le go phumula di bolela go phološwa ga Letlaka - o epolwa fase. Ka gore tšeо MmaMorati a di dirago di lebane le tirišo ya mahlalosetšagotee ao. Yona taba yeo e gatelela khuduego ka go boeletša tlhalošo e tee ka mantšu a go fapanan. Ke gore taba yeo e bolela seo MmaMorati a se dirago - go phološwa ga Letlakaduma.

Tekolanthago

Go tšwetša ditaba pele, moreti o diriša thekniki yeo, tekolanthago. Kgopolole Serudu o e hlaloša ka go re (1989:45) :

Ke tsenatseno ya moela wa tatelano ya mehleng ya ditiragalo mo kanegelong goba pading ka nepo ya go ukama ditiragalo tšeо di šetšego di diregile eupša di nago le kamano le tša bjale.

Moreti o re (letl.24):

"... Jonna ... we ... malome re tlo reng,
Re tlo reng, batho ba jelwe keng?"

Mo letlakaleng la 25 o re:

MmaMorati a tlelwa ke mogopolo wa ngwana!

Dikgopololo tše di bega ka fao MmaMorati a bego a gopola ka tšona morago: Tlhasele, phokolo le tlaišego tše di mo diragetšego. Di be di fela di boaboa kgafekgafe kgopolong. Gomme sona seo se be se mo hlobaetša gore a ikhwetše a dira se sengwe; a rapela badimo ba gabon; a bile a emaema go phološa malomeagwe, Letlaka. Moreti o fapantšha tahlego le phologo. Mmadi o tseba ge go bolelwa ka Letlaka gore phologo e gona. Ye ke thekniki yeo e godišago gore sehloa e be sehloahloa.

Tekolapejana

Serudu (1989:45) o hlabosa kgopolo ya tekolapejana go re:

... ke thekniki ye mongwadi a e dirišago ge a rata go tšweletša seo se tlogo direga mafelelong goba seo se utollago gannyane ditiragalo tše di sa tlogo direga ka moragonyana mo pukung ya gagwe.

Fela o re (letl.12):

La hlabo letšatši la hlabo gabotse,
La hlabo bohlabela bja ka mehleng.

Ka go hlabo tikologo ka atmosfere mmadi o šetše a tseba seo se yago go diragalela Letlakaduma gore phološo e gona. Ka gona go fapantšha ka go šomiša thekniki yeo, phenyo e a gatelelwa gore ditaba di lebišwe sehloeng. Ke gore letšatši leo le hlabago ke seka, le emela go loka; go loka ge go akaretšwa ga

Letlaka, le ge kudu go šupa phološo ya lesea (bophelo). Ge le hlabo bjalo le re utollela gore morago ditaba di tlo loka le ge go le mathata ao a iphilego maatla.

Taba yeo ya go hlabo ga letšatši e swana le ya mahlasedi ao boMmaMorati ba a.šalago morago ge ba le tseleng ya go ya Bokgalaka.

Moreti o re (matl.36-37)

MmaMorati o šala mahlasedi morago,
A bona a tia hlogo tša bohlabela.
Gona moo re lebilego.
Ke moo re lebilego.

Seo se ra gore boMmaMorati ge ba le tseleng ba bona dithaba kua pele - ke gona moo ba yago, "gae", badimong. Ke gore ba tšwa bodikela (gaMokutu) ba ya moo ba go tsebago ka taelo ya Letlaka, bohlabela (Bokgalaka). Yona taba yeo e swaragana le moko wa ditaba e lego 'boloka ngwana yoo wa badimo, o tlo go fihliša badimong'.

Boipoeletšo

Rimmon-Kenan o hlatholla kgopolو yeo ka go re (1983:56) :

Frequency involves repetition, and repetition is a mental contrast attained by an elimination of the specific qualities of speech occurrence and a preservation of only those qualities which it shares with similar occurrences.

Taba yeo e bolela gore dilo tša go swana di bolelwa gantši, go lemošwa bohlokwa bja tšona. Taba yeo e bonala ka thapelo ya MmaMorati. MmaMorati o rapela leboelela gore badimo ba be ba mo fe thušo ya go phološa Letlakaduma, yoo a nago le lehutšo la gore o tlo hlakodiša lesea la gagwe. Ka go bolela dithapelo tšeо ka moka re lemošwa bohlokwa bja seo a se rapelelago - tlhakodišo ya lesea. Fela o re (letl.21) :

"Badimo bešo le se ntlogele hle,"

Letlakaleng la 22 o tšwela pele ka go re:

"Badimo bešo, fang monna yola maatla hle..."

Ka fao boipoeletšo bo gatelela mathata ao a aparetšego MmaMorati, gomme gape bo bile bo diegiša kelonako.

Nepišo

Groenewald (1991:16) o hlatholla nepišo gore ke ge mongwadi a lebanya moanegwa goba selo go hlaloša moanegwa goba selo seo. Gantši o šomiša thekniki yeo ge a rata gore mmadi a ikgweranye le moanegwa yo a itšego; o diriša thekniki yeo ya go lebanya ge a bolela. Moreti ge a hlaloša tšeо Letlaka a di bolelago, rena babadi re kgona go bona Letlakaduma ka mahlo a MmaMorati. Ke gore Fela o nepiša MmaMorati ka Letlaka. Mohuta wo wa nepišo ke wa phetogatebelelo ka gore mongwadi a nepiša moanegwa ge a nepiša yo mongwe. Taba yeo e bonala ka poledišano ya MmaMorati le Letlaka (letl.24) :

"... Jonna ... wee ... malome re tlo reng,
Re tlo reng, batho ba jelwe keng?

A fetola Nonyana' Bokgalaka a re:
"Ke gobetše, motlogolo, ke gobetše gagolo",

Moreti o šomiša gape le nepišo ya kgonthę; ye yona ke nepišo ya mongwadi ka boyena; mongwadi o a nepiša. Fela o dira gore re gwerane le MmaMorati ka go re (letl.24) :

Gobane a mo tseba monna yo,
Gobane monna yo e le malomeagwe,

MmaMorati o tseba gore Letlaka o tlo mo thuša tshenyong (lehu) gomme ka taelo ya Letlaka o phologela badimong (bophelo). Ka go realo moreti o diriša thekniki yeo go gatelela thulano (lehu le bophelo) go tšwetša moko wa ditaba pele.

Leboo

Fela o hlaloša thapelo ya MmaMorati ka leboo. Leboo la mathomo o rapela badimo gore ba mo fe maatla a go kgona go ema:

"Badimo bešo, ake le mpheng maatla,
Mpheng maatla badimo bešo ke eme"; (letl.16)

Morago ga thapelo yeo badimo ba mo file tsebe ya go theeletša sellwana sa lesea la gagwe sa go tsenelela pelong. A re o tloša leswika a palela. MmaMorati a boa gape a rapela badimo ba gabu go mo thuša go hwetša lesea la gagwe ka mpeng ya lefase:

"Badimo bešo le se ntlogele hle,
Ake le se ntlogele; ke gakanegile ..." (letl.21)

Ka thapelo yeo badimo ba mmontšha Letlaka yoo a bego a epetšwe ka matopeng a gaMokutu. Leboo la boraro ebilego e le la mafelelo leo le bilego le bopa sehloa, MmaMorati o rapela badimo go hlakodiša Letlaka le go mo fa maatla a go phološa lesea:

"Badimo bešo, fang monna yola maatla hle
....
A nthuše go ribolla swika lela !!"

Ka thapelo yeo ya leboo, badimo ba ile ba mo thuša go tsoša Letlaka gomme a kgona go phološa lesea leo la gaMokutu. Ka fao maatla ao a leboo ke go gatelela bohlokwa bja thapelo ya MmaMorati.

Phetho

Tšwetšopele e kwešišega gabotse ge e sekasekwa go ya ka dielemente tša kanegelo; baanegwa, ditiragalo le tikologo.

Baanegwa

Re lemoga semelo sa MmaMorati ka mathata a gagwe. Mathata ao a gagwe, ao a bilego a mo hlohleletša kgotlelelo, a dira gore MmaMorati re mo tsebe e le yo bogale: O swara thipa ka bogaleng go phološa lesea la gagwe . Mathata ao a MmaMorati a godiša kgogedi go mmadi: Go rato tseba gore afa o tlo atlega mathateng ao a gagwe.

Ditiragalo

Moreti o diegiša nako ka go boeletša ditiragalo go gatelela bohlokwa bja tšona: Ditiragalo tšeо di diegišwago ke tša ge MmaMorati a bona mathata a

tshenyo ya motse wa gaMokutu. Taba ya go diegiša ditiragalo e tiiša kgogedi.

Tikologo

Seswantšhokgopololo sa go wa ga maboto a motse wa gaMokutu se hlaloša tikologo ya motse wa gaMokutu ka botlalo. Tikologo yeo ya gaMokutu e hlathollwa ka moyo/atmosfere. Ka gona mmadi o kwešiša seemo sa gaMokutu. Tlhalošo yeo ya tshenyo e dira gore babadi ba itswalanye le boMmaMorati ka gore ba kwelwa bohloko. Ka go dira bjalo mongwadi o lebanya tshenyo le bophelo (thulano) ka mokgwa wa seswantšhokgopololo.

3.5

Sehloa le tlemollahuta

Sengwalo se, Sebilwane, bjalo ka dingwalo tše dingwe se na le mathomo e lego ona matseno, mmele le bofelo, e lego taba yeo e bopago sehloa le tlemollahuto. Sehloa se bolela thulano mola tlemollo ya lehuto yona e lebane le tlhalošo. A re tšeeng mohlala ka go akaretša sengwalo. Ge e le paditseka, sehloa se hlaloša go utolla sephiri, ke gore go utolla leina; a mmolai ke mang? Tiemollo ya lehuto ya gona e hlatholla sephiri seo, ke gore ke ka lebaka la eng mmolai a hlotše polao (a bolaile). Bjale mo go Sebilwane, sehloa se bolela go phologa ga lesea la gaMokutu. Taba yeo e lebanego le go khutela sephuthana (lesea); taba yeo e lego thulano. Ge e le tlemollo ya lehuto, gona go hlaloša bohlokwa bja khomolo ya go hlalošwa mathomong a Sebilwane mo mafelelong. A re hlatholleng dikgopololo tšeо pele:

Sehloa

Groenewald (1991:30) o bona kgopololo yeo ya sehloa ka go e swantšha le molato woo o sohlilwego ke banna

kgorong gomme ba letetše ge go rema selepe sa kgoši. Taba yeo e fediša kgogedi. Serudu le yena o fo bea tlhalošo ya gagwe mabapi le kgopolو yeo ka go re (1991:41) :

Ke karolo ya kanegelo goba papadi le ge e le kanegelokopana moo kgakgano e fihlago magomong. Re ka re ke makgaolakgang ka ge ka morago ga yona go sa hlwe go na le thulano goba phaphano. Mathata a rarolotšwe.

Maibelo le ba bangwe (1991:5) bona ba bona taba yeo go ba seremo:

Ge go thwe bothata bo fihlile sehlweng/sehlweng/seremong re ra gore go ka se hlwe bo tšwela pele go gola. Sa bjona ke go rarollwa.

Go no tlaleletša fao go ka dio thwe ge e le lenti le ngangegile moo bjale le lebanwego ke go kgaoga, ruthu! Se segolo ke gore ga go sa le mathata; a rarolotšwe. Ke ka lebaka leo sehloa se bapetšwago le thulano; go swanetše go ba tekanyetšo. Serudu (1991:41) o gatelela taba yeo ge a re sehloa "ke makgaolakgang ka ge morago ga yona go sa hlwe go na le thulano goba phapano". Mathata goba thulano ya **Sebilwane** e lebane le tshenyo ya motse wa gaMokutu; gabotse Fela (letl.10) a re:

Phiri sa phuthana le MmaMorati wa sona
Se khutetše ruri ...!

Maatlakgogedi a a gola ka gobane MmaMorati ga a na maatla a go phološa lesea. Go phologa ga lesea ke makgaolakgang ao Serudu a bolelago ka ga ona; ge

mathata ao a ka rarollwa gona go tlo ba tekanyetšo gare ga thulano le sehloa. Tekanyetšo yeo e hlalošwa mo letlakaleng la 26 ge Fela a re:

A tsena bogale bja sona gara maswika,
A laela mosadi gore ba goge ka bobedi.
Gatee lewika la boela morago!
MmaMorati a itahlela ka gare!
A topa lesea le ntše le ragaraga
A le topa sehubeng sa mosadi yo mongwe,

(b) **Tlemollahuto**

Maibelo le ba bangwe (1991:5) ba no hlaloša taba yeo ya tlemollo gore ke tharollo ya bothata ka gore mongwadi o re ahlolela bothata bjoo ka gore bjale gona bo ka se hlwe bo sa golela pele. Ge e le selepe sona bjale se lebane le kutu ya mohlare gore ditaba di tle seremong sa tšona; molato o tšwe ka kgoro.

Tlemollo ya lehuto e tiišetša tekanyetšo ye e lego gare ga mathomo (kalotaba) le bofelo bja ditaba tše di hlalošwago. Tlemollo ya lehuto ya Sebilwane e ngwadilwe ka botlalo; ke matlakala a lesometee (matlakala a go tloga ka 26-37). Ka ge tlhalošo yeo e tletšego e lekanyetša le tlemollo ya lehuto, dikarolo tše di swanetše go hlokomedišišwa gape. Ge di badišišwa gabotse, go tlo lemogwa gore go lekanyetšwa:

- Tshenyo (go bolaya batho ba gaMokutu) le tokišo (go phološa lesea)
- Go tšwa badimong (letl.7: "Ke madume a tšwago Bokgalaka badimong") le go ya badimong (letl.37: "Re tlo mo diša ngwana'badimo, a ba' re fihliša gae").

Kalotaba ya **Sebilwane** e lebane le tlhaselo ya motse wa gaMokutu; ke gore manaba a gaMokutu a šwahlela batho ba gaMokutu bošego ba sa itebetše; batho ba bolawa gwa šala marope fela. Ka gona tlhaselo yeo e bolela tshenyo ya gaMokutu; ka gona tshenyo le tlhaselo ke tšona tše bohlokwa mo kalotabeng ya **Sebilwane**.

Ka lehlakoreng le tlemollahuto e lebane le go phološwa ga lesea la gaMokutu. Ke badimo ba gaMokutu ka Letlakaduma ba phološago lesea. Ka gona mo tlemollong ya lehuto go rotoga kgopolو ya go lokiša ditaba gore di boele sekeng sa tšona.

Go tšwela pele go tlo lemogwa gore gape mo kalotabeng, ke gore pele ga thulano/tlhaselo go gatelelwa pelego ya lesea la badimo ba gaMokutu. Tiragalo yeo ya pelego e hlalošwa ka atmosfere, ke gore khomolo. Fela o re: (let1.5):

Go rile tu... u... u... u...
Ka moka go rile tu-u-u-u...

Go gatelela gape khomolo yeo (let1.7) o re: "... go rile tu... u... u... u... u... Ao!! ŠAKWE!!! Keng na!"

Ka gona sehloa sa kalotaba ke thulano ka tsela ya kgatelelo ya khomolo yeo e bego e foka motseng wa gaMokutu. Atmosfere yeo e lego ya tlhago, ke gore khomolo yeo bjale e fetoga seka. E fetoga seka gore e lebane le tšhiretšo ya lesea, ke gore sebopego seo ngwana a lego go sona.

Gape mo go gatelelwa modiro wa Letlakaduma. Ka lehlakoreng la sehloa Letlakadumo o re (let1.30):

"Lotola ngwana yoo wa badimo, mosadi,
Ke wa badimo ba tšhaba sa gaMokutu,

Mo lotole o tlo go fihliša gae."

Ka go realo Letlaka o bolela tše di lebanego le moko wa ditaba, e lego taba ya go ya ga MmaMorati le lesea (go boela) badimong; taba yeo e lebanego le tlemollo ya lehuto, Moreti o re:

MmaMorati a šala mahlasedi morago
A bona a itia hlogo tša bohlabela.
Gona moo! Gona moo!
Ke moo re lebilego
Nna le Tilu le Mphaka, ...
Tilu pele, mosadi le ngwana ka mohlana,
Mphaka morago ... (matl.36-37)

Ka lehlakoreng la kalotaba mabapi le taba ya ngwana wa badimo, mongwadi o re (letl.7):

Madume a ngwan'e monnyane ...
Ke madume a tšwago Bokgalaka badimong;

Taba yeo yona e gatelela go tla ga lesea gaMokutu.

Sephetho

Sehloa le tlemollo ya lehuto tša Sebilwane di lebane le dikarolo tše pedi (e lego): Sehloa seo se fedишаго маатлакгогеди; le tlemollo yeo yona e hlalošаго tše di anegilwego gore e be seka goba seswantšho. Sehloa ke seswantšho ka kgatelelo ya go phologa ga lesea, ke gore go utwa ga sephuthana seo e lego seka sa bophelo. Tlemollo bokaseka ke go hlaloša khomolo ya go lebane le tshireletšo ya lesea. Go gatelelwa gape le mošomo wa Letlaka: Go lotola ngwana ... Yona polelo yeo e lebane le moko wa ditaba: taba ya go ya goba go boela badimong. Go tlaleletša fao go epollwa ga Letlaka le gona go lebane le tlemollo.

Mongwadi, go tlo lemogwa gore o diriša thulaganyo go bušetša tekanyetšo yela ya go senywa ke kalotaba sekeng. Go tlo lemogwa gape gore moreti o re go tšwetša sehloa le tlemollo ya lehuto a tšwale pele go laodiša ditaba tše dingwe, yona taba yeo e sego ya letelwa ke mmadi,; ka gore mmadi o lebeleletše gore bjale ditaba di fihlile seremong. Thulaganyo ye bjalo mafelelong mongwadi, Fela, o e diriša ka nepo. Nepo yeo ke ya go lekalekanya kalotaba ka lehlakoreng le, le sehloa le tlemollahuto ka go lela, gore e be tekatekano ("balans") ye e kgotofatšago ya sengwalwa seo sa gagwe, Sebilwane.

4. KGAOLO YA BONE

4.1 Mongwalelo

4.1.1 Matseno

Kgopolole ye e hlalošitšwe kudu mo kgaolong ya pele. Nepokgolo ya kgaolo ye ke go nyankurela le go tsinkela thetokanegelo ya Sebilwane ge e lebantšhitšwe le bokgabo bja mongwalelo. Mo go ya go senkasenka thuto ya mongwalelo ka botlalo go ya ka fao e hlathollwago ke boramongwalelo, kudu ba sebjalebjale. Jefferson le Robey (1989:66) ge ba senkasenka kgopolole yeo ba fo re:

... the task of the stylistician was then to analyze the contrast between the linguistic structure of the device and that of its immediate context ...

Wo ke wona modiro wo mogolo wa ramongwalelo ge a swaragane le kgwarakgolo ye ya tshekatsheko. Taba yeo e bontšwa ka kgatelelo ya tirišo ya polelo. Biays le Wershoven (1983:227) bona ge, ba thekga taba ye ka go dio re:

When you are examining the overall style of the poem, consider the level of language and sentence structure of the poem. Does the poet use deceptively simple language to express complex ideas? Or are both the language and the ideas comparatively simple to grasp? Is the sentence structure complicated, is the language elevated and formal?

Banyakišiši bao ba bolela go ba gona ga tebanyo ya monyakišiši le phapantšho di se kae tša mongwalelo; ga

ba ešo ba hlaloša kgopolo ye, mongwalelo. Ka fao, se bohlokwa thutong ye ke go tseba gore mongwalelo ke eng; bohlokwa bja wona mo dingwalong gona ke eng; mongwalelo o lemogwa bjang; go nyakišiša mongwalelo go tlo tšeа tsela efe; bjalogjalo. Dipotšišo tšona tšeо le tše dingwe tše re tlogo di lemoga ge ditaba tšeо ka moka di bolelwa, di swanetše go hlalošwa pele.

Potšišo ya mathomo ye re nyakago go e araba ke ya go re: Na mongwalelo ke eng? Céline o lebantšha mongwalelo le khiduego. O re (1974:934) :

"Les idées, rien n'est plus vulgaire, Les encyclopédies sont pleines d'idées, il y en a quaranté volumes, énormes, remplis d'idées ... Ce n'est pas mon domaine, les ideés, les messages. Je ne suis pas un homme à message. Je ne suis pas un homme à ideés. Je suis un homme à style."

Ge a hlaloša mongwalelo gona o re (1974:933) :

"Vous savez dans les Écritures il est écrit: 'Au commencement était le Verbe.' Non! "Au commencement était l'émotion. Le Verbe est venu ensuite pour remplacer l'émotion ... On a sorti l'homme de la poésie émotive pour le faire entrer dans la dialectique, c'est-à-dire le bafouillage, n'est-ce pas?"

Céline o re begetše se mongwalelo o lego sona; gomme yoo bjale a yago go hlaloša kgopolo yeo ke Ingarden (1960:314) ge a lebantšha mongwalelo le "die metaphysischen Qualitäten" tša sengwalo. O re:

Das literarische Kunstwerk erreicht seinen Höhepunkt in der Offenbarung der metaphysischen Qualitäten.

Dikhwalithi tše o re ke "Wesenheiten" gomme gape a ba a re ke 'das Erhabene, das Tragische, das Furchbare, das Erschütternde, das Unbegreifbare, das Dämonische, das Heilige, das Sündhafte, das Reizende, das Leichte, die Rühe", bjalobjalo. Bohlokwa bja "die metaphysischen Qualitäten" tše ke yona tšweletšo ya khuduego. Mabapi le mongwalelo, Groenewald yena o gatelela kgopolo ya seswai. Ge Groenewald (1991:75) a fahlela kgopolo ya seswai sa mongwalelo, ka gore yena o bona mongwalelo o theilwe ka diswai tša mongwalelo ("style markers"), o dio re:

Die stylkenmerk is 'n linguistiese element wat aan die outeur se bedoeling gestalte gee.

Ge e le gore nnete gona mongwalelo o bohlokwahlokwa go ya ka fao o begwago ka gona ke borateori ba re boletšego ka bona, kudu Céline, gona fa go tlo hlokomelwa go be go kwešišwe, maikemišetšo a renna. Kerkhoff (1962:16) o hlaloša ka mo re kgonago go lemoga mongwalelo ge re bala sengwalo, o re ke:

... ein Zusammenspiel von Strukturen und Form-qualitäten, die sich an einzelnen Bestandteilen des Textes erweisen.

Go ka bopa 'Zusammenspiel' go swanetše go ba le lebakanyalanyi ("koördinende faktor") leo re ka rego ke moko wa ditaba; taba yeo mongwadi a swanetšego go e bea pele ga mahlo a mmadi gore a e lemoge. Go ya ka Kerkhoff, go na le dielemente tša mongwalelo mo sengwalweng. Tšona dielemente tše tše setaele, tše

di bopago polelo yeo e dirišwago, ke sona setlabelo sa polelo yeo e logagantšhwago ke moko wa ditaba woo o thakgago sengwalwa sa go ba le maikutlo. Kerkhoff o re go na le mahlakore a mararo ao a ka hlathollwago ge go bolelwa ka ga dielemente tša mongwalelo. Ka gona, mabapi le taba yeo o dio re:

... den Ausdruckswert, das ist der bewuszte oder unbewuszte Stilwille des Verfassers; die eigentliche Stilerscheinung, die existiert, und schlieszlich den Eindruckswert, die Stilwirkung beim Empfänger. (1962:27)

Ka go lemoga tše, mmadi ke gona a ka kgonago go šupa ('identify') dielemente tša mongwalelo ge a sekaseka sengwalo. Mediro goba ona mahlakore ao a mararo a phapantšho (kgopolو ye e sa tlo hlalošwa ka morago) tša mongwalelo e tlo lemogwa gabedi, ka gobane e latelana ka tsela ye e itšego. La mathomo diphapantšho di lemogwa ge go ngwalwa; la bobedi di tlo lemogwa ge go balwa. Yona taba ye ke ye bohlokwahllokwa ka gobane e laola tshepedišo ya nyakišišo. Ke gore ge monyakišiši a thoma go bala polelo yeo o tlo lemoga:

- (a) Diphapantšho ka gobane di tšwetša tebanyo ya mongwadi pele.
- (b) Diphapantšho ge di bonagatša mongwalelo.
- (c) Diphapantšho ge di lemoša mmadi tebanyo ya mongwadi.

Bjalo ge, ge monyakišiši a thoma go sekaseka polelo yeo:

- (a) O lemoga diphapantšho ka gobane di mo lemošitše tebanyo ya mongwadi.

- (b) O kgetha diphapantšho tšeо.
- (c) O hlaloša mongwalelo ka go lebantšha diphapantšho tšeо le moko wa ditaba.

Go kwešiša seo se yago go hlalošwa fa ka botlalo, go tlo tsomega gore go hlathollwe ka botebo kgopolو ya thuto ye re boletšego ka yona ka godimo, mongwalelo. Ge go sekasekwa setaele go tlo lemogwa polelo, gobane mongwalelo o theilwe godimo ga polelo. Polelo ye go bolelwago ka yona mo ke ya go tiiša moko wa ditaba. Go boloka lesea tseleng ya go ya badimong; yona taba yeo e lego wona molaetša wola wa Letlaka go MmaMorati wa go boloka ngwana ka polokego gore le yena a tle a kgone go fihla badimong. Ka yona polelo ye mongwadi o swanetše go dira segwera gore a ikgweranye; ee, a itswalanye le mmadi ka gobane setaele se ntšha khuduego. Mo re ka botšiša gore ke khuduego ya mohuta mang ye e tlogo tšwetša moko woo wa ditaba pele. Ye ke tebanyo ya nyakišišo yeo.

Go kwešiša mongwalelo ka bophara le bopepetla go feta ka fao go šetšego go boletšwe mo, go ya go sekasekwa setaele (*sa Sebilwane*) ka go no tsopola temana goba methalotheto e se mekae, gomme tshepedišo ya ditaba e tla ba ye e latelago:

- * Tsopolo ya temana (methalotheto e se mekae).
- * Kakaretšo ya temana yeo.
- * Papetšo ya tsopolo yeo le kakaretšo yeo gore go lemogwe dipharologantšho tša setaele.
- * Go hlathollwa dipharologantšho tšeо tša mongwalelo.

4.1.2 Tsopolo ya methalotheto

Bjale ka ge re šetše re boletše go tlo tsopolwa methalo e se mekae. Groenewald (1991:16) o no re ge

a tiišetša seo go bolelwago mo ka sona mabapi le tsopolo, a re:

Tsopolo yeo monyakišiši a e kgethago e swanetše go ba ye bohlokwa mabapi le thulaganyo ya padi (thetokanegele) ye e sekasekwago.

Go swanetše go ba mabaka a a itšego ao a dirago gore monyakišiši a kgethe temana: Temana yeo e swanetše go lebana le moko wa ditaba, gobane ge gona go ka se be bjalo, gona temana yeo e ka se hole selo; temana e swanetše go lebantšhwa le moko ka ge o laola kgetho.

Go ya ka maikemišetšo a lengwalonyakišišo le, tsitsinkelo le nyankurelo di swanetše go lebana le temana (methalotheto) ye e lekantšwego goba e kgaotšwego ("limited") gore go tle go kgonwe go nyakišiša go sa tlogelwa selo. Groenewald (1991:75) o thekga taba ye ka go no re:

Die teks kan in sy geheel geneem en ontleed word, wat in die praktyk uiteraard 'n reusatige opgaaf tot gevolg kan hê. Gedagting daar aan dat die onderdeel noodwendig die kleur van die geheel in hom dra, is dit vir die ondersoeker veel eenvoudiger om slegs 'n enkele versigtig-gekose teksgedeelte te ontleed en te beskryf.

Temana ye e kgethetšwego tsopolo mo go Sebilwane ke ye:

Sellwana sa ngwana se sepediša madi agwe,
Pelo e llela go mo khuparetša sehubeng sagwe
A retologa ge a bona a šitwa MmaMorati,
A retologa a leba motseng. (letl.21)

E lebane le ge go thoma tšwetšopele ka gobane MmaMorati o tsoma lesea morago ga tlhaselo. Gohle go senyegile gomme go šetše batho ba babedi fela - lesea le MmaMorati. Ka go realo tsopolو e lebane le thulano. Fa go lemogwa gore bohlokwa bja lesea le MmaMorati bo lebane le thulano. Methalotheto ya mathomo ye mebedi e lebane thwii le bophelo (MmaMorati le lesea); mola methaladi ya mafelelo ya tsopolو yona e lebane le tshenyo. Ke ka fao tsopolو e nepagetšego.

Gape methaladi yeo e lebane le baanegwa ba: MmaMorati le lesea; ke bona baanegwathwadi. Tsopolو yeo e bohlokwa kudu ka go re:

- MmaMorati ge a ekwa ngwana wa gagwe a lla, o šitwa go mo hlakodiša kotsing yeo e mo wetšego.
- Ka taelo ngwana o lebane le bophelo, mola MmaMorati yena a lebane le lerato leo a swanetšego go rata lesea la gagwe ka lona.

Ka go akaretša go ka thwe tsopolو ye e lebane le moko wa ditaba ka gore lesea le MmaMorati ke bona ba bohlokwahlokwa thetong ye. Bobedi bja bona ke dikai, ka gore lesea le emela bophelo mola MmaMorati yena a emela lerato. Tšeo di šetše di kgonthišitšwe kgaolong ya boraro.

4.1.3 Kakaretšo ya temana

(a) Dipeelano ge go akaretšwa ("voorwaardes ...")

Ka lebaka la gore polelo ye nngwe le ye nngwe e bolela ditaba gammogo le maikutlo/khuduego ya mmoledi, re swanetše go akaretša polelo yeo ya Fela ka tlhokomelo ye kgolo gore kakaretšo yeo e bolele ditaba fela. Ke ka lebaka leo go nago le dipeelano tše pedi tše di laolago go akaretša temana yeo. Tšona ke:

- Go akaretša ditaba fela gore khiduego/maikutlo a se lemogwe.
- Go akaretša ditaba ka botlalo.

(b) Tshepedišo ya go akaretša tsopolo ya methalotheto yeo:

Groenewald (1991:76) o re ge temana e swanetše go akaretšwa tshepedišo e tlo laolwa ke taba ye:

Dit beteken dat die leser by die lees van die teks eers tot dié rou materiaal of inhoudslaag moet deurdring om dit hierna, met inagneming van die gestruktureerdheid daarvan, asook die vertelstrategie en tema in oordele of andersins in emosioneel-neutrale terme uit te druk, sodat die styl van die outeur hierna beskryf kan word.

Ke ka lebaka leo monyakišiši a swanetšego:

- Go kgetha mantšu a a tlogo akaretša ditaba ka tlhokomelo ye kgolo go re maikutlo a mongwadi a se be gona.
- Go šomiša mafokwana a a se nago mošito goba lebelo (le ge e ka ba se sengwe) se se laetšago/šupago khiduego: Go phetha taelo yeo go tlo šomišwa mafokwana:
 - A makopana
 - A a nago le sediri + lediri + sedirwa, le ge e ka ba sediri (+ lehlathi) + lediri + sedirwa (+lehlathi) (+ lehlaodi). Fela go tlo hlokamelwa gore khiduego e se ke ya bolelwa.

(c) Go akaretša

Go ya ka ditaelo tše di boletšwego ka mo godimo, re yo akaretša methalotheto ye mene yeo e tsopotšwego. Dikgato šedi:

- **Sellwana sa ngwana**

Ka kakaretšo e swanetše go ba **sellwana se lesea**, (empa e sego **sellwana sa ngwana**).

- **sellwana se sepediša madi agwe**; ke gore o a tshwenyega.
- **Pelo e llela go mo khuparetša sehubeng sagwe**. Methaladi ye mebedi yeo e ntšha pelaelo, pelobohloko ya MmaMorati fela. Ke ka lebaka leo e akaretšwago ka go re:
... se a mo hlobaetša.
- **A retologa ge a bona a šitwa MmaMorati**.
A retologa a leba motseng.

Methaladi yeo ye mebedi le yona e bolela taba e tee fela, ka gore MmaMorati o tsoma ngwana. Le ge re ka re o (MmaMorati) mo tsoma ka phišegelo ye kgolo. Bjale re yo akaretša methaladi yeo ka go re:

MmaMorati o tsoma ngwana.

Ka yona tsela yeo methaladi ye mene yeo e ka akaretšwa ka mafokwana a mabedi a:

Sello sa lesea se a mo hlobaetša.
MmaMorati o tsoma lesea.

Seo se lemogilwego mo ke gore lefoko le lengwe le le lengwe le lebantšhwa le taba ye e itšego mo tsopolong.

Yona taba yeo e no thekgwa ke Groenewald (1991:70) ka go re:

Vir elkeen van hierdie stellings is dié dele uit die teks wat op hom betrekking het, geselekteer en hiervolgens word die stilistika uitgewys en geïnterpreteer.

Aga, tsopolo yela ya methaladi ye mene bjale e akareeditšwe ka mafoko a mabedi ao re boletšego ka ona, ao e lego therešo yeo e sa kakwego gore a hloka khuduego. A hloka maikutlo ka gore temana ga e sa le theto empa ke ya mehleng ("non-poetic text"). Go tlo lemogwa gore bjale ka kakaretšo yeo re **nyaka** go ntšha ditaba goba diteng **fela**.

4.1.4 Papetšo ya tsopolo le kakaretšo ya tsopolo

- * Ka boripana go tlo no lemogwa diphapantšho fela. Se se lemogwago ka tsopolo mo, ke gore yona e bopilwe godimo ga metara, mola kakaretšo yona e hloka lefetla goba khuetšo ya lefetla la metara.
- * Tsopolo e na le maatla a maikutlo/khuduego yeo e rotogago ka bottlalo tsopolong yeo e itšego, mola kakaretšo ya yona (tsopolo) e hloka maikutlo/khuduego ka gore yona e dio begwa thwii ka mokgwa wa tlwaelo. Ke pego ("stelling") ya ditaba fela.
- * Tsopolo e na le go fo swantšha ditaba ka tsela ya diswantšho, go no swana le MmaMorati ge a emela lerato, mola kakaretšo e swantšhago ka gona, ka goo, ge go bolelwa ka mohlala, MmaMorati goba sello, di no tšwelela ka lona lebopo (seswantšho) leo.
- * Tsopolo ke temana yeo go yona go retwago ("poetic text"), mola kakaretšo ya tsopolo yona e no ba dipego ("stelling") tša ditaba goba mafoko goba temana yeo go sa retwego ("non-poetic text").

Mo go tlo lemogwa gore papetšo e tšwetša khuduego pele. Khuduego ye e tlo lemogwa ka dipharologantšho tša setaele.

4.1.5 Diphapantšho tša mongwalelo

Morago ga ge monyakišiši a seno tsopola temana, a e akaretša ka mafoko a go hloka khuduego, a be a bapetša tsopolo yeo le kakaretšo ya yona, o napile, go ya ka Groenewald (1991:79) :

... (he) then proceeds in detecting the style markers interpreting the facts thematically.

Fela pele re ahlaahla phapantšho anke re re swari kgopololo ya leswao la mongwalelo ("style marker"). O (1991:80) tšwela pele go hlalosa go re ke:

... a linguistic element which conveys the author's intention. Style, therefore, becomes a reality only when the style markers are thematically coordinated within the text.

Le ge kgopololo ye e le gore e boletšwe mo, ka ge e le yona mothekgi wa phapantšho ya mongwalelo, ke gore ge go bolelwa ka diphapantšho tša setaele, go šupša yona kgopololo ye. Mongwalelo o swaiwa ka diphapantšho. Phapantšho go thwe ke lereo leo le kgethologanyago selo go dilo tše dingwe. Serudu (1989:42) yena o hlaloša kgopololo ye go re:

... ke mokgwa wo e sego wa tlwaelo wa go diriša mantšu go tšweletša tlhaloso ye mpsha, yeo e nago le maatlakgogedi goba e gatelelago se se bolelwago.

Groenewald (1992:30) yena o re lemoša gore dipharologantšho tša setaele ke tšona di lemošwago mmadi tebanyo ya mongwadi, ke gore seo mongwadi a se lebantšego ge a ngwala sengwalo. Ke ka lebaka leo Groenewald (1991:6-7) a nogo re:

Setaele ke kamano/tshwaragano/kgokagano ya dipharologantšho/dika tša setaele

- Kamano/tshwaragano/kgokagano yeo e lebane le moko wa ditaba/morero.
- Dipharologantšho/dika tša setaele di hwetšagala polelong. Ke modumo, segalo, fonimi ya botelele, mantšu, dikutu tša mantšu, dikafoko, mafoko le popopolelo ge mongwadi a di lebantšha le moko wa ditaba/morero.

Dikapolelo, mošito, lebelo, bj.bj. ke tšomišo ya diphapantšho/dipharologantšho/dika tša setaele.

Ge go sekasekwa dipharologantšho tšeо go tlo lemogwa:

- Medumo le melodi. Ge go bolelwa ka melodi go no bolelwa ka mošito le tempo, gomme e lebane le: mantšu, dikafoko le mafoko. Ge go bolelwa ka medumo gona go bolelwa ka: ditumanoši, ditumammogo le dikatumanoši.
- Kamano ya tlhalošo. Yona e akaretša popapolelo, ditlhalošo tša mantšu, papetšo le phapantšho tšeо e lego dikapolelo.
- Poeletšo, yeo e bolelago sekafoko, lentšu le kutu le mofime.

Diphapantšho tše tshekatshekong, di tšweletša khiduego e lego tlhompho, lerato, lešoko, bonolo, bolo, toka,

bjalobjalo ka gore ke tšona dipharologantšho tše di tšwetšago moko wa ditaba pele - moko woo e lego go hlokomela ngwana ka lerato gore MmaMorati le yena a kgone go goroga ka polokego badimong. Khuduego yeo e lebane le mongwadi/mmoledi ka gobane:

- E tšwetša maikutlo a gagwe pele mabapi le moko wa ditaba.
- E tswalantšha mongwadi/mmoledi le mmadi.

Diphapantšho tše di ya go arolwa ka dikarolo tše pedi ge di sekasekwa:

- Mošito le tempo
- Diphapantšho tše dingwe.

4.1.5.1 Mošito le tempo

Go thwe go elela ga molodi wa sereto le ge e ka ba kanegelo, go bitšwa mošito. Kelelo ye go bolelwago ka yona, e laolwa ke segalo sa lentšu le ka fao le ka telefatšwago ka gona ge le bitšwa ("pronounced") mo mothalothetong ge go retwa goba ge go balwa goba go bolelwa. Heese le Lawton (1983:13) ba re ge ba hlatholla kgopololo yeo go re:

... a word meaning 'flow', can perhaps best be defined as the sense of movement created by the writer's use of emphasis and tempo.

Ge ba tlaleletša taba yeo ya kgatelelo, Woolfe le Hampton (1984:199) bona ba no re:

Rhythm is the space of which the words flow,
where you pause, where the emphasis falls.

Milubi (1983:9) o tloga a kwana gabotse le borateori ba ka gore o dio bea taba ya gagwe ka go re:

Rhythm is an effectual movement of "flow" that is brought about by the poet's use of emphasis and tempo.

Go tla lemogwa gore go ya ka Woolfe le Hampton (1984:199) patrone ka moka ga yona ya modumo mo seretong, e na le khuetšo ye kgolo mošitong;

All the sound patterning in a poem affects the rhythm, which will stumble or flow, speed up or slow down, depending on the use of hard or soft sounds, long or short words, repetition, rhyme, etc.

Mošito wo wo boima goba wo bobebe goba woo o tšweletšwago ka poeletšo (kgopolo ye e tla bolelwa ka morago) goba mantšu a matelele goba a makopana, goba woo o ka bontšhwago ka modumo wa godimo goba wa fase, ke wona wo re o thabelago ka ge o re tsikinya maikutlo. Go thekga seo Richards (1987:229) o okeletša ka go re:

... a rhythm of the mental activity through which we apprehend not only the sound of the words but their sense and feeling.

Ge a hlatholla seo mošito o lego sona, de Groot (1946:19) o dio thoma ka go re:

Hieruit kan men eigenlyk afleiden wat dan wel het meest wezenlyke van rhythme in psychologische en aesthetische zin is: een afstand van een bepaalde lengte tussen twee

kernen van intensiteit; die afstand is ongeveer drie-kwart seconde.

De Groot o gateela "psychologische" le "aesthetische". Ka tšona o hlatholla atmosfere yeo e ka rwalwago ke mošito. O bolela ka ga kgopololo goba maikutlo ("psychologische") le go kgahliša ("aesthetische") tšeо ka mošito di ka lemogwago bjalo ka diphapantšho tša setaele.

Tempo yona e no sepelelana le mošito, ke kgeswa le šago, le ge e le gore yona e swaragane kudu le nako. Ge motho a bolela ka tempo o lebiša dipharologantšho tša lebelo/tekanyo ("characteristic rate") go swana le botelele le bokopana bja lefoko goba mothalotheto. Tempo e laolwa ke botelele bja lefoko/mothaladi/mothalotheto/sekafoko. Mohlala:

- | | |
|-----------------------------|-----|
| (1) | (2) |
| (a) Dikgomo di a fula | (7) |
| le | |
| (b) Dikgomo di fula thabeng | (9) |

Nako: Go tloga go (1) go fihla go (2) - go a swana le ge e le gare ga (a) le (b). Phapano gare ga (a) le (b) ke gore (b) e na le lebelo ka gobane dinoko tše (9) di no lebantšwa le tše (7).

Ka gona e tla ba nepišo ge go ka thwe tempo e amana le go phakiša le go nanya polelong. Tempo ya sereto yona e laolwa ke:

- (a) Mošito wa metara,
- (b) Mošito wa popafoko.

Mabapi le dinoko le dihloa tšeо tša maphoto a mošito:

- Ge e le dinoko tše ntšinyana, tempo ke ya lebelo.
- Ge e le dinoko di se kae fela, tempo ke ya go nanya.

Dihloa tšona di laolwa ke mellwane ya dikafoko le palo ya dinoko. Re sa tlo bolela ka ga taba yeo ge re sekaseka mošito le lebelo tša popafoko.

Kgopolو ya metara e ka se hlalošwe fa ka ge e hlatholotšwe kgaolong ya pele; fa go tlo fo hlathollwa popafoko. Fromkin le Rodman (1983:200) ba re ke patronе ya lefoko mo polelong:

That part of our linguistic knowledge
concerns the structure of sentences ...

(a) Mošito wa metara

Mošito wa Sesotho sa Leboa o laolwa ke botelele bja senoko sa pele go sa mafelelo. Mohlala, go tla bontšhwa mošito wa tsopolo (methalotheto) ka moka:

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Sellwa:na sa ngwa:na se sepedi:ša ma:di a:gwe

3| 3↓ 5| 2| 2| 1|

Pe:lo e lle:la go mo khupare:tša sehube:ng sa:gwe

1| 4| 6| 4| 2| 1|

A retolo:ga ge a bo:na a ši:twa MmaMora:ti

4| 4| 3| 5| 1|

A retolo:ga a le:ba motse:ng

4| 3| 3| 1|

Mošito wa metara ke wa go tiiša metara fela. Mošito wo bohlokwa thetong ye ke wa popafoko; ke wona woo o tlogo sekasekwa.

Mošito le lebelo tša popafako

Ge go sekasekwa mošito le lebelo tša popafako di ya go lebanywa le:

- Botelele bja methalotheto.
- Ge lebelo le laola dihloa tša mošito

Eupša fa re tlo thoma ka go hlaloša lebelo fela (fela ga le hlathollwe).

- * Gape mo bjale re ya go thoma go hlatholla diphapantšho tša mongwalelo woo.
- * Taba ya bobedi : Mongwalelo woo o lebane le khuduego ye bjang, ke gore diphapantšho tše di tšweletša khuduego efe le gona ye bjang?
- * Re yo lebantšha khuduego yeo le moko wa ditaba.

Re thoma ka botelele bja methalotheto ge re tsitsinkela:

(i) Botelele bja methalotheto

Re tšea tsopolo ya rena:

1. Sellwana sa ngwana se sepediša madi agwe (dinoko tše 16)
2. Pelo e llela go mo khuparetša sehubeng sagwe (dinoko tše 18)
3. A retologa ge a bona a šitwa MmaMorati (dinoko tše 17)
4. A retologa a leba motseng. (dinoko tše 11)

Mothaladi wa (1) o na le dinoko tše 16, wa (2) o na le tše 18, wa (3) o na le tše 17, mola wa (4) o na le tše

11. Methaladi : (1) le (3) e nyakile go lekana ka dinoko ka fao lebelo la gona le lona le nyakile go lekana. Phapano ka tempo e bonala gabotse magareng ga methaladi: (2) le (3) ; ka lebaka la phapano ye kgolo yeo ya dinoko tša methaladi yeo. Phapano ye kgolokgolo ya lebelo e bonala magareng ga methaladi ya (2) le ya (4). Lebelo la mothaladi wa (2) le a phakiša ge go bapetšwa le la methaladi ye mengwe. Mothaladi wa (4), lebelo la gona le a nanya ge le lona le bapetšwa le la methaladi ye mengwe, ka lebaka leo le gatelela phišegelo ya MmaMorati, go swara thipa ka bogaleng. Ka yona tsela yeo ya patronye ya mošito le lebelo go tšwetšwa pele moko wa ditaba.

(ii) Ge lebelo le laola dihloa tša mošito

Lebelo leo ge le sekasekwa le ya go bolelwa ge le laolwa ke dikgoro le dikhutšo. Go kwešiša se re yo tsopola temana gape.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| | 7 | 9 | |
| (a) Sellwana sa ngwana se sepediša madi agwel | 6 | 6 | |
| (b) Pelo e llela go mo khuparetša sehubeng sagwel | 5 | 4 | 5 |
| (c) A retologa ge a bona a šitwa MmaMorati | 5 | 3 | 3 |
| (d) A retologa a leba motseng | | | |

Sekana se (|) se emela khutšo ye nnyane, mola se (|) sona se emela khutšo ye kgolo. Mafoko (a) le (b) a bontšha go hlobaela ga ngwana. Mola (c) le (d) a fapantšha go šitwa ga MmaMorati ka baka la tshenyo; le ge a šitwa o swara thipa ka bogaleng. Ka fao lebelo le gatelela phapano yeo.

Mothaladi wa (b) o phakiša go feta yeo ye mengwe, mola wa (c) le wa (b) e nyakile go lekana ka lebelo gomme wa (d) wona o nanya go feta yeo ye mengwe; ka fao go nanya fao go gatelela dikgopololo tše di itšego ka tsela ye nngwe go tšwetša pele moko wa ditaba.

Go tlo lemogwa gore dikhutšo tše (re boletšego ka tšona ka godimo) ga di lekane ka lebelo (le tšona) ge di bapetšwa. (a) (dinoko tše 7 le tše 9) ge e bapetšwa le (b) (dinoko tše 6, tše 6 le tše 6) go tlo lemogwa gore (a) e a phakiša mola (b) e nanya. Ge go bapetšwa karolo ya mathomo ya (a) (e na le dinoko tše 7) le karolo ya bobedi ya (a) (e na le dinoko tše 9), le gona go na le phapano ya lebelo: Karolo I, e a nanya, mola karolo II, yona e phakiša. Karolo I, e a nanya, ka lebaka leo e gatelela sellwana sa lesea la MmaMorati. (b) Ke gore dinoko tše tharo tša yona, di a lekana ka lebelo: Pelo e llela (dinoko tše tharo tša yona, di a lekana ka lebelo : Pelo e llela (dinoko tše 6) go mo khuparetša (dinoko tše 6) sehubeng sa gagwe (dinoko tše 6). (c) (Dinoko tše 5, tše 4, tše 3 le tše 5) ge e bapetšwa le (a) goba (b) e a nanya ka gore go gatelelwa tše MmaMorati a di bonago - tshenyego. MmaMorati le yona, mo go (c) ka tlwaelo e swanetše go ema mathomong a lefoko, gomme fao e beilwego gona e tšwela pele go diegiša lebelo. Ka go bea MmaMorati mafelelong, e hlola gore go be mollwane wo mogolo wa khutšo magareng ga karolo ya boraro le ya bone ya mothaladi wa (c). Mollwane wo o diegiša lebelo. Palo ya dikarowlana (tše nne) tša mothaladi le yona e diegiša lebelo. (d) e nanya go feta methaladi ka moka, ka fao e gatelela lebelo - e gatelela dikgopololo ka mokgwa wo mongwe. Go ka akaretšwa ka gore, ka go dira bjalo moreti o gatelela lerato le tlhompho (khuduego) go tšwetša pele moko wa ditaba.

4.1.5.2 Diphapantšho tše dingwe (tša popafoko)

Bjale go latela dipharologantšho tše di lebanego le dipopapolelo (tše dingwe). Tšona di ya go ahlaahlwa ka go latela lenaneo le le latelago:

1. Sellwana sa ngwana se sepediša madi agwe

- Sellwana : -ana
- Sellwana sa ngwana : Poeletšo
- Sellwana se sepediša madi (e sego pelo) : sekapolelo

2. Sellwana sa ngwana se sepediša madi agwe Pelo e llela go mo khuparetša sehubeng sagwe

- Pelo e ll(el)a (mothofatšo : sekapolelo)
- Llela + go : sehubeng (+modirišo-go + modirišopego)
- Sellwana : llela
- agwe : sagwe di kopantšha methalotheto yeo ka tsela ya tshwantšhišo

3. A retologa ge a bona a šitwa MmaMorati A retologa a leba motseng

- Go tsoma lesea
- Go na le magato a 2 (methalotheto ye 2) :

Legato la I

(a) A retologa ge a bona a šitwa MmaMorati:

- Go palelwa : (i) tatelano ya madiri
(ii) ge + medirišo
- Khuduego : MmaMorati (kwelobohloko)

(b) A retologa ...

- A retologa a leba motseng
- Poeletšo (retologa)
 - (i) Go bapetša ... ge e a bona a šitwa
... a leba motseng
- A bona tshenyo a šitwa ke tshenyo(motseng)
- Pheto : A retologa ke poeletšo e sego
boipoeletšo
 - (ii) Go kopantšha (Groenewald):
 - A retologa ge a bona a šitwa MmaMorati
a leba motseng (tiragalo e tee)

Legato la II

A retologa a leba motseng

- Kgotlelelo (i) Poeletšo ya retologa
 - (ii) Modirišo
 - (iii) Go hlokega ga lekgokanyi
 - (iv) Tlogelo (MmaMorati):
A retolo ge a bona a šitwa
MmaMorati.
(MmaMorati) a retologa a leba
motseng.

Khuduego:

Go thoma karolwana ye nngwe: Ya pele ke go ngwala diphapantšho tša setaele fela, moo go thoma tlhathollo ya diphapantšho tšeо.

Go fapantšwa methalotheto ye 2 (ya mathomo) le ye 2 (ya mafelelo). Phapantšho ya mathomo e lebane le -ana. Re tlo e bolela gararo:

- (a) Ge e le moselana wa **sellwana**.
- (b) Ge tlhaloso ya yona e gatelelwa: **Sellwana** sa **ngwana**.
- (c) Ka moo Fela a e šomišago ka gona.

- **Sellwana** : -**ana**

- (a) Mongwadi o diriša nyenyefatšo ya **-ana**, e sego ya **-anyana/-nyana**.

* **-ana** = nyenyefatšo + lerato/tlhompho/tumišo:
Mohlala : Sellwana (letl.7) bo- matlalwana,
malengwana, mmaseletswana (letl.5)
bjalobjalo. Go tlo lemogwa gore **-ana** fa e
hlatholla atmosfere/moya - khomolo, khutšo,
bjalobjalo. Mehlala (letl.5) :

Le digwašagwaša tša megaditswana, ...

Tša senanatswi le mmaseletswana, ...

Bekebeke ya ona e ka re mahlwana,

* **anyana/-nyana** = nyenyefatšo + lenyatšo :
Mehlala : mosatšanyana, mmaseletswanyana,
mosadi**nyana**, bjalobjalo. Mehlala ya **-ana** ke
ya go šupa lerato tumišo le tlhompho mola ya
-anyana/-nyana e le ya go laetša lenyatšo.
Moya goba atmosfere yeo e lebane le moko wa
ditaba. Ka lebaka leo e gatelelwa ke
poeletšo ya **-ana** ge moreti a re: **Sellwana** sa
ngwana. Ela hloko: Mafokwana a mangwe
thetokanegeelong ye ke a makopana; a hloka
mošito le go thelela. Mafoko a mohuta woo
a tseba go lapiša mmadi ge a šomišwa kudu
goba ge a šomišwa ka ntle le tebanyo.

- (b) Moreti o gatelela **-ana** ka poeletšo : **Sellwana** sa **ngwana**.

(c) Go šomišwa ga -ana go tletše. Mehlala:

Moselana wa -ana o dirišitšwe ka boati mo pukung ye:
bomatlalwana (letl.5).

Mongwadi mo o šupa nogá; selo sa go tšhoša, ka tsela ya tlhompho, tumišo le lerato ka baka la gore go yo belegwa lesea le bohlokwa , kgoši. Gona moo letlakaleng leo, go na le mantšu ao a nyenyefaditšwego go šupa lerato, ao a gatago ka mošito o tee le bomatlalwana: malelengwana, mmaseletswana, ditšošwan(e/a) (letl.5), mahlwana, sellwana, metsana, mollwana, botsana, dithamana, malakabjana (letl.7) bjalogbjalo.

Kakaretšo

Nyenyefatšo ka moselana wa -ana e ka laetša lerato, tumišo, bonolo, tlhompho, phišego, bjalogbjalo, goba gape e ka bontšha poeletšo ka go nepiša kgopoloo goba dikgopoloo tše di itšego. Gapegape go na le nyenyefatšo ka go nepiša kgopoloo goba dikgopoloo tše di itšego. Gapegape go na le nyenyefatšo ya moselana wa -anyana/-nyana go bontšha lenyatšo. Nyenyefatšo ye ga se ye ntši mo pukung mola ya -ana e phasaletše le puku ye go gatelela khuduego ya mongwadi goba molaodiši. -ana: e laetša tebelelo ya molaodiši mabapi le lesea. Molaodiši o na le lerato. O gapeletša mmadi, ka tsela ya tebelelo ya maikutlo, yeo ya gagwe.

Phapantšho ya bobedi e lebane le sellwana ge e le sekapolelo.

Sellwana se sepediša madi ...

Thutafisiolotši e re se se sepedišago madi mo ditšhikeng tša motho ga se sello, ke pelo. Fela mmadi

o tseba gore lefoko leo la ka godimo, ke sekapolelo ka gobane moreti o rata go hlalosa khuduego ya MmaMorati.

Ela hloko: Rena babadi ga re na taba le khuduego yeo ya moanegwa, MmaMorati: Khuduego yeo e lebanego le nyakišišo ya rena ke ya moreti ka boyena. Lefoko leo le nyaka gore: Ge MmaMorati a ekwa ngwana wa gagwe a lla, o a tšhoga, a ba a ferekana maikutlo. O tlala tlhologelo le phišegelo tše di hlabago pelo ya gagwe ka mesebe ye bogale. Ka go realo pelo yeo e sepediša goba e ediša madi a gagwe ka lebelo ka mo ditšhikeng. Ka lona lebaka leo re re Sellwana ke sekapolelo sa go bitšwa tshwantšhišo: Sellwana ke pelo, se sepediša madi. Maatla a tshwantšhišo a letše godimo ga papetšo ya dilo tša go se swane tše pedi goba go feta fao. Borateori ba Heese le Lawton (1983:63) ba re:

The effect of metaphor depends on seeing a point (or several points) of similarity in two otherwise dissimilar things. In a moment of imaginative insight the poet perceives this similarity and creates a figure of speech which makes the comparison by implication.

Lefoko leo: Sellwana se sepediša madi, le hlaloša masetlapelo, mahlomola, pelaelo, phišegelo le kwelobohloko tša MmaMorati. Fa moreti o hlatholla ka go široga; ke gore bothata bjo bja MmaMorati bo hlalošwa ka mokgwa wa pebofatšo. Serudu (1989:38) o hlaloša kgopolole yeo, pebofatšo, go re:

Ke sekapolelo seo go sona go dirišwago mantšu a ditlhaloso tše bobebe sebakeng sa ao a nago le maroga goba a ka kgopišago motheeletši.

Fela o hlompha MmaMorati; o mo hlompha ka lebaka la kwelobohloko, manyami le phišegelo tša gagwe. Ga go phošo ge re re : Sellwana ke pelo; ka gobane mothalo-theto wa go gatelela woo, o tiiša taba yeo, ka gobane pelo še, Fela o a e šomiša.

Pelo ke phapantšo ya boraro, ka gobane le yona ke sekapolelo. Taba yeo e lemogwa ge Fela a re: Pelo e a lla. Pelo ke mothofatšo; ke MmaMorati, ka gobane go bolelwa ka ga MmaMorati. Bobedi bja methalotheto yeo e bolela taba e tee. Taba yeo e tiišwa ke ge:

- (a) Go šomišwa dikapolelo, e lego phetolaina, tshwantšhišo goba mothofatšo.
- (b) Methalotheto yeo e kopantšhwa goba e kgokaganywa ke marui : aqwe le sagwe.
- (c) Modirišopego o šomišwa go bobedi bja methalotheto yeo.

Ge re re methalotheto yeo e bolela selo se tee, re bolela go hlobaelwa ga MmaMorati ka lebaka la go tsoma lesea. Ge re bapetša methaladi yeo re bona gore go bolelwa ka ga sello sa ngwana le sello sa pelo. Ge Fela a ngwala ka ga sello, o šomiša leina: Sellwana sa ngwana. Ge a ngwala ka ga sello sa pelo, o šomiša lediri: Pelo e lla. Phapano yeo ke ye bohlokwa, ka gobane leina le šupa senaganwa; lediri le laetša sa popego. Go lla ga ngwana go dira gore MmaMorati a mo gopole. Go lla ga pelo; ke sekapolelo - ke MmaMorati yoo a llago; ka fao go llela fao ke go hlobaela. Taba yeo e tiišwa ge mothalotheto wa bobedi o ka badišišwa gabotse. Mmadi o tlo bona gore go lla ga pelo ke sello se se itšego, ka gobane moreti o šomiša moselana -êla, -êla yeo e šupa lebaka goba tebanyo. Ke ka lebaka leo re ka rego ngwana ke sehlologelwa. Ge mmadi a ka yo hlokomedishiša methalotheto yeo, o tlo lemoga

ka moo semelo sa MmaMorati se hlalošwago ka gona.
Diphapantšho tše bohlokwa mo ke:

- Modiro wa marui.
- Tlhalošo ya dikgopolo tše: Pelo (go beta pelo), madi (wa madi), sehuba (o na le sehuba)
- Khutšofatšo ya marui

2. Sellwana se sepediša madi agwe
Pelo e llela go mo khuparetša sehubeng sagwe

Mafoko ao a mabedi a ka godimo ao, ke selo se tee; ke gore a bolela selo se tee ka gore:

(a) (Mafoko ao) (letl.21):

Sellwana sa ngwana se sepediša madi agwe,
Pelo e llela go mo khuparetša sehubeng sagwe.

A kgokaganywa ke:

- Poeletšo ya aqwe le sagwe.

Marui ao a lebane le poeletšo. Ge go bolelwa ka poeletšo, go bolelwa ka go boeletšwa ga mafokwana goba mantšu goba tšona dikarolwana tše mantšu. Mo poeletšo e ama ditaba tše pedi:

- Go šomiša marui
- Go šomiša khutšofatšo ya marui

(b) Kgokaganyo yeo (ya marui re šetše re boletše ka yona ka godimo) e bapetša sepediša madi le khuparetša sehubeng

Mo go bapetšwa sellwana ge se sepediša madi le ge pelo e llela go mo khuparetša; taba yeo e bolelago selo se

tee: Go hlobaela ga MmaMorati ka lebaka la go tsoma lesea la gagwe. Ge sello a se kwa; se sepediša madi ditšikeng tša gagwe (o a tshwenyega mo moyeng); ke ka fao a fišegelwago go khuparetša lesea leo sehubeng **sa gagwe**. Ka baka la sellwana se (se sepedišago madi ...) o rato khuparetša lesea sehubeng **sa gagwe**. Go khuparetša sehubeng go ka bolelwa go fara, go kweša lesea borutho, ka ge le tsoma tshireletšo. Gape go khuparetša go ka šupa go fepa lesea ka mekgatho ye borutho ya mmalo. Potšišo e ka ba: MmaMorati e ka ba o rato mo khuparetša kae? = sehubeng **sa gagwe**. Yona taba yeo e lebane le sehuba (e sego sehubeng). Sehuba ke madulo a pelo; fao pelo e lego gona. Ka go swantšha go ka thwe sehuba se emela pelo, ya MmaMorati. Potšišo ye nngwe go ka thwe: Sellwana se sepediša madi a mang goba afe? = **a gagwe** (MmaMorati). A ga se madi a yo mongwe re sa mo tsebego, empa MmaMorati ka nama. Ka yona tsela yeo madi le sehuba di a nepišwa. **Madi**: Ke kgonthe goba bophelo (lesea); ke ge re hlokomediša tlhalošo ya **madi** ge lentšu leo le šomišwa polelong ya mehleng kudu dika. Mehlala ya go tiiša kgopololo yeo:

- Ke (ya) wa madi ... (leloko/lešika)
- Re tswalane ka madi. (selo se tee)

Gape re yo lebelela ka moo dika di tšeletšago tlhalošo ya sehuba.

Sehubeng: Ke lefelo la borutho bja lerato goba tshireletšo. Mehlala ya go lebana le sehuba yona še:

- O na le sehuba (kgotlelelo).
- Go itia sehuba (go ikana), bjalogjalo.

Phetho

Ka go realo go tlo lemogwa gore marui ao: Agwe/sagwe a kopanya methalotheto yeo (re šetše re boletše ka taba yeo). Gape a gatelela gore madi le sehubeng ke tša MmaMorati. Go beta pelo ke semelo sa MmaMorati. Go kgotlelela ka lerato e sa le semelo se sengwe sa MmaMorati (o na le sehuba). Marui ao a na le boitsebagatšo. Ke MmaMorati ofe?= Yola yo botho, wa go loka, wa boleta, wa lerato. Polelo yeo ya mohuta woo ya moreti e lebane le khuduego.

Medirišopego

Mafoko a mabedi ao a go bapela ke medirišopego (letl.21) :

Sellwana sa ngwana se sepediša madi agwe,
Pelo e llela go mo khuparetša sehubeng sagwe.

Mafokwana ao gape a kgokaganywa ke tshwantšhišo, (re šetše re boletše ka tshwantšhišo ka godimo). Mo go bolelwa ge sellwana e le tshwantšhišo. Ka fao ge sellwana se re lemošiša gore ke polelo ya mongwadi yo a bolelago ka tshwantšhišo.

- Go lla (sellwana le (go) llela): Moreti o re go lla pelo (e sego motho). Ka go dira bjalo pelo e a kaya. E kaya MmaMorati. Serudu le Kgobe (1985:128) ba hlaloša sekai gore ke ge:

Sereti se ka diriša dikgopololo tša go swana go emela dikgopololo tše di swanago, goba se diriša diswantšhokgopololo kgafekgafe, le ge tlhalošo yeo e fela e swana goba e nyalelane

le dikgopololo tše dingwe, le ge e dirišwa mabakeng a go fapano.

Ka fao ge go ya ka Biays le Wershoven (1988:42) sekai ke ge se sengwe se ema legatong la se sengwe ("something that stands for something else"). Ba tšwela pele go fahlela kgopololo yeo ya bona (1988:42) go re:

When an author uses a concrete, tangible object or scene, and that object or scene stands for more than itself, that author is employing symbolism.

Ashe (1979:128) le yena o no gata mehlaleng ya borateori bao:

Without transcribing reality directly, a story may blend it with imagination in a sort of counterpoint through symbolic or allegorical meaning.

MmaMorati ke yena a hlobaelago go phološa lesea la gagwe. Pelo e swantšwa le MmaMorati; e emela MmaMorati; ke MmaMorati; ka go realo e napile e a **mothofatšwa**. Mothofatšo ke kgopololo ye nngwe ya phapantšho ya moreti go tšwetša moko wa ditaba pele. Ge ba hlaloša mothofatšo Grové le Botha (1979:28) ba re tiragalo yeo e hlolega lebakeng la ge:

... waarin die natuur op een of ander wyse vermenslik word. Die personifikasie kan soms as vergelyking optree, soms as metafoor ook in die gewone spreektaal ...

Heese le Lawton (1983:63) le bona ba bona kgopololo yeo ka yona tsela yeo:

It is that kind of image where the 'something' is not human, ...

Brown (1966:144), yena o tla ka tsela ye nngwe mabapi le kgopololo yeo, yeo mafelelong e kopanago le ya borateori bao. Yena o no re nnete ke gore seswantšho seo se swantšhwago ke mothofatšo ka mehla se fa moyo goba atmosfere (maikutlo) ya motho. Fela o no re: "Pelo e llela ...". Pelo e dirwa motho ka gore e fiwa molomo goba mogolo wa go golola. Ye ke yona khiduego ya mongwadi godimo ga moanegwa, MmaMorati, go tšwetša pele moko wa ditaba.

Phetho

Mafoko ao a na le molaetša wa go swana. A swana ka gobane le la bobedi ("Pelo e llela go mo khuparetša sehubeng sagwe") le hlaloša ka go široga. Ga se tlwaelo go bolela ka mokgwa woo polelong ya rena, ka fao lefoko leo ke sekapolelo. Ke sekapolelo ka gore moreti o nyaka go hlaloša khiduego ya MmaMorati. Go ka thwe moreti o hlompho MmaMorati ka lebaka la kwelobohloko yeo ya gagwe.

Pelo yona ke sekafoko (mothofatšo: e emela MmaMorati). Pelo e llela: e sa le sekafoko (mothofatšo; e sa emela yena MmaMorati). Re re pelo (e llela) e emela MmaMorati ka baka la bogale (mmagongwana o swara thipa ka bogaleng). Taba yeo e bonagala gabotse ge tlhalošo ya pelo mo polelong e ka hlomelwa. Anke re tšee mehlala e se mekae ye re e tsebago yeo:

- Go beta pelo.
- Go ba le pelo.
- O na le pelo.

Moo re lemoga seo pelo e re šupetšago.

Go lla mo go gabedi

- Go lla ga lesea (sello seo ke sa lesea).
- Go lla ga pelo. Mo re šetše re hlalošitše gore pelo e emela MmaMorati.

Sellwana sa lesea ge le lla, se hlobaetša pelo, e lego MmaMorati, ka gore pelo bjale ke sekapolelo.

Taba ye nngwe yeo e swanetšego go hlokamelwa ke ya gore: Ke lebaka la eng ge Fela a šomiša leina, e sego lediri, lefokong la mathomo; ge a šomiša lediri (... e llela) lefokong la bobedi.

Moreti o šomiša **sello** e sego **go lla**; sello ke leina, e sego **-lla** (lediri). Go šomišwa leina go gatelela senaganwa. Senaganwa se ga se amane le nako; ke gore e ka ba ge MmaMorati a gopola go lla ga ngwana. Selllo se e ka ba sa neng kapa neng, empa go lla, moreti o diriša lediri go gatelela popego ("concrete"); go lebane le lebaka e sego nako, gonabjale. Mohlala (letl.21) :

Ngwana a lla ka maleng a thaba,
A loma lepena la nyaka le etšwa madi,

Pelo e llela go mo khuparetša sehubeng sagwe.

Pelo ke MmaMorati (sekapolelo), ke gore ke ge **pelo** e le sekapolelo. Gona le **llela** e swanetše go ba sekapolelo, re ka re ke go hlologela. Ke lebaka le **lengwe** leo Fela a šomišago **lediri**, e sego leina, **sello**, bokasekapolelo. Ka go bapetša fao go gatelelwā ditlhaloso tša methaladi yeo. Ra re go llela fao ke go lla ge go na le lebaka goba tebanyo. Tebanyo goba lona lebaka la sello sa MmaMorati, ke lesea leo a le

ratago; ka tsela yeo Sellwana sa nqwana ga e na maatla a go swana le a pelo ge e llela go khuparetša...

- (go) llela : MmaMorati (pelo) o llela lesea

Ke gore MmaMorati o llela go le khuparetša. Ka fao fa le gona go bontšwa dilo tše pedi:

- Go llela
- Go (mo) khuparetša

Dilo tše pedi tše di bontšha khuduego ya moreti godimo ga MmaMorati. O tshwenyegile moyeng.

Phetho

Ka go bapetša methaladi yeo re lemoga gore e bolela selo se tee. Ka gona mo re lemoga modiro wa modirišopego; ke go tiisa go gatelela papetšo yeo, ge e le taba e tee. Mafoko ao re re a a bapetšwa ka gobane a hlatholla dilo tše di amanago : Sello le pelo, di bolela selo se tee. Taba yeo e tlo kwešišega gabotse ge e lebantšwa le seema se: Monna ke nku, o llela teng. Monna le nku di bolela selo se tee e lego kgotlelelo; ka fao ka kgotlelelo monna le nku di amane. Mohlala wo mongwe gape šo: Monna ke selepe, o lala a adimilwe: Monna le selepe di kopanywa ke bohlokwa bja tšona.

Kakaretšo

Re kgona go lemoga khuduego ya moreti ka go kwela baanegwa (MmaMorati) ba gagwe bohloko, ka gore o e bontšha go MmaMorati. Re lemoga maikutlo a gagwe ka dilo ka moka tše a di bolelago; tše di amago baanegwa. Rena babadi re kgona go lemoga maemo a MmaMorati le lesea ka go diriša mantšu ao a nago le

khuduego gomme ra ikhwetša le rena, bokayena, re itswalanya le bona - re ba kwela bohloko, ka lebaka la gore moreti o gatelela pelaelo ya gagwe ka MmaMorati le lesea. O ba rata a bile a ba hlompha ka go ba tumiša. Seo se gatelela khuduego ya moreti.

**3. A retologa ge a bona a šitwa MmaMorati
A retologa a leba motseng**

Matseno

Mo gona tshepedišo ya ditaba e ya go ba ka tsela ye e latelago: Methalotheto yeo ya ka godimo e ya go sekasekwa e lebantšwe le kakaretšo ya methalotheto yeo, kakaretšo ye e lego kgato ya mathomo ge mongwalelo o eya go ahlaahlwa. Gomme methalotheto yeo e ya go sekasekwa e lebantšwe le: Go tsoma lesea.

Go tsoma mo ga lesea la badimo ba gaMokutu gona go yo bolelwa ka magato a mabedi: Kgato ya I e ya go ahlaahlwa e lebantšwe le go šitwa ga MmaMorati ge a bona mathata (tshenyo). Diphapantšho tša mongwalelo di lebane le mothadi wa pele le go bapetšwa ga methaladi yeo ye mebedi. Taba yeo e hlathollwa ka mokgwa wa maikutlo ka ge e sa begwe ka tsela ya tlwaelo ya kanego. Kgato ya II yona e ya go bolelwa e lebantšitšwe le diphapantšho tša mongwalelo tša mothadi wa bobedi: "A retologa a leba motseng. " Kgato yeo yona e mabapi le go kgotlelela ga MmaMorati le ge a kopana le mathata gammogo le khuduego ya gagwe. Ka gona go tsoma lesea go yo tsinkelwa go ya ka magato a mabedi ao:

Go tloga moo re yo sekaseka go ya kgato ka kgato:

Legato la I

Mo gona go tlo tsitsinkelwa:

A retologa ge a bona a šitwa MmaMorati
A retologa a leba motseng

(a) Re thoma ka go tsitsinkela mothaladi wa mathomo;
e lego yona kgato yeo bjale re yago go e sekaseka
ka go e lebanya le:

- Go palelwa ga MmaMorati
- Khuduego ya MmaMorati

(i) Go palelwa (ga MmaMorati)

Go palelwa le gona go tšweletšwa ke:

- Tatelano ya madiri
- ge + modirišo

Mothaladi wa mathomo: "A retologa ge a bona a šitwa MmaMorati", o hlaloša MmaMorati ge a thoma go tsoma lesea la gagwe. Gomme ge, go tsoma moo (ga lesea) go na le maatlakgogedi goba yona phego le ona mathata. Ka gona go palelwa fao ga MmaMorati go bonala gabotse ka tatelano ya madiri ao a dirišitšwego mo mothalading woo:

Tatelano ya madiri

Madiri ao a latelanago mothalading woo ke: a retologa, a bona le a šitwa. Ge bjale re eya go lebeledišiša ditiragalo tše di hlalošwago ke madiri ao, tatelano ya tšona e fapane le ya madiri ao, ke gore go ya ka fao madiri a šomišwago ka tlwaelo ya mehleng. Ka gona tatelano yeo ya madiri e tlo ba: A šitwa + a bona (a

šitwa) + a retologa. Fela mo, o fetola tatelano yeo ka go šomiša lekopanyi ge, leo le laetšago peelano goba lebaka leo le mo gapeleditšego go retologa. Ge go bolelwa ka mokgwa woo popapolelo e laola gore tatelano ya mantšu (gagolo ya madiri) e fetoge.

Mohlala wo mongwe šo:

Tiragalo I: Ke kgopela badimo ...

Tiragalo II: ba a nkwa. Moreti o re (letl.25)

"Ba nkwele ge ke ba kgopela ..." Mo Fela ga a thome ka tiragalo ya tlwaelo ya mehleng (ba kgopela) empa o no thoma ka tiragalo ya go latela yeo (ba nkwele). Ka gona go fetola tatelano yeo ya ditaba, moreti o a nepiša : "Ba nkwele ge ke ba kgopela", ka go šomiša ge (e lego lekopanyi). Ka tsela yeo lediri leo, ba kwele (le ge e le a retologa, mohlala wa ka godimo), e tsena mo maemong a pele. Moreti o dira bjalo go gatelela bohlokwa bja tiragalo yeo e tšweletšwaqo ke lediri leo.

Bjale a retologa, tlhaloso ya gona e gatelelwa ke:

- Go fetola ga tatelano ya ditaba/ditiragalo gore:
A šitwa, a bona (a šutwa), a retologa e be : A retologa ge a bona a šitwa ...
- Phetolo yeo ya tatelano ya madiri e laolwa ke ge ya modirišo gore lediri leo le be le maemo a pele ao e lego a kgatelelo mo mothalading.

Tlhaloso ya a retologa, ge e gatelelwa moo, o ka re e šupa go dikadika goba yona pelaelo (tša MmaMorati). Taba yeo e tiišwa ke go šomišwa ga modirišopeelano ge o kopanywa le ... a bona a šitwa ...

Ge + modirišo

Ge + modirišopeelano e na le modiro wa bobedi. Modiro woo ke go nepiša a retologa ge e le pheletšo goba ditlamorago tša ditiragalo tša go šitwa le go bona ge a šitwa. Ka yona tsela yeo tiragalo ya go retologa e hlaloša go fela maatla goba go fela pelo ga MmaMorati.

Bjale go tlo hlokamelwa khuduego ye e tšweletšwago ke go bea sediri legatong la sedirwa.

(ii) Khuduego (ya MmaMorati)

Ka go fetola tatelano ya mantšu, moreti ga a gatelele tiragalo fela; kgatelelo yeo e ka lebantšwa le khuduego, ka gore bjale sediri se beilwe mafelelong gore rena babadi re lemoge tebanyo ya sona. Ka go bea MmaMorati (sediri) legatong la sedirwa, go gatelelwa MmaMorati ka gore ke yena, e sego yo mongwe. Go tiiša taba yeo go tlo šomišwa mohlala wo mongwe wo o lego molaleng:

Ge monna a re : Di a bogola dimpša, fa go kgonthišwa seo e lego sediri ka gobane ga se se sengwe seo se bogolago eupša dimpša tše re di tsebago ka gobane go šuthišwa sediri gore se eme mo re tlwaetšego sedirwa gona, ke gona go hlaola (dimpša go tše dingwe). Ka gona go hlaola MmaMorati ka tsela yeo, o napile o kopanywa le ditiragalo tša go retologa le go šitwa; go gatelelwa tlalelo ya gagwe ka lebaka la gore ke molwantšwa, e lego yena moanegwa yoo mmadi a itswalanyago le yena. Ka go realo mmadi o mo kwela bohloko. Go fetola tatelano ya mantšu ka mokgwa woo ke thekniki yeo Fela a e šomišago ka kudukudu. Mehlala ye mengwe še:

Fela o re (letl.31):

A se bula a retologa MmaMorati,

Ka moo a laetšwego ke malomeagwe.
A o tsena ka gare motse mmele o fiša,
Mmele o fiša pelo e rothotha,
Mokokotlo o tutetšwa ke ngwana' badimo.

MmaMorati o tšwa ka pherwana ya ka morago go leba badimong ka taelo ya Letlaka: "Lotola ngwana yoo wa badimo, mosadi, ... o tlo go fihliša qae," yona taba yeo e lego moko wa ditaba wa Sebilwane. Seo mmadi a ikhwetšago a ikgweranya le MmaMorati ke seemo seo (sa khiduego) a lego go sona: O fišegelwa go fihla Bokgalaka. Ke ka fao a mo kwelago bohloko. Go tšwela pele moreti o re (matl.25 le 27):

A kukakuka Letlakaduma,
A phumula gabotse MmaMorati,

Mo gona moreti o fo gatelela bolo, boleta, bonolo le lerato godimo ga baanegwa bao (Letlakaduma le MmaMorati). Mongwadi o tšwela pele ka go re (letl.30):

A di lemoga tše ka moka Letlakaduma.

Letlaka mo ka nama, o gatelela tšhitego le go palelwa ga MmaMorati. Bjale ge, go sekasekwa ga mothalotheto wa mathomo re go feditše.

Bjale go tlo hlokomelwa go sekaseka ka go bapetšwa ga methaladi ye e latelago:

A retologa ...
A retologa a leba motseng

Methaladi yeo e ya go ahlaahlwa e lebantšhitšwe le diphapantšho tša poeletšo le kgokagantšho gammogo le tlhalošo ya poeletšo.

Poeletšo

Mo poeletšo ya a retologa ya mathomo a mothalotheto e laetša go tšhoga ga MmaMorati ka gobane poeletšo e a gatelelwa. Poeletšo yeo ya a retologa e ka bontšha tiego. Gape e ka bontšha tiego, ke gore go diegiša ditaba goba tšona ditiragalo (ka go boeletša tiragalo e tee). Polelo yeo gape e ka gatelela go senya sebaka goba go dikologa goba gona go dikadika ga MmaMorati ge a bona mathata ao a lebanego nao.

Poeletšo yeo yona e yo gatelela taba ye e latelago; Mehlala:

Mpongšeng sešupo ke a le kgopela hle,
Mpongšeng; le mpontšeng mo ke bego gona.
(letl.18)

Thapelong ya gagwe MmaMorati o boeletša mantšu (mpontšeng, gararo) go gatelela kwano le tlhaloso ya kgopoloo yeo (go bontšha) le gona go bontšha gore ke tiragalo e tee ye kgolo. Go tšwela pele moreti o re (letl.18) :

A di feta topo tše letšego fao,
A di feta di sa mo tšoše ka selo;
A di feta monagano o dikadika,
A di feta le tšohle a di bonago;

Mo o ka re moreti o akaretša ditaba tša boMmaMorati. Go tlaleletša taba yeo Groenewald o re (1981:5) :

Skakeling en herhaling, soos hier aangewend,
bring ook 'n beweeglikheid in beelding aan,
omdat die uitbreiding op die (herhaalde)

kern die metafoor verder laat gedy deur bykomende besonderhede tot die bestaande toe te voeg:

A se šutelela segwana MmaMorati,
A se šutelela ka hloko le boikemišetšo
(Sebilwane, p.16)

So word die aanstootproses (**šutela**) in fases opgebreek, en word dit uitgebeeld asof dit uit verskillende prosesfragmente bestaan. Die besondere handeling word geïndividualiseer en skerper deur die detail omlyn; dit verkry 'n dieper dimensie om die digter se uiteindelike doelstelling duideliker na vore te bring. Die beeld wat opgeroep word is nie staties nie, en die beskrywing is op 'n besondere manier karakteronthullend.

Se bohlokwahlokwa seo se hlalošwago ke Groenewald mo ke ge a re: "... die beskrywing is op 'n besondere manier karakteronthullend." "Karakteronthulling" yeo a bolelago ka yona e lebane le khiduego.

Ka gona **go retologa** go lebane le go diega goba go se sware thipa ka bogaleng ka gore ke go se kgone. Ka gona poeletšo mo e gatelela tlhaloso ya lentšu leo le boeletšwago; e na le mediro ye mebedi: Ke go bapetša le go kopantšha. Ditaba tšeо tše pedi di tla lekolwa bjale.

Poeletšo e ka bapetša

Go bapetšwa (**a retologa**) **a bona a šitwa** ... le (**a retologa**) **a leba** ... Go bona a šitwa e bolela go bona se se mo palelago, e lego tshenyo. Go leba yona e

laetša go ya motseng (gaMokutu) moo go lego mathata (tshenyo). Papetšo yeo e tšweletša go se kgone le go kgona ga MmaMorati, tše di lekanywago ka boima. Taba yeo e gatelela mathata a gaMokutu (tshenyo). Le ge MmaMokutu a lebane le mathata ao, o swara thipa ka bogaleng a itebanya le ona.

Poeletšo e ka kopantšha

A retologa yeo e na le modiro wa bobedi; e kgoka-gantšha ge a bona ... le a leba ... ka tsela ya kgatelelo ka poeletšo. Ka mantšu a mangwe "di-retologa" tše di logaganya ditiro tše (a bona ... le a leba ...) go ba mahlakore a tiro e tee. Mo moreti o hlalosa meriti ya kgopolu ("subconscious") ya MmaMorati; ka tsela yeo gona moo meriting ya kgopolu go thulana go se kgone/lehutšo le go kgona/go beta pelo. Thulano yeo e lebane le khuduego; e tšweletšwa ka poeletšo ya a retologa. Ka mantšu a Groenewald (1981:5) re ka re: "So word die kyk/sien proses (bona, leba) in fases opgebreek, en word dit uitgebeeld asof dit uit verskillende prosesfragmente bestaan."

Go tšwela pele Fela o diriša poeletšo ya mathomo ya mothaladi. Poeletšo yeo ya (a retologa) e bapetšwa le:

- ... ge a bona a šitwa ...
- ... a leba motseng.

Yona poeletšo yeo ga e tšweletše molodi wa bosebosana le mošito fela, empa e tiiša kgahlego mantšung a a itšego gammogo le tšona diswantšhokgopolu. Ka fao ge, ka go dira bjalo go napile go tšweletšwa molaetša wa thetokanegelo yeo. Therešo ke gore poeletšo ya mohuta woo e atile kudu thetong ya segagešo ya setšo. Ka go

boeletša bjalo moreti o nontšha tlhaloso ya yona. Ge go ka elwa hloko, go lemogwa go re:

- Poeletšo ya a retologa yona e gatelela kwano.
- Kwano ya a retologa yona ge, e gatelela phapano, e lego ge a bona ... : a leba Ka go realo re ka re e a di fapantšha. Re tlo lemoga gore kgatelelo yeo ya kwano le phapano ke yona e tšwetšago pele lerato, tumišo le tlhompho ka gore MmaMorati o bona tshenyo ya gaMokutu gomme ka lerato o leba motseng go nyaka thušo ya go phološa lesea la gagwe. Poeletšo yeo e a fapantšha go tšweletša khuduego ya mongwadi ka MmaMorati (moanegwa). Go tlo lemogwa gape gore poeletšo yeo (a retologa) ke poeletšo empa e sego boipoeletšo, ka lebaka la gore e a boeletšwa go gatelela se se itšego se bohlokwa: Go palelwa le khuduego tša MmaMorati.

Go kwešiša kgopolole yeo ka bottlalo ya go kopantšha, re tlo e lebanya le ka fao Groenewald (1981:5) a bonago taba yeo ka gona:

A mo swara MmaMorati, a mo swara gabotse!
A mo swara gabotse ka lethabjana (p.28).

Die verskillende prosesfasette waarin die vashouhandeling opgebreek is, kom hier miskien as afsonderlike prosesse aangebied voor; tog staan hulle hier nie geïsoleer van mekaar nie, maar suggereer trouens - al is dit bloot deur hulle samegroeping binne dieselfde teks - die verskillende stadia wat hierdie vashouery as 'n proses aanneem: dit word 'n voorstelling van MmaMorati wat vervat en daarna stewig aan die kind begin

vashou. Swara, swara gabotse en swara gabotse ka lethabjana ...

Ka go realo swara (gabotse) ke poeletšo yeo e šomago mošomo wa go kgokaganya tiragalo yeo (ya go swara ka lethabjana). Ka go realo poeletšo yeo ya a retologa e a kgokaganywa ka lehlakoreng le, mola ka go lela e hhalosa ka moo MmaMorati a retologago ka gona. Taba yeo e gatelela ... a leba motseng, yona taba yeo e lebanego le khuduego (go ba le sebete ge a bona mathata).

Legato la II

Kgato yeo e lebane le mothaladi wa bobedi: "A retologa a leba motseng". Diphapantšho tša mongwalelo tšeо di tlogo sekasekwa mo ke:

- Maemo a ... a leba motseng
- Modirišotlhatalamano
- Go hlokega ga lekopanyi

(i) Maemo a ... a leba motseng

Go tlo lemogwa gore maemo a ... a leba motseng ke karolo ya mafelelo ya modiro (go kgotlelela mathata ao a tshenyo; go swara thipa ka bogaleng), e lego pheletšo ya maikešetšo a MmaMorati. Ka gona ke seremong sa ditaba; ke sonasona sehloa sa ditiragalo tšeо e lego: A retologa → a bona → a šitwa → a leba motseng. Ka gore MmaMorati o retološwa ke lesea la gagwe (sellwana sa lona); gomme o beta pelo le ge a palelwa; a levana le mathata ao (tshenyo) ka mahlong ka baka la lerato. Ke ka fao mafelelong a swarago thipa ka bogaleng gomme a atlega (o a kgon).

(ii) Modirišotlhatlamano

Moreti o re :

A retologa a leba motseng

Mothaladi woo ke wona modirišotlhatlamano ka gore mongwadi o hlatholla ditaba/ditiragalo ka go hlatlamana; ka go di lebanya le motse wa gaMokutu, "gae" ga mahlomola. Modirišo woo o atile kudu mo go Sebilwane, go swana le:

A fihla a ithekga ka ona, (letl.18)

A tšama a loma lepena la molomo, (letl.21)

A ya go lona a rola seroto, (letl.31)

Polelo yeo ke ya go gatelela kgotlelelo. MmaMorati o kgotlelela mathata ao a tshenyo ya gaMokutu. Ka fao moreti o hlaloša maemo a ditaba tšeо ka gore o dio gatelela maikutlo a gagwe ka moanegwa, MmaMorati. Seo se dira gore rena babadi re ikhwetše re šetše re ikgweranya le MmaMorati; ka gore o bontšha lerato, tumišo le tlhompho go lesea leo le rena re ratago go bona le phologile. Moreti o re: "... a leba ...". Go leba ke go ya. Ga a re go ya, ka gore tirišo yeo ye bjalo e hloka khuduego. Ka modirišotlhatlamano woo mongwadi o anega ditaba ka maikutlo. Go ya ka Palmer (1986:204-5), mohlala wa mohuta woo o swanetše go bonwa bokamolokoloko wa togagano ("co-ordination") go phala ge go ka thwe thekgjano ("subordinate"). Modiro woo o na le lebaka le pheletšo:

Lebaka : A retologa

Pheletšo : A leba motseng

Phetho

Le ge MmaMorati a lebane le mathata ka mahlong, ke gore le ge a swere tau ka mariri o a kgotlelela go swara thipa ka bogaleng. Ke ka fao re ka rego o a gapeletšega go retologa - o na le lebaka, lebaka la go itebanya le tshenyo ya gaMokutu.

Moreti o re:

A retologa a leba motseng

Ga a ngwale go re: A retologa gomme a leba motseng. Gomme yeo, ge e ka bewa, e tlo bea kamano ye nngwe gare ga a retologa le a leba motseng. Gape gomme yeo e tlo senya kamano yeo e boletšwego mo godimo, e lego ya lebaka le pheletšo. Ka gona gomme e tlo bapetša mediro yeo; e ka se e latelantšhe ka kgapeletšo gore mediro yeo e bapetša mediro yeo; e ka se e latelantšhe ka kgapeletšo gore mediro yeo e be modiromogolo o tee; e a e kgokaganya. Mohlala: Gomme a sepela gomme a bolela gomme a bitša yo mongwe. Mo mohlaleng woo wa ka godimo o ka re mediro yeo e ikemetše. Kopano ya go e latelantšha ga e bonagale gabotse bjalo ka ge lekopanyi le gomme le hlokega.

Pheletšo

Tiragalo ya go retologa le go leba, ke tiro e tee ye kgolo; ke ka fao go se lekopanyi. Ke tiragalo ya kamano ya go kgwahla. Gomme kopano ya go latelantšha tiragalo yeo e bonala gabotse ntla le lekopanyi. Ka go dira bjalo Fela o gatelela khiduego ya MmaMorati ka lebaka la go ba le kgotlelelo - go swara thipa ka bogaleng; o lebane le mathata a tshenyo ka mahlong.

Kakaretšo

MmaMorati o **tsoma** lesea ka tlhobaelo, gomme go **tsoma** fao go ka bolelwa gabedi:

- Go ba le lehutšo
- Go beta pelo

Le ge MmaMorati a sa kgone; a palelwa go phološa lesea la gagwe, empa o na le lehutšo la gore o tlo kgona go hlakodiša lesea la badimo. Ke ka fao a betago pelo; a gara diroko; a swara thipa ka bogaleng, a ba a kgona go fenza mathata ao a gagwe; a phološa lesea.

Phapantšho

Mo go yo fapantšwa seripa sa pele le sa bobedi sa tsopolo ya mafelelo: "A retologa ge a bona a šitwa MmaMorati" le "A retologa a leba motseng". Phapantšho yeo yona e hlaloša go se kgone/go palelwa ga MmaMorati: "A retologa ge a bona a šitwa ..." le go kgona/maikemišetšo goba yona kgotlelelo ya MmaMorati: "A retologa a leba motseng". Ka gona Karolo ya I (go palelwa) e lebane le manyami, masetlapelo, mašiišapelo, mahlomolapelo, bjalogjalo, tša MmaMorati. Ke ka fao Fela a rego:

A retologa ge a bona a šitwa MmaMorati,
A retologa a leba motseng.

Ela hloko: Ga go bolelwe ka ga seo MmaMorati a se dirago. MmaMorati o šitwa go ikobela. Ga a dire selo. Mahlomola ao a gagwe a tšweletšwa ka tirišo ya modirišotlhatalamano (lefoko leo la Karolo ya I). Karolo ya II (go kgotlelela) yona e lebane le maitekelo a MmaMorati. Mo gona go hlalošwa seo MmaMorati a se dirago. Le ge a šitwa o ikemišeditše

go leka; go dira se sengwe; go hlakodiša lesea. Maitekelo ao a tšweletšwa ke tirišo ya modirišo-tlhatamano:

A retologa ge a bona a šitwa MmaMorati,
A retologa a leba motseng.

Phapantšho yeo e lebane thwi le maemo a ditaba : Go palelwa le go kgona ga MmaMorati. Yona taba yeo ka yona moreti o gatelela bolo, mabobo, lerato, tlhompho, lethabo, kwelobohloko le kwešišano go tšwetša moko wa ditaba, "Lotola ngwana ..." pele. Taba yeo (ya go gatelela, boleta, lerato le kwešišano tša MmaMorati) ka yona mongwadi o dira gore mmadi a lemoge mohola wa MmaMorati phološong ya lesea la gagwe; ka fao mmadi o ikhwetša a šetše a itswalanya le MmaMorati ka gore, ke molwantšhwa le ka gobane o rato bona lesea le phologile. Gona go ikgweranya moo ga mmadi le boMmaMorati go gatelela khiduego ya mongwadi.

5. KGAOLO YA BOHLANO

5.1 Thumo

Nyakišišo ye e fetleka sengwalwa sa Sebilwane bjalo ka ge se theilwe godimo ga dikgato (dikokwane) tše tharo tša tshekatsheko ya sengwalo sa mohuta wa kanegelo. Eupša le ge go le bjalo re swanetše go hlokomela gore go na le phapano yeo e bonalago magareng a tshekatsheko ya thetokanegelo le sebolego sa thetokanegelo le kanegelo, taodišo goba tiragatšo. Phapano yeo e swanetšego go hlokomedišwa ke sebolego sa thetokanegelo ge e bapetšwa le tše dingwe. Re ya go rumu nyakišišo ye ka dintlha tše di latelago: Diteng, thuluganyo, setaele, lehu le bophelo diretong tša Sesotho sa Leboa le papetšo ya Sebilwane le diretokanegelo tša Sesotho sa Leboa.

5.2 Diteng

Diteng di sekasekwa ka go lebantšwa le Sererwa, ka gobane sererwa se logaganya taba gore e be e tee ya go kgokaganya diteng. Sererwa seo mo go Sebilwane ke: Phološo ya Lesea le mmalo (MmaMorati). Diteng tše di ahlaahlwa go ya ka: Ditiragalo, baanegwa le tikologo.

(a) Ditiragalo

Ditiragalo tša diteng tša Sebilwane di arolwa ka: Ditiragalogolo le ditiragalotlaleletšo gomme ditiragalogolo tše di swaraganywa ke ditiragalotlaleletšo gore e be tiro/taba e tee. Go lemogwa gore diteng tše di logaganywa ke sererwa go ba modi o tee wa go tia. Ka gona seo mongwadi a se kgethilego (sererwa sa gagwe) se laola mathomo le bofelo bja ditaba, le kamano gare ga baanegwa gammogo le tšona ditiragalo. Se sengwe se bohlokwa ke go fapantšha tiragalo le

tiragalotlaleletšo. Phapantšho yeo e re lemoša gore tiragalo e na le lebaka le pheletšo (e lego tšona di tiragalotlaleletšo).

Go gatelela sererwa seo rena re šomiša dikelo tša kgetho le kgakgano le tše dingwe gape tše pedi, (e lego lebaka la tiragalo) le pheletšo ya yona. Gomme ditiragalo di lemogwa ge ditiragalo ka moka di lebanywa le sererwa ka gore sererwa se kgetha ditiragalo, se be se di latelantšhe gomme se be se phuthaphuthe ditiragalo tše. Rena mo re gatelela maatla a sererwa (mošomo wa sona) le diphapantšho tša tiragalo.

(b) **Baanegwa**

Moanegwa o na le tebanyo ye e lebanego le sererwa. Go napile go bolelwa ka kamano ya baanegwa, mohlala: Ka fao MmaMorati a lebanywago le Letlakaduma, MmaMorati o lebanywa le lesea, lesea le lebantšhwa le boMmaKgoši, bjalogjalo. Tebanyo ya moanegwa yo mongwe le yo mongwe ke ge go yona go le: Mohlohlaleletši (mokgontšhi), mothuši, moganetši le mothušegi. Gomme mo go Sebilwane baanegwa bao ba tšwelelagoo bjalo ka bathušegi ke MmaMorati goba lesea goba gape bobedi bja bona. Taba yeo e tšweletšwa ke tlhompho ya baanegwa go ya ka dikgoro tša go ya ka kamano ya bona, ka go ba lebantšha le ditiragalo tša bona.

(c) **Tikologo**

Seo se utolotšwego mo ke nako. Nako e lebane le lebaka la ditiragalo, go tloga nakong ya go feta, go feta nakong ya bjale, go tsenelela nakong ye e tlago. Ka gona nako e re elela mabaka, le go re lemoša tatelano ya ditiragalo. Lefelo le lona le utolotšwe go bontšha ga gabommaMorati, ke gore fao ba tšwago -

ba tšwa "gae" (Bokgalaka), ebile ba buša ba boela gona. (Bokgalaka).

5.3

Thulaganyo

Moreti o rulaganya ditaba go tšwetša moko wa ditaba pele. Ka gona moko wa ditaba wa **Sebilwane** o bopilwe ka dikarolo tše pedi:

- Moko wa ditaba wo mogolo: Ke gore ke yona polelo ya Letlakaduma ya go laela MmaMorati go boloka lesea.
- Moko wa ditaba wo monnyane: Ke thulano magareng a lehu le bophelo.

Thulaganyo yeo e lebane le: Mediro ya dielemente tša kanegelo le dithekniki tša go tšweletša moko wa ditaba.

(a) Kalotaba

Kalotaba ya **Sebilwane** e lebane le pelego ya lesea (ya go tšweletšwa ka atmosfere le moyo) le tlhaselo (manaba a hlasela motse wa gaMokutu). Ka gona tshenyo le tlhaselo ke tšona tše bohlokwa mo kalotabeng. Sehloa sa kalotaba se godimo ga thulano ka tsela ya kgatelelo ya khomolo motseng wa gaMokutu.

Go tlo elwa hloko gore kalotaba e lebane thwi le bophelo bja go tšwetša pele bogoši. Ka mantšu a mangwe kalotaba (bophelo) ka gona e lebane le Mothei le morwagwe (mošemanyana) le ge e le gore taba yeo e lebane le kgegeoteramatiki ka gore ga e phethagale.

Bophelo bjo bja lerato bo hlalošwago fa ke Fela bo ka swantšwa gabotse le "phoenix" yeo e hlalošwago dinonwaneng tša Baegepeta gobane morago ga tshenyo ya

motse wa gaMokutu go hloga lerato (MmaMorati) leo le swanetšego go hlokomela bophelo (lesea) gore bophelo le bjona bo tle bo kgone go fihliša lerato bophelong bjo bo sa felego. Ka mantšu a mangwe go thongwa bophelo bjo bofsa morago ga tshenyo. "Phoenix" yeo go bolelwago ka yona ke nonyana ye kgolo ya badimo ya go phela mengwaga ya go kaka ye makgolo a mahlano. Eriile ge e seno tšhungwa, moloreng wa yona gwa tšwa "phoenix" ye mpsha yeo, "young phoenix then rose". Gape "phoenix" e swantšhwa le go se hwe, tsogo goba bophelo morago ga lehu. Ka Sekriste, maatla a Kriste a thoma go bonagala morago ga tsogo. Lehu la gagwe le hlola bophelo bjo bo sa felego. O hwile gore a rute bahu mabitleng gore le bona ba tle ba phele bophelo bjo bo sa felego; bophelo bja ka morago ga lehu. Mo go Sebilwane tshenyo ya motse wa gaMokutu e lebane le kalotaba mola lerato le lebane le tšwetšopele. "Phoenix", ge go eswa go šala molora; go lebanwe le kalotaba mola se sebotse se se tšwago moloreng se lebane le tšwetšopele. Lehu la Kriste, ke gore thuto ya Kriste mabitleng e lebane le kalotaba, mola tsogo ya gagwe e lebane le tšwetšopele. Ka gona re ka lemoga ka fao Fela a ka bago a na le khuetšo ya ditumelo tše di šetšego di hlalošitšwe. Khuetšo ye nngwe ya Fela ya Bibele ke ye: Ge motho a ka lekodišiša ka botlalo ka fao MmaMorati le lesea ba ilego ka gona badimong, a ka lemoga gore bona ba tšere tsela ya go fapana le batho ba gaMokutu, ka gore bona ga se ba lewe ke theku ya rumo. Ga go itaetše mebele ya bona e liwe ke mobu le molora mabitleng le ditlaweng. Go na le moyo wa thotogelo malebana le lehu la Lesea le MmaMorati. Bjalo ka ge Modimo a ile a romela koloi ya mollo go rwalela Eliya legodimong, Fela le yena o tliša kgopolو yona yeo. Badimo ba gaMokutu ba rwaletše MmaMorati le lesea Bokgalaka ka go ba romela dimpša tša mošate, Tiliu le Mphaka gammogo le dithokgolo tša mošate. Na a ke re mošate ke

Bokgalaka bja mo faseng: O emela boetapele, kahlolo, t̄shireletšo, bogale, fao dihlabelo t̄ša setšhaba di phethegatšwago ntshe. Fela (1961:32) o no ipeela mantšwana a: "Ke dimpša t̄ša mošate le dithebele t̄ša mošate." Ke dimamathane le bahlabanedi ba mošate ba go hlankela kgoši (badimo) ka bobotegi. Ee, ka t̄šona dimamathane t̄še, badimo ba rotošetša MmaMorati le lesea badimong, bjalo ka ge Modimo a rotošeditše Eliya legodimong. Luk.2:28-29 e re:

Simeone a mo kuka ka matsoxo, a leboxa Modimo a re: Mong'aka! Ke xona xe o hunolla mohlanka wa xaxo, xore a ikele a wile pelo bjalo ka xe o boletše.

Simeone o be a kgotsofetše go bona lesea, Jesu, ke ka fao a lebogago go ikhwela ka khutšo le kgotsofalo. Letlakaduma le yena bjalo ka Simeone o ikhwela ka khutšo le kgotsofalo ka go leboga badimo ge ba phološitše lesea. Le yena bjalo ka Simeone o be a šitwa go hwa go fihlela a bona phološo. Go sa na le tumelo ya balatedi ba Kereke ya Katoliki ya gore: Maria, MmagoJesu, bjalo ka Kriste le yena o rotošeditšwe legodimong; ga a balwe le bahu bao ba letetšego phala ge e lla, ya go tsoša bahu mabitleng. MmaMorati yoo le yena bokaMaria, a ilego a kgethwa go ba ngwetši ya mošate, go belega kgoši, bjalo ka Maria, o rotošeditšwe badimong ba gaMokutu mmogo le lesea la gagwe.

T̄šwetšopele

T̄šwetšopele e lebane le thulano (lehu le bophelo). Ke gore MmaMorati o lebane le mathata (ao a rarolotšwego ke Letlakaduma) le go phološa lesea (taba yeo e lebanego le Letlakaduma). Moreti o lebanya tshenyo yeo le bophelo ka tsela ya dika (ditshwantšhokgopoloo).

Tshenyo yeo gape e lebanywa le go phologa ga lesea (bophelo). Ditaba di tšwela pele bjalo ka dithekники tša go swana le: Poeletšo, poledišano, diswantšho, tebanyo, tebelelo, leboo, tshwantšhišo, kelonako, tekolanthago, tekolapejana, phapantšho le boipoeletšo. Ka tsela yeo dikgopololo tša lehu le bophelo di logantšwa go ba kgopololo e tee ya go bopa moko wa ditaba. Bjale go napile go nepišwa dithekники tšeо ka go tšea thekniki ye nngwe le ye nngwe ya lebantšwa le mathata ao, le go phologa ga lesea. Ka fao tšwetšopele e hlaloša thulano gare ga mathata ao le bophelo gomme a hlalošwa ka dithekники, kudu thekniki ya poeletšo go godiša thulano goba kgogedi yeo. Go tšwela pele dithekники tšeо di šomišwa go tšwetša pele thulano, ke gore mongwadi ka nako o gatelela tshenyo mola ka nako ye nngwe a buša a gatelela tša bophelo gore go be tekanyetšo gare ga tshenyo le bophelo. Yona tekanyetšo yeo e laola kgogedi. Ke ka fao re rego tšwetšopele e lebane le mathata a MmaMorati ge a bona tshenyo, le ge a bona Letlakaduma (ge a mo thuša). Ka fao ge, mošomo wo mogolo wa tšwetšopele ke go godiša maatlakgogedidi.

(c) Sehloa le tlemollahuta

Sehloa le tlemollo ya lehuto di sekasekwa bokaselo se tee, ka ge di nyakile go sepedišana tsela. Mabapi le sehloa; se segolo ke gore ga go sa le mathata bjale; a rarolotšwe. Ke ka fao bjale sehloa se bapetšego le thulano, ka gore go swanetše go ba tekanyetšo. Tlemollahuto yona e tiišetša tekenyetšo yeo, e lego magareng a mathomo (kalotaba) le bofelo bja ditaba. Tlhalošo ye telele yeo mathomong le morago ga sehloa (le tlemollahuto); ke gore go lekanyetšwa go bolaya (tshenyo) le go pholosa lesea (tokišo), le taba ya go tšwa badimong le go ya gona badimong. Ka gona tekanyetšo yeo ge, e tšwetša pele moko wa ditaba.

Mongwalelo

Ka ge mongwalelo e le karolo ye kgolo kudu ya tshekatsheko ya sengwalwa, rena mo re kgethile go tsopola karolwana ye nnyane ya mongwalelo (tsopolo ya methalotheto ye mene fela) gore e lebane le maikemišetšo a nyakišišo ye; ka gobane ge re ka se dire bjalo gona; ra phatlalatša mongwalelo le puku yeo ka moka, gona re ka ngwala dipukupuku tše ntšintši kudu tše di tlo bago di se di lebane le nepo ya rena.

Mo tsopolong go gatelelwa dipharologantšho tša popafoko go tšweletša khiduego go tšwetša pele moko wa ditaba. Dipharologantšho tše di arolwa ka dikarolo tše pedi: Mošito le tempo le diphapantšho tše dingwe (tša popapolelo).

Mabapi le mošito le tempo go gatelelwa lebelo (tekanyo) la go laola dihloa tša mošito (wa mantšu a mošito); ke gore ge dinoko e le tše dintšinyana, lebelo le a phakiša, gomme ge dinoko di se kae fela tempo e a nanya. Ka gona dihloa tše di laolwa ke mellwane ya dikafoko le palo ya dinoko.

Mabapi le dipharologantšho tše dingwe, go sekasekwa methalotheto ye mene fela:

Sellwana sa ngwana se sepediša madi agwe,
Pelo e llela go mo khuparetša sehubeng sagwe,
A retologa ge a bona a šitwa MmaMorati,
A retologa a leba motseng.

Methalotheto yeo e arolwa ka dikarolo tše pedi tše di arolwago ka dikarolwana. Go lemogwa gore methaladi ya mathomo ye mebedi e bolela selo se tee - ke selo se tee ka gore mafoko ao a kgokaganywa ke

sello(sellwana) ge e le tshwantšhišo, le go lla (ke pelo ya go lla eupša e sego motho) ge e le sekai. Go kopanya methaladi yeo ya mathomo ka marui (agwe/sagwe) go gatelela gore madi le sehubeng ke tša MmaMorati ka sebele, e lego taba ya go gatelela khuduego ya moreti. Mafoko ao a na le molaetša wa go swana.

Methaladi ye mebedi ya mafelelo e lebantšwa le kakaretšo ya methalotheto yeo: Go tsoma lesea. Go tsoma lesea go lebantšwa le ge MmaMoreti a bona mathata (tshenyo), ke gore mothaladi wa mathomo wa methalotheto ya mafelelo; le go kgotlelela ga MmaMorati ge a bona mathata ao (le khuduego ya gagwe), ke gore mothaladi wa bobedi wa methalotheto ya mafelelo.

Methaladi yeo (ye mebedi ya mafelelo) yona ge e bapetšwa le ya pele (ye mebedi) e gatelela poeletšo yeo e bapetšago methaladi yeo; ka gona go boeletša fao go gatelela go palelwa le khuduego tša MmaMorati. Ge go fapantšwa karolo ya mathomo le ya bobedi ya tsopolo ya methaladi ya mafelelo go lemogwa gore phapano yeo e bolela go se kgone le go kgona ga MmaMorati.

5.5

Lehu le bophelo diretong tša Sesotho sa Leboa

Re ya go bapetša direto tša: Fela, Sebilwane, le Mamogobo, Leduleputswa. Fela o bolela ka Bokgalaka - Bokgalaka bjoo bo fetago lehu ka fao re le hlathago ka gona; bo ka kua ga lehu - ke bophelo bjo bo sa felego; bophelo morago ga lehu. Lehu le bophelo ke dilo tše di hlomphegago. Groenewald (1981:16) o re:

Dood en lewe is komplementêr: die een is nie straf, die ander beloning nie.

Mamogobo, ka Leduleputswa, yena o bolela ka badimong:

Tsela tša badimo di marangrang ke nyepo ya mantho. (letl.8)

Mamogobo o bolela ka mosadi yoo a tlago go ga meetse, o ga bophelo bja ngwana sedibeng. Mosadi yo o emela batho ba phelago ka go dumela go badimo. Mo Mamogobo o bona dilo tše pedi: lehu le bophelo - dilo tše go yena di a fapana. Fela yena ga a bone phapano magareng a lehu le bophelo ka gore pele ga Mokgalaka di a swana. Mamogobo o fo gatelela bophelo go ba sephiri sa badimo se segolo. Bobedi dipuku tše di bolela ka ngwana yoo a šomago mošomo wa go swana.

5.6

Papetšo ya Sebilwane le dithetokanegelo tša Sesotho sa Leboa

Sebilwane, Leduleputswa le Ga se ya lešaka le, boraro di ka bonwa bjalo ka dithetokanegelo mo mohuteng wo wa dingwalwa tša Sesotho sa Leboa; le ge e le gore Ga se ya lešaka le le yona e sekametše kanegelong ya direto tša saekholotši ge e bapetšwa le Sebilwane le Leduleputswa ka gore tšona di no hlathollwa bjalo ka diretotswantšho (symbolic poems). Leduleputswa le yona ga e nape e swana le Sebilwane tlwa ka sebopego ka gore sa mathomo di fapana ka botelele, (Sebilwane ke ye telele; Leduleputswa ke ye kopana); sa bobedi Leduleputswa ka sebopego e swana le thetotumišo. Direto tše di anega ka tsela ya theto, ka go realo thulaganyo ya tšona ke ya go thewa ka ditiragalo tše go tšona go anegwago baanegwa ka go fapafapana. Go tšwela pele mo re ya go bapetša Sebilwane le Leduleputswa gore phapano ye e tle e bonale gabotse.

Baanegwathwadi ba a swana ka gore bobedi (MmaMorati le Leduleputswa) ke batseta ba badimo le batho (le ge e

le gore ba fapana ka bong ("sex"). Bobedi ba gatelela go hloka khutšo le lehutšo mono lefaseng. Direto tše di gatelela bohlokwa bja mosadi setšhabeng; ke mmago, setšhaba, mmagongwana yoo ba rego o swara thipa ka bogaleng. Ba belega ngwana yoo a swanetšego go buša motho lefaseng la ka keno. Go ya ka Fela ngwana ke seka se bohlokwa sa bophelo, ke ka fao Letlaka a rego: "Lotola ngwana ...". Mo go Leduleputswa lesea ke mothopo wa bophelo woo motho a ka se phelego ntle le wona - mothopo wa go tšwa badimong. Mosadi wa Leduleputswa wa go ga ngwana sedibeng, o emela batho bao ba phelago ka tumelo go badimo, mola mo go Sebilwane MmaMorati e le mma wa go bontšha lerato. MmaMorati o šitwa go šireletša lesea kotsing; go Leduleputswa sediba se gana mosadi ka meetse. Leduleputswa go swana le MmaMorati mafelelong ba ya gae badimong.

6. BIBLIOKRAFI

A. Sengwalo sa mathomo (Primary Text)

1. FELA, N.M. 1961 Sebilwane. Pretoria: J.L. Van Schaik.

B. Dingwalo tša tlaleletšo (Secondary literature)

1. ABRAMS, S.M.H. 1981 A glossary of literary terms, 4th ed. New York: Rinehard & Winston.
2. ASHE, A. 1979 The art of writing. London: A Howard + Wyndham Co.
3. BEST, W. & KAHN, J.V. 1989 Research in Education. New Jersey: England cliff.
4. BIAYS, J.S. (Jr) & WERSHOVEN, C. 1988 Responding to literature : a step-by-step guide for the student writers. New York: McGraw-Hill.
5. BOWRA, C.M. 1961 Heroic Poetry. London: MacMillan + Co.
6. BOLINGER, D. 1975 Aspects of Language. New York: Harcourt Brace, Jovanovish Inc.
7. BRADBURY, M. & MCFARLANE, J. 1976 Modernism (1890-1930). Harmondsworth: Penguin Books.
8. BROOKS, C. et al 1975 An approach to literature. New Jersey: Englewood cliff.

- | | | | |
|-----|--------------------------------|------|--|
| 9. | BROOKS, C. &
WARREN, R.P. | 1976 | <u>Understanding poetry.</u>
New York: Rinehard & Winston. |
| 10. | CÉLINE, L.F. | 1974 | Romans II, Parys : Gallimard. |
| 11. | BROWN, S.J. | 1966 | <u>The world of imagery.</u>
New York: Russell & Russell. |
| 12. | CHATMAN, S. | 1980 | <u>Story and discourse.</u>
Itacha en handon Cornell.
Univ. Press. |
| 13. | CONRADIE, P.J. | 1981 | <u>Hoe om 'n drama te ontleed.</u> Pretoria:
Academica. |
| 14. | COPE, C.T. | 1968 | <u>Isibongo-Zulu Praise poems oral.</u> Oxford. |
| 15. | DAMANE, M. &
SAUNDERS, P.B. | 1974 | <u>Lithoko: Sotho praise-poems.</u> Oxford:
Clarendon. |
| 16. | DE GROOT, A.W. | 1946 | <u>Algemene Versleer.</u> Den Haag: N.V. Servire. |
| 17. | FINNEGAN, R. | 1970 | <u>Oral literature in Africa.</u> Oxford:
Clarendon. |
| 18. | FROMKIN, V. &
RODMAN, R. | 1983 | <u>An Introduction to Language.</u> New York:
C.B.S. College. |
| 19. | GOLDIE, F. | (-) | <u>Write stories and novel that sell.</u>
Bloemfontein: N.G. Sendingpers. |

20. GROBLER, G.M.M.
et al 1987 Mahube. Cape Town:
Galvin & Sales.
21. GROVE, A.P. &
BOTHA, E. 1976 Handleiding by die
studie van die
letterkunde.
Elsiesrivier: Nasionale
Boekdrukkery.
22. GUMA, S.M. 1967 The Form, Content and
Technique of
Traditional Oral
Literature in Southern
Sotho. Pretoria: J.L.
van Schaik.
23. HARRIS, L.S. 1937 The nature of English
Poetry. London: Dent.
24. HEESE, M. &
LAWTON, R. 1978 The New Owl critic.
Elsies River: Nasok
Ltd.
25. HUSKISSON, Y. 1969 The Bantu Composers of
Southern Africa.
Johannesburg: SABC.
24. INGARDEN, R. 1960 Das literarische
Kunstwerk. Tübingen:
Max Niemeyer Verslag.
26. JEFFERSON, A &
ROBEY, D. 1989 Modern Literary Theory:
A comparative
Introduction. London:
B-T. Batsford Ltd.
27. KAYSER, W. 1948 Das sprachliche
Kunstwerk. Bern:

- | | | | |
|-----|-------------------------|-----------------|---|
| | | Francke Verlag. | |
| 28. | KERKHOFF, E.L. | 1962 | <u>Kleine deutsche Stilistik.</u> Bern/
München: Francke Verslag. |
| 29. | KUNENE, D.P. | 1971 | <u>Heroic poetry of the Basotho.</u> Oxford:
Clarendon. |
| 30. | LENTSOANE, H.M.L. | 1973 | <u>Ga se ya lešaka le.</u>
Pretoria: J.L. van Schaik. |
| 31. | LESTRADE, G.P. | 1966 | <u>Traditional literature.</u>
(In Schapera, I.ed. The Bantu-speaking tribes of South Africa. Cape Town: Maskew Miller Ltd.) |
| 32. | LOMBARD, D.P
et al. | 1988 | <u>Introduction to grammar of Northern Sotho.</u>
Pretoria: J.L. Van Schaik. |
| 33. | LUXEMBURG J.
et al. | 1983 | <u>Inleiding in de literatuurwetenskap.</u>
Muiderberg: Diok Coutinho. |
| 34. | LYONS, J. | 1977 | <u>Semantics.</u> Cambridge: Press Syndicate. |
| 35. | MAIBELO, J.R.
et al. | 1991 | <u>Direti tše nne (Books).</u>
Cape Town: Vivlia |
| 36. | MAMOGOBO, P. | 1953 | <u>Leduleputswa.</u>
Johannesburg: APB. |

- | | | | |
|-----|-----------------------------------|------|--|
| 37. | MERCHANT, P. | 1979 | <u>The epic.</u> Bristol:
Methuen & Co. Ltd. |
| 38. | MOGANEDI, A.B. | 1985 | <u>Malete soga</u> .
Johannesburg: Educum. |
| 39. | MOJALEFA, M.J.
et al. | 1991 | <u>Direti tše nne (Book 1)</u> . Cape Town: Vivlia. |
| 40. | MUTSWAIRO, S.M. | 1981 | <u>Oral literature in Zimbabwe</u> . England. |
| 41. | PALMER, F.R. | 1986 | <u>Mood and modality</u> . Cambridge: Cambridge Univ. |
| 42. | PRETORIUS, W.J. | 1989 | <u>Aspects of Northern Sotho Poetry</u> . Pretoria:
Via Afrika. |
| 43. | PRETORIUS, W.J./
SWART, J.H.A. | 1982 | <u>Teaching African Literature</u> . Pretoria:
Cucisa. |
| 44. | RICHARDS, I.A. | 1987 | <u>Practical Criticism</u> . Padstow: T.J. Press. |
| 45. | RIMMON-KENAN, S. | 1983 | <u>Narrative fiction: contemporary poetics</u> . London: Methuen. |
| 46. | SCHAPER, I. | 1956 | <u>Praise-poems of Tswana chiefs</u> . |
| 47. | SEIDLER, H. | 1959 | <u>Die Dichtung</u> . Stuttgart: Alfred Kröner Verlag. |
| 48. | SERUDU, M.S. | 1990 | <u>Dipheko tša Bagologolo</u> . Pretoria: De Jager-Haum. |
| 49. | SERUDU, M.S. | 1989 | <u>Koketšatsebo</u> . Pretoria:
De Jager-Haum. |
| 50. | SERUDU, M.S. | 1989 | <u>Thagaletswalo 3</u> .
Pretoria: De Jager- |

- | | | | |
|-----|----------------------------|-------|---|
| | | Haum. | |
| 51. | SWEEDENBERG, H.T. | 1972 | <u>Theory of the epic</u>
<u>England 1600-1800.</u> New York: Russell & Russell. |
| 52. | SMUTS, J.P. | 1980 | <u>Hoe om 'n roman te ontleed.</u> Pretoria: Academica. |
| 53. | TSEKE, B.N. | 1986 | <u>Maremegokgo seatleng se.</u> Pretoria: J.L. van Schaik. |
| 54. | VAN GORP, H. | 1984 | <u>Lexicon van literaire termen.</u> Groningen: Wolters-Noordhoff. |
| 55. | VAN ZYL, H.J. | 1941 | <u>Praises in Northern Sotho.</u> Johannesburg: Afrikaanse Pers. |
| 56. | WELLEK, R. &
WARREN, A. | 1973 | <u>Theory of literature.</u> Midellesssex: Penguin. |
| 57. | WHITE, L. &
COUZENS, T. | 1984 | <u>Literature and society in South Africa.</u> Hong Kong: Wah Cheong. |
| 58. | WOOLFE, S. & | 1984 | <u>About literature.</u> Melbourne: MacMillan Co. |
| 59. | - | 1951 | <u>Beibele.</u> Thetford: Lowe & Brydone. |

C. Ditaodišwana (Articles)

- | | | | |
|----|---------|------|--|
| 1. | BAL, M. | 1981 | Notes on narrative embedding. <u>Poetics Today</u> , 2(2) : 41-59. |
|----|---------|------|--|

- | | | | |
|-----|------------------|------|--|
| 2. | BARTHES, R. | 1975 | An introduction to the structural analysis of narrative. <u>New literary history</u> : 237-272, Univ. Press. |
| 3. | COMBRINK, A.P. | 1963 | Die digter P. Mamogobo, Potchefstroom. |
| 4. | FINNEGAN, R. | 1992 | Reflecting back on Oral literature in Africa: Some reconsiderations after 21 years.
<u>S.Afr.J.Afr. Lang.</u>
<u>112(2)</u> : 39-47. |
| 5. | GROENEWALD, P.S. | 1981 | Die epiese gedig.
<u>Studies in Bantoetale</u> , 8.1 (1-22) Univ. van Pretoria. |
| 6. | GROENEWALD, P.S. | 1981 | Sebilwane: 'n Gedeelte van die vlugtoneel.
<u>Studies in Bantoetale</u> , 8.1 (26-35), Univ. van Pretoria. |
| 7. | GROENEWALD, P.S. | 1992 | Sesotho sa Leboa. Dingwalo: B.A. (Hons)
<u>Dikanegelokopana</u> , Univ. of Pretoria. |
| 8. | GROENEWALD, P.S. | 1992 | Sesotho sa Leboa. Dingwalo: B.A. (Hons)
<u>Mongwalelo/setaele</u> , Univ. of Pretoria. |
| 9. | GROENEWALD, P.S. | 1991 | Sesotho sa Leboa (Honores) <u>Dingwalo</u> , Univ. of Pretoria. |
| 10. | GROENEWALD, P.S. | 1991 | Sesotho sa Leboa (Honores) <u>Dipadi 1</u> , |

			Univ. of Pretoria.
11.	GROENEWALD, P.S.	1991	Stylleer: Sehabeng, <u>S.Afr. J.Afr. Lang., II</u> <u>(i)</u> (75-80).
12.	GROENEWALD, P.S.	1991	Thutadingwalo BA(Hons) <u>Sesotho sa Leboa</u> , Univ. of Pretoria.
13.	KRUGER, L.	1988	Sebilwane by N.Matome Fela: A critical a n a l y s i s , Potchefstroom.
14.	LEKGOTHOANE, S.K.	1938	Praises of animals in Northern Sotho. <u>Bantu</u> <u>studies</u> , vol.12:189- 213.
15.	LENTSOANE, H.M.	1979	A critical assessment of Sebilwane, UNISA.
16.	LESTRADE, G.P.	1935	Bantu Praise-poems. <u>The</u> <u>critic</u> , Vol.4 No.1.
17.	MAKGAMATHA, P.M.	1992	The functionality of character in the Northern Sotho narrative. <u>S.Afr. J.</u> <u>Afr. Lang.</u> , 12(2):84
18.	MATHEBULA, R.K.	1987	Imagery in Matome Fela's Sebilwane, Unin.
19.	MILUBI, N.A.	1983	The poetry of R.F. Ratshitanga (a critical evaluation of poetry of protest), Unisa.
20.	MOJALEFA, D.A.	1989	A critical analysis of praise-poems in Northern Sotho with

- | | | | |
|-----|------------------------------|------|---|
| | | | special reference to
E.M. Ramaila, Unisa. |
| 21. | MSIMANG, C.T. | 1981 | Imagery in Zulu Praise-poetry. <u>Limi</u> vol.9
No.1-2:51. |
| 22 | MURWA, K.E. | 1989 | Plot and character in
W.T. Matlala's <u>Molato</u>
<u>Mpeng</u> , Unisa. |
| 23. | SERUDU, M.S./
KGOBE, D.M. | 1985 | Northern Sotho study
guide 1 for NSE203-Y,
Unisa. |
| 24. | STRACHAN, A. | 1988 | "Uthingo Lwenkosazan'a
van D.B.Z. Ntuli: 'n
Narratalogiese
ondersoek, Univ. van
Pretoria. |
| 25 | SUBERVILLE, JEAN - | | <u>Théorie de l'Art et des
Genres Litteraires.</u>
Paris : Les Éditions de
l'École, Cinquième
Édition. |
| 26. | - | 1989 | The New Encyclopaedia
Britannica ,
Vol.4:619:16. |
| 27. | - | 1989 | The New Encyclopaedia
Britannica, Vol.23:
105-117. |

7. SUMMARY/OPSOMMING

PROMOTOR : PROF. P.S. GROENEWALD

DEPARTMENT : AFRICAN LANGUAGES

MA

In this thesis, **Sebilwane** is the subject of a narratological investigation. The point of departure of this study is based on the fact that a narratological text consists of three levels: the history, the composition, the usage of words which are recognisable in the style of the author.

The epic-poem is not the subject of a verse-technical investigation and description. The narratological model is adapted to the aim of this study. The historical level regarded in principle as the original level prior to the material's exposure to a viewpoint and it is interpreted. The four narrative elements that are investigated are: the events, the characters/actors, time and place.

In **Sebilwane** there are main events identified by the criteria of: (a) change, (b) cause, and (c) result. The characters/actors have been described and classified according to: (a) aim, (b) supporter, (c) patron, (d) helper and (e) opponent. In as far as historical time is concerned, it has been concluded that the events occurred: (a) in the remote past, and (b) stretched it to a 24 hour period. The actors/persons find themselves in a rural area which can be comparable to Botlokwa which is lying within the borders of Lebowa.

The composition of the information which is given in the historical level, gives the shape of the author's aim. Here, what is important, are the functions which are described by the elements themselves. Then the idea of the

theme comes clearly in this part and it is therefore identified as the main - and sub-theme.

The third level concerns the usage of words; the information now gets a personal or subjective selection. Therefore, only a short passage is to be selected for stylistic analysis. The analytic model which is effected here is Kerkhoff's.

PROMOTOR : PROF. P.S. GROENEWALD

DEPARTMENT AFRIKATALE

MA

In hierdie verhandeling word **Sebilwane** aan 'n narratologiese ondersoek onderwerp. Die uitgangspunt van hierdie studie is dat 'n narratologiese teks uit drie lae bestaan: die geskiedenis, die samestelling, die verwoording wat in die styl van die oueur kenbaar is.

Hierdie epiese gedig word nie verstegnies ondersoek en beskryf nie. Die narratologiese model is vir die doel van hierdie studie aangepas. Die geskiedenislaag word in beginsel as die oorspronklike laag beskou voordat die gegewens vanuit 'n bepaalde gesigspunt bekyk en weergegee word. Die vier vertelelemente wat ondersoek word, is die gebeurtenisse, die karakters/akteurs, tyd en plek.

In **Sebilwane** is die kerngebeurtenisse geïdentifiseer deur die kriteria van (a) verandering, (b) oorsaak en (c) afloop. Die karakters/akteurs is beskryf en geklassifiseer volgens (a) doelstelling, (b) begunstigde, (c) begunstiger, (d) helper en (e) teëstaander. Wat die tyd betref, speel die gebeure (a) histories in die verre verlede af, en (b) strek dit oor 'n 24 uur tydperk. Die akteurs/mense bevind hulle in 'n landelike gebied wat waarskynlik Botlokwa is wat binne Lebowa geleë is.

Die samestelling van die gegewens wat in die geskiedenislaag gegee is, gee aan die doestelling van die oueur gestalte. Daarvan gaan dit hier om die funksies wat aan die elemente toegesê word. Die begrip van die tema staan in hierdie gedeelte voorop, en daar word 'n hoof - en 'n subtema geïdentifiseer.

Die derde laag is die verwoording van sake; die mededeling kry nou 'n persoonlike of subjektiewe kleur. Daarvoor is slegs 'n kort teksgedeelte gekies en stilisties geanalyseer. Die analistiese model wat gebruik is, is die van Kerkhoff.